

"CROWE MNE" d.o.o.
Broj 55/26
Podgorica, 24.03. - 2026. god.

UNIVERSAL CAPITAL BANK A.D. PODGORICA

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

31. DECEMBAR 2025. GODINE

Sadržaj

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	1-5
POJEDINAČNI BILANS USPJEHA	6
POJEDINAČNI BILANS STANJA	7
POJEDINAČNI ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	8
POJEDINAČNI ISKAZ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU.....	9
POJEDINAČNI ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE.....	10
NAPOMENE UZ POJEDINAČNE FINANSIJSKE ISKAZE.....	11

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**Akcionarima Universal Capital Bank AD Podgorica****Mišljenje**

Izvršili smo reviziju priloženih pojedinačnih finansijskih iskaza Universal Capital Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: „Banka“), koji obuhvataju pojedinačni bilans stanja na dan 31. decembra 2025. godine, pojedinačni bilans uspjeha, pojedinačni iskaz o ukupnom ostalom rezultatu, pojedinačni iskaz o promjenama na kapitalu i pojedinačni iskaz o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala objelodanjivanja (u daljem tekstu: „pojedinačni finansijski iskazi“).

Prema našem mišljenju, priloženi pojedinačni finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembar 2025. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnove za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) primjenljivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u dijelu izvještaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti (IESBA Kodeks) Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije pojedinačnih finansijskih iskaza kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i>	
Na dan 31. decembra 2025. godine, bruto vrijednost datih kredita i potraživanja od klijenata iznosila je EUR 189.557 hiljada (31. Decembra 2024. EUR 173.402 hiljada), dok je ukupan iznos ispravke vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata iznosio EUR 8.924 hiljada na dan 31. decembra 2025. godine (31. decembra 2024.: EUR 7.819 hiljada).	Na osnovu naše procjene rizika i poznavanja industrije, ispitali smo troškove obezvrjeđenja datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke, i procijenili primjenjenu metodologiju, kao i korišćene pretpostavke, a u skladu sa opisom ključnog revizorskog pitanja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<p data-bbox="228 589 769 618"><i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i></p> <p data-bbox="228 647 780 913">Odmjeravanje troškova umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja i rezervisanja za vanbilansne stavke smatra se ključnim revizorskim pitanjem, s obzirom da određivanje iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti zahtjeva značajnu procjenu od strane rukovodstva koja se odnosi na određivanje trenutka priznavanja umanjenja vrijednosti kao i iznosa umanjenja vrijednosti.</p> <p data-bbox="228 947 699 976">Najznačajnija rasudjivanja se odnose na:</p> <ul data-bbox="276 978 780 1361" style="list-style-type: none"> • Pretpostavke koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta; • Pravovremena identifikacija izloženosti sa značajnim povećanjem izloženosti kreditnom riziku i kreditnom obezvređenju; • Vrednovanje kolaterala i pretpostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procijenjene izloženosti po kreditima; <p data-bbox="228 1395 780 1570">Rukovodstvo je objelodanilo dodatne informacije o troškovima umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke u napomenama 3.8.8, 5.2, 15, 18.2 i 28 uz pojedinačne finansijske iskaze.</p>	<p data-bbox="804 618 1361 647">Naše testiranje je obuhvatilo sljedeće elemente:</p> <ul data-bbox="847 649 1361 1977" style="list-style-type: none"> • procjena ključnih kontrola nad pretpostavkama koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta; • detaljno testiranje obračuna parametara rizika, na bazi zvanične metodologije banke koja je predmet ocjene usaglašenosti sa računovodstvenim zahtjevima. Navedeno testiranje podrazumijeva i ocjenu pretpostavki modela; • procjena ključnih kontrola i testiranje njihove efikasnosti nad pravovremenom identifikacijom izloženosti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika i blagovremenom identifikacijom izloženosti umanjenih vrijednosti kredita; • prikupljanje i detaljno testiranje dokaza na uzorku koji podržavaju odgovarajuće određivanje pretpostavki za troškove obezvređenja kredita i rezervisanja za garancije, uključujući vrednovanje kolaterala i pretpostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procijenjene izloženosti umanjene vrijednosti kredita; • procjena ključnih kretanja portfolija visokog rizika iz prethodnog perioda u odnosu na industrijske standarde i istorijske podatke; • procjena adekvatnosti različitih identifikovanih odluka Rukovodstva koji se tiču pretpostavki vezanih za obračun očekivanih kreditnih gubitaka za individualno procjenjivane kredite, kao i odluka o pristupu procjene očekivanih kreditnih gubitaka za kolektivno procjenjivane kredite, kao i evaluacija primjenjenih metodologija korišćenjem našeg znanja i iskustva u industriji; • procjenu tačnosti i potpunosti objelodanjivanja u pojedinačnim finansijskim izvještajima.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Ostale informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta Banke

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta, ali ne uključuje pojedinačne finansijske izvještaje i izveštaj revizora o njima. Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore. Naše mišljenje o pojedinačnim finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom pojedinačnih finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa pojedinačnim finansijskim izvještajima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosuđivanja donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izvještavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u pojedinačnim finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa pojedinačnim finansijskim izvještajima;
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore;
3. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja pripremljena je u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Banke stečenih u reviziji, izvjestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nismo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za pojedinačne finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih pojedinačnih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za pripremu pojedinačnih finansijskih iskaza koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed prevare ili greške.

Prilikom sastavljanja pojedinačnih finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Banke da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, ukoliko je potrebno, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Banku ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene. Lica odgovorna za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Banka.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Odgovornost revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da pojedinačni finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed prevare ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje.

Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih pojedinačnih finansijskih iskaza.

Tokom obavljanja revizije u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u pojedinačnim finansijskim iskazima, nastalih usljed prevare ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevare je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što prevara može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Banke.
- Vršimo ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Banke da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezano objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Banka prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja pojedinačnih finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u pojedinačnim finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.


Mi komuniciramo sa licima ovlaštenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije. Takođe, obezbeđujemo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koja se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i gdje je to primjenjivo, odgovarajuće mjere zaštite.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)***Odgovornost revizora za reviziju pojedinačnih finansijskih iskaza (nastavak)***

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji pojedinačnih finansijskih iskaza tekućeg perioda i shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Đorđe Dimić.

Crowe MNE d.o.o. Podgorica
24. mart 2026. godine


Đorđe Dimić, Ovlašćeni revizor
Pero Đuričković, Ovlašćeni revizor
Marija Dašić, Ovlašćeni revizor
Vladimir Kavarić, Ovlašćeno lice

POJEDINAČNI BILANS USPJEHA

za godinu završenu 31. decembra 2025. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	Napomene	2025.	2024.
Prihod od kamata i slični prihodi	3.1, 6.1.	10.347	11.249
Prihodi od kamata na obezvrijeđene plasmane	3.1, 6.2.	121	100
Rashodi kamata i slični rashodi	3.1, 6.3.	(1.928)	(2.088)
Neto prihodi od kamata		8.540	9.261
Prihodi od naknada i provizija	3.2, 7.1.	5.159	5.845
Rashodi naknada i provizija	3.2, 7.2.	(1.764)	(1.785)
Neto prihodi od naknada i provizija		3.395	4.060
Neto dobitak/gubitak usljed prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	8	(4)	-
Neto gubitak po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	3.3, 9	77	22
Neto dobiti od kursnih razlika	3.4, 10	977	871
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	10.1	(125)	12
Ostali prihodi	11	37	38
Troškovi zaposlenih	12	(3.401)	(3.096)
Troškovi amortizacije	13	(623)	(544)
Opšti i administrativni troškovi	14	(2.407)	(2.432)
Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvređenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	15	(263)	134
Troškovi rezervisanja		(65)	8
Ostali rashodi	11	(68)	(128)
Dobitak prije oporezivanja		6.070	8.206
Porez na dobit	16	(901)	(1.197)
NETO PROFIT		5.169	7.009


Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 17. marta 2026. godine


Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora


Veselin Vuković
Član Upravnog odbora


Nikola Vujosević
Član Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Sektora finansija

POJEDINAČNI BILANS STANJA

na dan 31. decembra 2025. godine

u hiljadama EUR	Napomene	31. decembra 2025.	31. decembra 2024.
SREDSTVA			
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	17	35.468	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Kredit i potraživanja od banaka	18.1.	31.868	37.247
Kredit i potraživanja od klijenata	18.2.	180.633	165.583
Hartije od vrijednosti	18.3.	28.408	52.719
Ostala finansijska sredstva		1.925	1.607
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	19.1	33.584	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
Hartije od vrijednosti	19.2	151	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika		-	-
Investicije u zavisna društva po metodi kapitala	20	307	307
Investicione nekretnine	21	33	30
Nekretnine, postrojenja i oprema	22	4.544	4.254
Nematerijalna sredstva	23	1.312	650
Odložena poreska sredstva	16.3.	198	286
Ostala sredstva	24	2.130	2.189
Ukupna sredstva		320.561	361.347
OBAVEZE			
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	25.1.	20	15
Depoziti klijenata	25.1.	268.678	310.708
Kredit klijenata koji nijesu banke	25.2.	2.546	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite		-	-
Rezerve		970	1.033
Tekuće poreske obaveze		891	1.219
Odložene poreske obaveze	16.1, 16.3	186	158
Ostale obaveze	26	6.028	5.552
Subordinisani dug		-	-
Ukupne obaveze		279.319	322.251
KAPITAL			
Akcijski kapital	27	13.124	13.124
Neraspoređena dobit		22.771	19.262
Dobit tekuće godine		5.169	7.009
Ostale rezerve		178	(299)
Ukupan kapital		41.242	39.096
Ukupni kapital i obaveze		320.561	361.347
Vanbilansna evidencija	28	461.787	440.635

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 17. marta 2026. godine:



Miroš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora



Veselin Vuković
Član Upravnog odbora



Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora



Lana Kalezić
Rukovodilac Sektora finansija

POJEDINAČNI ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za godinu završenu 31. decembra 2025. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>Akcijski kapital</u>	<u>Neraspoređena dobit</u>	<u>Ostale rezerve</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje, 01. januara 2024.	13.124	22.762	(2.240)	33.646
Rezultat perioda	-	7.009	-	7.009
Efekt promjena fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mjere kroz ukupan ostali rezultat, neto	-	-	1.941	1.941
Isplata dividende	-	(3.500)	-	(3.500)
Stanje, 31. decembar 2024.	13.124	26.271	(299)	39.096
Rezultat perioda	-	5.169	-	5.169
Efekt promjena fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mjere kroz ukupan ostali rezultat, neto	-	-	477	477
Isplata dividende	-	(3.500)	-	(3.500)
Stanje, 31. decembra 2025.	13.124	27.940	178	41.242


Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 17. marta 2026. godine:


Miroš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora


Veselin Vuković
Član Upravnog odbora


Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Sektora finansija

POJEDINAČNI ISKAZ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU

za godinu završenu 31. decembra 2025. godine

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>2025.</u>	<u>2024.</u>
DOBIT PERIODA	5.169	7.009
Komponente ostalog rezultata koje ne mogu biti reklasifikovane u dobit ili gubitak		
Efekti promjene vrijednosti vlasničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat perioda	-	-
Komponente ostalog rezultata koje mogu biti reklasifikovane u dobit ili gubitak		
Efekti promjene vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat perioda	558	2.283
Porez koji se odnosi na ukupan ostali rezultat perioda	(81)	(342)
Ukupan ostali rezultat perioda	477	1.941
UKUPAN REZULTAT PERIODA	5.646	8.950


Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 17. marta 2026. godine:


Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora


Veselin Mukić
Član Upravnog odbora


Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Sektora finansija

POJEDINAČNI ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

za godinu završenu 31. decembra 2025. godine


<i>u hiljadama EUR</i>	31. decembra 2025.	31. decembra 2024.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi po osnovu kamata i slični prihodi	10.738	11.510
Odlivi po osnovu kamata i slični rashodi	(1.458)	(2.445)
Prilivi po osnovu naknada i provizija	5.074	5.936
Odlivi po osnovu naknada i provizija	(1.764)	(1.785)
Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače	(6.123)	(5.641)
Prilivi / (odlivi) po osnovu kredita i ostale aktive	(15.513)	3.405
Prilivi / (odlivi) po osnovu depozita i ostalih obaveza	(42.384)	(45.151)
Plaćeni porez	(1.467)	(1.680)
Ostali prilivi / (odlivi)	225	97
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	(52.672)	(35.754)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Kupovina nekretnina, postrojenja i opreme	(160)	(485)
Kupovina nematerijalnih sredstava	(846)	(288)
Hartije od vrijednosti	36.408	20.014
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	35.402	19.241
TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Povećanje pozajmljenih sredstava	(1.020)	(719)
Isplata dividende	(3.497)	(3.497)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(4.517)	(4.216)
Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente	977	871
Neto povećanje/(smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenata	(20.810)	(19.858)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	88.152	108.010
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (napomena 17)	67.342	88.152


Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 17. marta 2026. godine:


Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora


Veselin Vuković
Član Upravnog odbora


Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Sektora finansija

NAPOMENE UZ POJEDINAČNE FINANSIJSKE ISKAZE

31. decembar 2025. godine

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE BANKE

Universal Capital Bank a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) osnovana je 18. oktobra 2007. godine pod nazivom First Financial Bank a.d. Podgorica. Odluka o promjeni naziva Banke donešena je na sjednici Skupštine akcionara održanoj 30. maja 2014. godine, dok je 4. juna 2014. godine izvršena registracija promjene podataka.

Sjedište Banke je u Podgorici, Ulica Stanka Dragojevića bb.

Banka je od Centralne banke Crne Gore dobila odobrenje za rad (Rješenje broj 0101-2933/3-2 od 12. jula 2007. godine), dok je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti pod brojem 472 (Rješenje broj 02/3-33/2-07 od 31. oktobra 2007. godine).

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Odlukom o osnivanju i Statutom, Banka obavlja bankarske poslove, odnosno poslove primanja novčanih depozita i odobravanja kredita za sopstveni račun. Pored navedenih poslova, Banka može obavljati i sljedeće poslove:

- 1) Izdavanje garancije i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) Kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeiting i dr.);
- 3) Izdavanje, obrada i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) Platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet;
- 5) Finansijski lizing;
- 6) Poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti;
- 7) Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta: stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove finansijskim derivatima;
- 8) Depo poslove;
- 9) Izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 10) Iznajmljivanje sefova;
- 11) Poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove Banke, poslove neposredno povezane sa poslovima Banke u skladu sa Statutom.

Banka može uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, obavljati i druge poslove, u skladu sa zakonom.

U skladu sa članom 7 Zakona o računovodstvu, Banka je razvrstana kao srednje pravno lice (Odluka Upravnog odbora br 2696/26-7 od 17.03.2026. godine) na osnovu ispunjavanja 2 od 3 navedena uslova:

- Prosječan broj zaposlenih tokom poslovne godine od 50 - 250. Prosječan broj zaposlenih u 2025. godini je 94 (2024. godine: 89);
- Ukupni prihod na godišnjem nivou od EUR 10.000 hiljada – EUR 50.000 hiljada. Ukupni prihod u 2025. godini je iznosio EUR 16.719 hiljada (2024. godine: EUR 18.279 hiljada); i
- Ukupna aktiva od EUR 5.000 hiljada - EUR 25.000 hiljada. Ukupna aktiva na 31.12.2025. godine je iznosila EUR 320.561 hiljadu (31. decembra 2024. godine: 361.347 hiljada).

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE BANKE (Nastavak)

Na dan 31. decembra 2025. godine Banku čine centrala u Podgorici i filijale u Miločeru i Podgorici. Banka ima 99 zaposlenih radnika (31. decembra 2024. godine: 91 zaposlenih).

Banka ima dva zavisna društva sa 100% vlasničkog kapitala:

- Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica, čija je osnovna djelatnost trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; i
- Universal Capital Bank Financial Service u Dubaiju (u daljem tekstu UCBFS), čija je osnovna djelatnost ugovaranje kredita i investicionih poslova između UCB i klijenata iz UAE i MENAT regiona, kao i Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima.

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i pratećom zakonskom regulativom, sistem korporativnog upravljanja čine:

1. Skupština akcionara;
2. Nadzorni odbor; i
3. Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora Banke na dan 31. decembar 2025. godine su:

Ime i prezime	Funkcija	Broj Rješenja
Alfredo Longo	Predsjednik Nadzornog odbora	03-6551-6/2021 od 10.12.2021. godine
Aco Aleksić	Član Nadzornog odbora	03-8027-2/2023 od 09.11.2023. godine
Božo Milatović	Član Nadzornog odbora	03-8896-3/2022 od 26.12.2022. godine
Josip Pecirep	Član Nadzornog odbora	03-6551-9 /2021 od 10.12.2021. godine
Tanja Mihajlovska Dimitrijevska	Član Nadzornog odbora	03-7902-2/2025 od 01.12.2025. godine

Upravni odbor Banke na dan 31. decembar 2025. godine čine:

Ime i prezime	Funkcija	Broj Rješenja
Miloš Pavlović	Predsjednik Upravnog odbora	03-6550-8/2021 od 10.12.2021. godine
Nikola Vujošević	Član Upravnog odbora	03-6550-9/2021 od 10.12.2021. godine
Veselin Vuković	Član Upravnog odbora	03-6550-10/2021 od 10.12.2021. godine

Revizorski odbor Banke na dan 31. decembar 2025. godine čine:

Ime i prezime	Funkcija
Mina Jovanović	Predsjednik Revizorskog odbora
Goran Bencun	Potpredsjednik Revizorskog odbora
Lazar Mišurović	Član Revizorskog odbora

Interni revizor Banke na dan 31. decembar 2025. godine je Sonja Burzan. Sjedište Banke je u Podgorici, Stanka Dragojevića b.b.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju pojedinačnih finansijskih izvještaja

Priloženi pojedinačni finansijski izvještaji Banke za 2025. godinu sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“), izdatim od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i propisima Centralne banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka.

Banka je dužna da vodi poslovne knjige, sastavlja knjigovodstvene isprave, vrednuje imovinu i obaveze i sastavlja i objavljuje finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 72/19, 82/20, 8/21 i 24/25), propisima donijetim na osnovu ovog zakona i Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI). Banka je dužna da primjenjuje Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja od datuma koji je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) odredio kao dan početka njihove primjene, ukoliko Centralna banka za određeni MRS/MSFI ne odredi drugi datum kao dan početka njegove primjene.

Pojedinačni finansijski izvještaji Banke su pripremljeni su u skladu sa Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka ("Sl. list CG", br. 15/12, 18/13, 24/18 i 34/22).

Banka je u sastavljanju ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja primjenjivala računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim, bankarskim i poreskim propisima Crne Gore.

2.2. Pravila procjenjivanja

Pojedinačni finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu načela istorijske vrijednosti, osim za sljedeće pozicije, koje se vrednuju po fer vrijednosti:

- finansijski instrumenti po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha,
- finansijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat,
- finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

2.3. Funkcionalna i izvještajna valuta

Pojedinačni finansijski izvještaji Banke su iskazani u eurima (EUR), koja je funkcionalna valuta Banke i zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski izvještaji u Crnoj Gori. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.4. Korišćenje procjena

Prezentacija pojedinačnih finansijskih izvještaja zahtijeva od Upravnog odbora Banke korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza, objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

Procjene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procjene izvršene, su rezultat redovnih provjera.

Ukoliko se putem provjere utvrdi da je došlo do promjene u procijenjenoj vrijednosti sredstava i obaveza, utvrđeni efekti se priznaju u finansijskim izvještajima u periodu kada je došlo do promjene u procjeni, ukoliko promjena u procjeni utiče samo na taj obračunski period, ili u periodu kada je došlo do promjene u procjeni u narednim obračunskim periodima, ukoliko promjena u procjeni utiče na tekući i buduće obračunske periode.

U Napomeni 4 su date informacije o oblastima kod kojih je stepen procjene najveći i koje mogu imati najznačajniji efekat na iznose priznate u finansijskim izvještajima Banke.

2.5. Promjene u računovodstvenim politikama i objelodanjivanjima

2.5.1 Novi i izmijenjeni MSFI računovodstveni standardi čije je stupanje na snagu i primjena obavezna u tekućoj godini

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sledećih MSFI i izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Banke od 1. januara 2025. godine:

- **MRS 21 Efekti promjena deviznih kurseva: Nedostatak razmjernosti (Dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2025. godine. Izmjene i dopune preciziraju kako entitet treba da procjeni da li je valuta razmjernost i kako treba da odredi spot kurs kada zamjena nije moguća. Smatra se da je valuta zamjenljiva u drugu valutu kada je entitet u mogućnosti da dobije drugu valutu u administrativno razumnom vremenskom okviru, putem tržišta ili mehanizma razmjene u kojem bi transakcija razmene stvorila izvršna prava i obaveze. Ako valuta nije zamjenljiva u drugu valutu, od entiteta se traži da procijeni spot kurs na dan vrednovanja. Cilj entiteta u procjeni spot kursa je da odrazi kurs po kojem bi se odvijala uredna transakcija razmjene na datum vrednovanja između učesnika na tržištu pod preovlađujućim ekonomskim uslovima. Izmjenama se napominje da entitet može da koristi dostupni kurs bez prilagođavanja ili druge tehnike procjene. Novousvojene izmjene MSFI nisu imale materijalnog uticaja na računovodstvene politike Banke.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.5. Promjene u računovodstvenim politikama i objelodanjivanjima (Nastavak)

2.5.2 Standardi koji su izdati, ali još uvijek nisu stupili na snagu i nijesu ranije usvojeni

- **MSFI 9 Finansijski instrumenti i MSFI 7 Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja – Klasifikacija i odmeravanje finansijskih instrumenata (Dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2026. Rano usvajanje izmjena je dozvoljeno u dijelu klasifikacije finansijske imovine i povezanih objelodanjivanja, sa mogućnošću da se druge izmjene primijene kasnije. Izmjene i dopune pojašnjavaju da se prestanak priznavanja finansijske obaveze vrši na „datum poravnjanja“, kada je obaveza otplaćena, otkazana, istekla ili na drugi način ispunjava uslove za prestanak priznavanja. Uvodi se opcija izbora računovodstvene politike za prestanak priznavanja obaveza izmirenih putem elektronskih platnih sistema prije datuma poravnjanja, pod određenim uslovima. Takođe, pružaju se smjernice za procjenu ugovornih karakteristika novčanih tokova finansijskih sredstava sa karakteristikama vezanim za životnu sredinu, društvo i upravljanje (ESG) ili drugim sličnim potencijalnim karakteristikama. Pored toga, pojašnjava se tretman imovine bez prava regresa i ugovorno povezanih instrumenata i zahtijevaju dodatna objelodanjivanja u skladu sa MSFI 7 za finansijska sredstva i obaveze sa referencama na potencijalne događaje (uključujući one vezane za ESG) i vlasničke instrumente klasifikovane po fer vrijednosti kroz ostali rezultat. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Banke.

- **MSFI 9 Finansijski instrumenti i MSFI 7 Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja – Ugovori koji se odnose na električnu energiju zavisnu od prirode (Dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2026. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene uključuju pojašnjenje primjene zahtjeva za „sopstvenu upotrebu“, omogućavanje računovodstva hedžinga ako se ugovori u okviru ovih izmjena koriste kao instrumenti zaštite, i uvode nove zahtjeve za objelodanjivanje kako bi se investitorima omogućilo da razumeju uticaj ovih ugovora na finansijske performanse i novčane tokove. Pojašnjenja u vezi sa zahtjevima za 'sopstvenu upotrebu' moraju se primjenjivati retrospektivno, ali uputstva koja dozvoljavaju računovodstvo hedžinga moraju se primijeniti prospektivno na nove odnose hedžinga koji su uspostavljeni na ili nakon datuma početne primjene. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Banke.

- **Godišnja poboljšanja MSFI standarda – ciklus 11**

Godišnji proces poboljšanja IASB-a bavi se neurgentnim, ali neophodnim pojašnjenjima i izmjenama MSFI. U julu 2024. godine, IASB je izdao godišnja poboljšanja MSFI standarda – ciklus 11. Entiteti će primijeniti te izmjene za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2026. Godišnja poboljšanja MSFI standarda – ciklus 11, uključuju izmjene i dopune MSFI 1, MSFI 7, MSFI 9, MSFI 10 i MRS 7. Ove izmjene imaju za cilj da razjasne formulacije, isprave manje neželjene posledice, previde ili sukobe između zahtjeva u standardima. Ne očekuje se da će efekti ovih pojašnjenja i dopuna imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Banke.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.5. Promjene u računovodstvenim politikama i objelodanjivanjima (Nastavak)

2.5.2 Standardi koji su izdati, ali još uvijek nisu stupili na snagu i nijesu ranije usvojeni (nastavak)

- **MSFI 18 Presentacija i obelodanjivanje u finansijskim izvještajima**

MSFI 18 uvodi nove zahtjeve za prezentaciju u bilansu uspeha. Zahtijeva od entiteta da klasifikuje sve prihode i rashode u okviru svog bilansa uspeha u jednu od pet kategorija: operativni, investiranje, finansiranje, porezi na dobit i grupa za otuđenje. Ove kategorije su dopunjene zahtjevima za predstavljanje međuzbirova i zbirova za „poslovni dobitak ili gubitak“, „dobitak ili gubitak prije rezultata iz finansiranja i poreza na dobit“ i „dobitak ili gubitak“. Takođe zahtijeva obelodanjivanje mjerila uspješnosti definisanih od strane rukovodstva i uključuje nove zahtjeve za agregiranje i raščlanjivanje finansijskih informacija na osnovu identifikovanih „uloga“ primarnih finansijskih izvještaja i napomena. Pored toga, postoje posledične izmjene i dopune drugih računovodstvenih standarda. MSFI 18 je na snazi za periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2027. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Retrospektivna primjena je potrebna kako u godišnjim tako i u periodičnim finansijskim izvještajima. Dopune još uvek nisu usvojene od strane EU. U budućim izvještajnim periodima rukovodstvo će analizirati zahtjeve ovog novoizdatog standarda i procijeniti njegov uticaj.

- **MSFI 19 Zavisna lica bez javne odgovornosti: obelodanjivanja (uključujući dopune)**

MSFI 19 dozvoljava zavisnim licima bez javne odgovornosti da koriste smanjene zahtjeve za objelodanjivanjem ako njihova matična kompanija (bilo krajnja ili posredna) priprema javno dostupne konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa MSFI računovodstvenim standardima. Ova zavisna lica i dalje moraju da primjenjuju zahtjeve priznavanja, odmjeravanja i prezentacije u drugim MSFI. Osim ako nije drugačije navedeno, kvalifikovani entiteti koji odluče da primjene MSFI 19 neće morati da primjenjuju zahtjeve za obelodanjivanje u drugim MSFI. Dopune objavljene u avgustu 2025. godine smanjuju zahtjeve za objelodanjivanje novih MSFI računovodstvenih standarda, koji su u potpunosti bili uključeni kada je MSFI 19 prvi put objavljen. MSFI 19 (uključujući dopune) je na snazi za periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2027. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Standard (uključujući dopune) još uvek nije usvojen od strane EU. Ne očekuje se da će efekti ovog standarda imati značajan uticaj na finansijske izvještaje Banke.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU POJEDINAČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.6. Načelo stalnosti poslovanja

Pojedinačni finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Banka nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u doglednoj budućnosti. To podrazumijeva poštovanje načela likvidnosti (sposobnost Banke da u svakom trenutku ispunjava dospjele novčane obaveze) i načela solventnosti (trajna sposobnost banke da ispunjava svoje obaveze).

2.7. Usaglašenost potraživanja i obaveza

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, Banka je izvršila usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza sa povjeriocima i dužnicima Banke na dan 31. decembra 2025. godine. Izvještaj o popisu je usvojen na sjednici Upravnog odbora 17.02.2026. godine.

2.8. Uticaj rusko-ukrajinskog konflikta

Nakon izbijanja rusko ukrajinskog rata 24.02.2022.godine, Banka je sprovela određene mjere na način da je svela na minimum pružanje bankarskih usluga ruskim državljanima. Tome su najviše doprinijele Medjunarodne restriktivne mjere koje Banka u potpunosti sprovodi u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore. Trgovinska razmjena i svi prilivi i odlivi sa Ruskom Federacijom su svedeni na minimum. Za ruske državljane, Banka ne pruža usluge medjunarodnog platnog prometa osim ako nemaju residence card neke od članica EU u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore.

2.9. Uporedni podaci

Uporedni podaci u ovim finansijskim izvještajima predstavljaju uporedne podatke iz finansijskih iskaza za 2024. godinu

2.10. Konsolidacija

Ovi finansijski izvještaji predstavljaju pojedinačne finansijske izvještaje Banke. U skladu sa članom 313 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21 i 24/25) u konsolidovane finansijske izvještaje bankarske grupe ne uključuju se podređeni članovi bankarske grupe čiji je bilans stanja manji od 1% bilansa stanja nadređenog člana grupe. S obzirom da Banka, na dan 31. decembra 2025. godine, pod kontrolom ima dva podređena entiteta, od kojih jedan ispunjava uslov iz člana 313 Zakona o kreditnim institucijama, Banka za taj entitet koristi pravo na izuzeće od konsolidacije.

Podređeni članovi bankarske grupe i učešće u aktivni Banke na dan 31. decembar 2025. godine:

Naziv	Učešće u aktivni Banke	% učešća	Osnovna djelatnost
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	0.07%	100%	Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Universal Capital Bank Financial Service, Dubai	0.28%	100%	Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja pojedinačnih finansijskih izvještaja za 2025. godinu navedene su dalje u tekstu.

3.1. Prihodi i rashodi po osnovu kamata

Prihodi i rashodi kamata se iskazuju u bilansu uspjeha primjenom metode efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa predstavlja stopu koja tačno diskontuje buduće prilive i odlive tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta na:

- Bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili
- Amortizovanu vrijednost finansijske obaveze.

Pri obračunu efektivne kamatne stope za finansijske instrumente, izuzev za kupljena ili odobrena kreditno-obezvrijeđena sredstva, Banka pri procjeni budućih novčanih tokova uzima u obzir sve ugovorene uslove, ali ne i očekivane kreditne gubitke (ECL – expected credit losses). Za kupljena ili odobrena kreditno-obezvrijeđena finansijska sredstva, kreditnim rizikom usklađena efektivna kamatna stopa se obračunava uz uzimanje u obzir očekivanih novčanih tokova, uključujući ECL.

Pri obračunu efektivne kamatne stope uzimaju se u obzir transakcioni troškovi i sve naplaćene ili plaćene naknade, koje su dio efektivne kamatne stope. Transakcioni troškovi su troškovi koji se mogu direktno pripisati emitovanju ili otuđenju nekog finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Amortizovana vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze predstavlja iznos po kome su finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza vrednovani u trenutku inicijalnog priznavanja umanjenja za otplate glavnice i uvećana ili umanjena za kumulativnu amortizaciju, obračunatu korišćenjem efektivne kamatne stope, razlike između inicijalnog iznosa i iznosa na dospjeću, i za finansijska sredstva, korigovana za očekivani kreditni gubitak.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi i rashodi po osnovu kamata (Nastavak)

Bruto knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva je amortizovana vrijednost finansijskog sredstva prije umanjena za očekivani kreditni gubitak.

Efektivna kamatna stopa za finansijska sredstva i obaveze se obračunava pri inicijalnom priznavanju finansijskog sredstva ili obaveze. Pri kalkulaciji prihoda i rashoda kamata, efektivna kamatna stopa se primjenjuje na bruto knjigovodstvenu vrijednost sredstava (ukoliko sredstvo nije kreditno-obezvrijeđeno) ili amortizovanu vrijednost obaveza. Za finansijske instrumente sa promenljivom kamatnom stopom, efektivna kamatna stopa se mijenja usled periodičnih procjena tokova gotovine, kako bi reflektovala tržišno kretanje kamatnih stopa.

Za finansijska sredstva koja su postala kreditno-obezvrijeđena nakon inicijalnog priznavanja, prihod od kamata se obračunava primjenom metode efektivne kamatne stope na amortizovanu vrijednost finansijskog sredstva. Ukoliko finansijsko sredstvo nije više kreditno-obezvrijeđeno, obračun prihoda od kamata se ponovo vrši na bruto bazi tj. prihod od kamate se obračunava primjenom efektivne kamatne stope na bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva.

Za finansijska sredstva koja su kreditno-obezvrijeđena u trenutku inicijalnog priznavanja, prihod od kamate se obračunava primjenom kreditno-prilagođene kamatne stope na amortizovanu vrijednost finansijskog sredstva. Obračun prihoda od kamata se ne vraća na bruto osnovicu ni kada se kreditni rizik poboljša.

Prihodi i rashodi od naknada i provizija koji su sastavni dio efektivne kamatne stope finansijskog sredstva ili finansijske obaveze su uključeni u obračun prihoda i rashoda od kamata uz primjenu metode efektivne kamatne stope.

Zatezna kamata i ostali prihodi i ostali rashodi vezani za kamatonosnu aktivu, odnosno kamatonosnu pasivu, obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

3.2. Prihodi i rashodi od naknada i provizija

Prihodi od naknada i provizija obuhvataju naknade koje Banka obračunava i naplaćuje za obavljanje usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu, poslove garancija i akreditiva, kao i drugih usluga. Prihodi od naknada i provizija se priznaju u trenutku kada je usluga izvršena.

Rashodi naknada i provizija uglavnom se odnose na naknade za obavljanje usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu i naknade za ostale usluge, koje se priznaju kao rashod u trenutku kada je usluga izvršena.

3.3. Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja

Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja uključuje dobitke umanjene za gubitke po osnovu finansijskih sredstava i finansijskih obaveza namijenjenih trgovanju, uključujući i sve realizovane i nerealizovane promjene fer vrijednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.4. Preračunavanje deviznih iznosa

Transakcije u stranim valutama su preračunate na dan transakcije. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR korišćenjem srednjeg kursa preuzetog sa kursne liste CBCG koja je važila na taj dan. Za valute koje se ne nalaze na ovoj listi, koristi se kurs sa međubankarskog tržišta deviza. Identičan je tretman preuzetih i potencijalnih obaveza u stranoj valuti.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha, kao dobiti ili gubici od kursnih razlika.

3.5. Lizing

Na datum uspostavljanja ugovora, Banka procjenjuje da li isti predstavlja lizing, odnosno da li se ugovorom prenosi pravo kontrole korišćenja utvrđene imovine u toku određenog vremenskog perioda u zamjenu za naknadu.

3.5.1. Banka kao zakupac

Banka primjenjuje jedinstven pristup u priznavanju i odmjeravanju za sve ugovore o lizingu, osim za kratkoročne ugovore ili sredstva niske vrijednosti. Banka vrši priznavanje obaveza po osnovu lizinga i imovine - prava na korišćenje.

Banka priznaje imovinu po osnovu prava na korišćenje na dan početka ugovora o zakupu, odnosno datum dobijanja prava na korišćenje imovine. Naknadno odmjeravanje vrši se po principu amortizovanog troška, sa prilagođavanjima na osnovu usklađivanja sa obavezama po osnovu lizinga. Inicijalni direktni troškovi i plaćeni avansi umanjeni za dobijene pogodnosti uključuju se u vrijednost imovine na datum inicijalnog priznavanja. Amortizacija se obračunava proporcionalnim metodom na period trajanja ugovora. Za ugovore bez roka trajanja Banka primjenjuje period od 5 godina.

Imovina po osnovu prava na korišćenje prezentovana je u okviru Napomene 22 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Na dan početka ugovora o zakupu Banka vrši priznavanje obaveze po osnovu lizinga odmjerene na visinu neto sadašnje vrijednosti budućih plaćanja po osnovu ugovora do isteka trajanja ugovora. Za ugovore bez roka trajanja Banka primjenjuje period od 5 godina. Banka u ugovorima nema varijabilnih elemenata budućih plaćanja niti ugrađene opcije.

3.5.2. Banka kao zakupodavac

Ugovori o zakupu po osnovu kojih Banka ne prenosi suštinske rizike i benefite vlasništva nad imovinom klasifikuju se kao operativni lizing. Prihod po osnovu zakupa se priznaje linearno u periodu trajanja ugovora. Inicijalni troškovi vezani za imovinu, kao što su troškovi vođenja pregovora i troškovi pripreme imovine, uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine i amortizuju u skladu sa priznavanjem prihoda od zakupa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Porezi i doprinosi

3.6.1. Porez na dobit

Tekući porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23 i 088/24). Stope poreza na dobit su progresivne na iznos oporezive dobiti i iznose:

- Do EUR 100.000,00: 9%;
- EUR 100.000,01 – 1.500.000,00: EUR 9.000,00 + 12% na iznos preko EUR 100.000,01; i
- Preko EUR 1.500.000,01: EUR 177.000,00 + 15% na iznos preko EUR 1.500.000,01.

Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina.

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu, porez na dodatu vrijednost, doprinose koji padaju na teret poslodavca, kao i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim državnim i lokalnim poreskim propisima.

3.6.2. Transferne cijene

Crna Gora je izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Službeni list br. 152/22, 028/23 i 088/24) uvela detaljnija pravila o transfernim cijenama.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Porezi i doprinosi (Nastavak)

3.6.2. Transferne cijene (Nastavak)

Ministarstvo finansija Crne Gore je 02.11.2022. godine objavilo *Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija* ("Službeni list Crne Gore", br. 121/22 od 02.11.2022, u daljem tekstu: „Uputstvo“). Uputstvom je propisan način utvrđivanja transfernih cijena transakcija i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (član 38 c) je predviđena priprema Dokumentacije u skraćenom obliku ukoliko je obveznik realizovao transakcije sa povezanim licem koje ne prelaze vrijednost od 75.000 eura u godini za koju se podnosi poreska prijava.

Vežano za interkompanijske zajmove, Zakonom je predviđena mogućnost primjene kamatnih stopa „van dohvata ruke“ koje propisuje Ministarstvo finansija ili opštih pravila o utvrđivanju cijene transakcije po principu „van dohvata ruke“ (primjenom neke od propisanih metoda).

Dokumentacija o transfernim cijenama treba biti podnijeta od strane velikih poreskih obveznika uz poresku prijavu (ostali poreski obveznici su dužni da posjeduju dokumentaciju o transfernim cijenama u momentu podnošenja poreske prijave). Rok za podnošenje poreske prijave je tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. Izuzetno, do 2027. godine, rok za podnošenje (odnosno, posjedovanje) dokumentacije o transfernim cijenama je 30. jun tekuće za prethodnu godinu (za finansijsku 2025. godinu rok je 30. jun 2026. godine).

3.7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumijevaju novčana sredstva u blagajni (EUR i devizna), novčana sredstva u trezoru (EUR i devizna), sredstva kod Centralne banke Crne Gore, uključujući i obaveznu rezervu i sredstva na računima kod drugih banaka u zemlji i inostranstvu, kao i ostala visoko likvidna finansijska aktiva sa dospelom do tri mjeseca.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti u bilansu stanja.

3.8. Finansijski instrumenti

3.8.1. Inicijalno priznavanje

Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva ili obaveze se evidentira korišćenjem računovodstvenog buhvanja na datum saldiranja transakcije.

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrijednosti koja uključuje transakcione troškove kod svih finansijskih sredstava ili obaveza osim onih koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha inicijalno se priznaju po fer vrijednosti, a transakcioni troškovi terete troškove poslovanja u bilansu uspjeha.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.2. Klasifikacija i mjerenje

Banka klasifikuje svu svoju finansijsku imovinu na osnovu poslovnog modela za upravljanje imovinom i ugovornih odredbi imovine (identifikacija SPPI kriterijuma).

Banka finansijska sredstva klasifikuje u sljedeće četiri kategorije:

- Finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanom trošku (AC),
- Finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVOCI),
- Finansijska sredstva koja se obavezno vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (obavezno po FVPL) i
- Finansijska sredstva koja se opciono vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (opciono po FVPL).

Finansijske obaveze se mjere po amortizovanom trošku, osim za obaveze koje se drže radi trgovanja ili se radi o derivativnim instrumentima, gdje se primjenjuje određivanje fer vrijednosti. U ovom slučaju, promjene fer vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha.

3.8.2.1. Procjena poslovnog modela

Banka određuje svoj poslovni model na nivou koji najbolje odražava kako ona upravlja grupama finansijskih sredstava kako bi dostigla svoj poslovni cilj.

Poslovni model Banke se ne ocjenjuje na osnovu svakog pojedinačnog instrumenta, već na višem nivou grupisanih portfolia i zasniva se na posmatranim faktorima kao što su:

- Kako su učinak rada poslovnog modela i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela ocjenjeni i kako se izvještavaju ključnom osoblju organa upravljanja;
- Rizici koji utiču na učinkovitost rada poslovnog modela (kao i finansijske imovine u okviru tog poslovnog modela) i naročito kako se upravlja tim rizicima;
- Kako se određuju naknade prema rukovodiocima (na primjer, da li je naknada zasnovana na fer vrijednosti sredstva kojim se upravlja ili na osnovu prikupljenih ugovorenih novčanih tokova);
- Očekivana učestalost, vrijednost i vrijeme prodaje su takođe važni aspekti procjene Banke.

Procjena poslovnog modela je zasnovana na razumnim očekivanim scenarijima bez uzimanja "najgoreg slučaja" ili "stresnog slučaja" u obzir. Ukoliko su novčani tokovi nakon inicijalnog priznavanja realizovani na drugačiji način od prvobitnih očekivanja Banke, Banka ne mijenja klasifikaciju preostalih finansijskih sredstava koja se nalaze u poslovnom modelu, ali uzima u obzir ove informacije kada procjenjuje novonastala ili tek kupljena finansijska sredstva.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.2. Klasifikacija i mjerenje (Nastavak)

3.8.2.2. SPPI test

Drugi korak u procesu klasifikovanja je da Banka procjenjuje ugovorne uslove finansiranja za identifikaciju da li ispunjavaju SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest* – samo plaćanja glavnice i kamate).

'Glavnica' u svrhu ovog testa definiše se kao fer vrijednost finansijskog sredstva prilikom inicijalnog priznavanja i može se mijenjati tokom vijeka trajanja finansijskog sredstva (na primjer, ako postoje otplate glavnice ili amortizacija premije/diskonta). Najznačajniji elementi kamate u okviru aranžmana za kreditiranje su obično uzimanje u obzir vremenske vrijednosti novca i kreditnog rizika. Da bi se izvršila SPPI ocjena, Banka primjenjuje procjenu i razmatra relevantne faktore kao što je valuta u kojoj je denominirana finansijska imovina, i period za koji je kamatna stopa određena.

Nasuprot tome, ugovorni uslovi koji uvode minimiziranu izloženost rizicima ili nestalnost u ugovorenim novčanim tokovima koji nisu povezani sa osnovnim aranžmanom za kreditiranje (*basic lending agreement*), ne dovode do ugovornih novčanih tokova koji su isključivo plaćanja glavnice i kamate na neizmireni iznos. U takvim slučajevima, finansijsko sredstvo se mora mjeriti po FVPL.

3.8.3. Finansijska imovina i obaveze

3.8.3.1. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata, hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku

Banka mjeri kredite i potraživanja od banaka, kredite i potraživanja od klijenata, dužničke hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku ukoliko su oba sljedeća uslova ispunjena:

- Finansijsko sredstvo se drži u okviru poslovnog modela sa ciljem da se finansijsko sredstvo drži u svrhu prikupljanja ugovorenih novčanih tokova;
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva daju na određene datume novčane tokove koji su isključivo isplate glavnice i kamate (SPPI) na iznos neotplaćene glavnice.

Kredit i potraživanja

Kredit i odobreni od strane Banke evidentiraju se u poslovnim knjigama u momentu prenosa sredstava korisniku kredita.

Kredit i su iskazani u bilansu stanja u visini odobrenog plasmana uvećanog za iznose dospjelih kamata, umanjenog za otplaćenu glavnice i plaćene kamate i obezvrijeđenje vrijednosti koje je zasnovano na procjeni konkretno identifikovanih rizika za pojedine plasmane i rizika za koje iskustvo ukazuje da su sadržani u kreditnom portfoliju.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.3. Finansijska imovina i obaveze (Nastavak)

3.8.3.1. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata, hartije od vrijednosti i ostala finansijska sredstva po amortizovanom trošku (Nastavak)

Finansijske garancije, akreditivi i neiskorišćene obaveze po kreditima

Finansijske garancije se inicijalno priznaju u finansijskim izvještajima (u okviru rezervisanja) po fer vrijednosti, pri čemu je primljena premija. Poslije inicijalnog priznavanja, obaveza Banke po svakoj garanciji se mjeri kao veće od početnog priznatog iznosa umanjenog za kumulativnu amortizaciju priznate u bilansu uspjeha, i prema MSFI 9 - ECL rezervisanje kao što je navedeno u Napomeni 3.8.8. Primljena premija se priznaje u bilansu uspjeha u neto prihodima od provizija i naknada ravnomjerno tokom životnog vijeka garancije.

Neiskorištene obaveze po kreditima i akreditivi su obaveze po kojima je, tokom trajanja obaveze, Banka dužna da klijentu obezbijedi kredit sa unaprijed određenim uslovima.

3.8.3.2. Dužnički instrumenti koji se vrednuju po FVOCI

Banka po MSFI 9 primjenjuje kategoriju dužničkih instrumenata mjenjenih po FVOCI kada su oba sljedeća uslova ispunjena:

- Instrument se drži u okviru poslovnog modela, čiji cilj se postiže prikupljanjem ugovornih novčanih tokova i prodajom finansijske imovine;
- Ugovorni uslovi finansijskog sredstva prolaze SPPI test.

Dužnički instrumenti po FVOCI se naknadno mjere po fer vrijednosti sa dobitcima i gubicima koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti priznatih u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (OCI). Prihodi od kamata i dobiti i gubici od kursnih razlika priznaju se u bilansu uspjeha na isti način kao i za finansijsku imovinu mjerenu po amortizovanom trošku. Prilikom prestanka priznavanja, kumulativni dobiti ili gubici koji su prethodno priznati u OCI, reklasifikuju se iz OCI u bilans uspjeha.

3.8.3.3. Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Finansijska imovina i finansijske obaveze u ovoj kategoriji se drže za trgovanje ili su određene od strane organa upravljanja prilikom inicijalnog priznavanja ili se obavezno moraju mjeriti po fer vrijednosti prema MSFI 9. Ovakva klasifikacija se određuje po principu instrument-po-instrument, kada je ispunjen jedan od sledećih kriterijuma:

- Klasifikacija eliminiše ili značajno smanjuje nekonzistentan tretman koji bi inače nastao od mjerenja imovine ili obaveza ili priznavanja dobitaka ili gubitaka na njima na drugačijoj osnovi, ili
- Obaveze su dio grupe finansijskih obaveza, kojima se upravlja i njihov rad ocjenjuje prema fer vrijednosti, u skladu sa dokumentovanim upravljanjem rizikom ili investicionom strategijom, ili
- Obaveze koji sadrže jedan ili više ugrađenih derivata, osim ako ne modifikuju znatno novčane tokove koji bi inače bili zahtjevani prema ugovoru, ili je jasno sa malo ili bez analize kada se sličan instrument prvo razmatra, jasno da je odvajanje ugrađenog derivata ili više njih zabranjeno.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.3. Finansijska imovina i obaveze (Nastavak)

3.8.3.3. Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Finansijska imovina i finansijske obaveze po FVPL evidentiraju se u bilansu stanja po fer vrijednosti. Promjene fer vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha, izuzev kretanja fer vrijednosti obaveza po FVPL zbog promjena u sopstvenom kreditnom riziku Banke. Takve promjene fer vrijednosti evidentiraju se u sopstvenoj kreditnoj rezervi kroz OCI i ne reklasificiraju se u bilans uspjeha. Kamata zarađena ili nastala na instrumentima po FVPL je obračunata u prihodima od kamata ili troškovima kamate, odnosno, koristeći EKS, uzimajući u obzir bilo koji diskont/premiju i kvalifikovane troškove transakcije koji su sastavni dio instrumenta. Prihod od dividendi od vlasničkih instrumenata po FVPL se evidentira u bilansu uspjeha kao ostali operativni prihodi kada je utvrđeno pravo na isplatu.

Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika

Efekti svođenja na fer vrijednost derivativnih finansijskih instrumenata evidentiraju se u bilansu uspjeha na datum izvještavanja.

3.8.4. Reklasifikacija finansijske imovine i obaveza

Banka reklasifikuje svoja finansijska sredstva nakon njihovog inicijalnog priznanja, u slučajevima promjene poslovnog modela, i u izuzetnim okolnostima kada Banka stiže, otuđuje ili prekida poslovnu liniju. Finansijske obaveze se nikada ne reklasifikuju. Reklasifikacija finansijskih sredstava vrši se od datuma reklasifikacije, pri čemu se ne prepravljaju prethodno priznata dobit, gubici (uključujući očekivane kreditne gubitke) ni kamate.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po amortizovanom trošku u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, njena fer vrijednost mjeri se na datum reklasifikacije. Sva dobit ili gubici nastali kao razlika između prethodno amortizovanog troška finansijske imovine i fer vrijednosti priznaju se u bilansu uspjeha.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u kategoriju mjerenja po amortizovanom trošku, njena fer vrijednost na datum reklasifikacije postaje njena novo bruto knjigovodstvena vrijednost. Na osnovu navedenog vrši se usklađivanje efektivne kamatne stope na datum reklasifikacije, koji se smatra novim datumom početnog priznavanja za potrebe odmjeravanja očekivanih kreditnih gubitaka.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po amortizovanom trošku u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, njena fer vrijednost mjeri se na datum reklasifikacije. Sva dobit ili gubici nastali kao razlika između prethodno amortizovanog troška finansijske imovine i fer vrijednosti priznaju se u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Efektivna kamatna stopa i odmjeravanje očekivanih kreditnih gubitaka ne usklađuju se zbog reklasifikacije.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po amortizovanom trošku, finansijska imovina se reklasifikuje po njenoj fer vrijednosti na datum reklasifikacije. Međutim, kumulativna dobit ili gubici prethodno priznati kroz ostalu sveobuhvatnu dobit brišu se iz vlasničkog kapitala i usklađuju se sa fer vrijednošću na datum reklasifikacije.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.4. Reklasifikacija finansijske imovine i obaveza (Nastavak)

Posljedično, finansijska imovina mjeri se na datum reklasifikacije kao da je uvijek mjerena po amortizovanom trošku. To usklađenje utiče na ostalu sveobuhvatnu dobit, ali ne utiče na bilans uspjeha, te stoga nije reklasifikaciono usklađivanje u skladu sa MRS 1: *Prezentacija finansijskih izvještaja*. Efektivna kamatna stopa i odmjeravanje očekivanih kreditnih gubitaka ne usklađuju se zbog reklasifikacije.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti u ostalu sveobuhvatnu dobit, finansijska imovina se i dalje mjeri po fer vrijednosti. Datum reklasifikacije smatra se novim datumom početnog priznavanja za potrebe odmjeravanja očekivanih kreditnih gubitaka.

Ako Banka reklasifikuje finansijsku imovinu iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, finansijska imovina se i dalje mjeri po fer vrijednosti. Kumulativna dobit ili gubici prethodno priznati u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikuju se iz vlasničkog kapitala u račun dobiti i gubitka kao reklasifikacijsko usklađenje u skladu sa MRS:1 *Prezentacija finansijskih izvještaja* na datum reklasifikacije.

U toku 2025. godine Banka nije vršila reklasifikaciju hartija od vrijednosti.

3.8.5. Prestanak priznavanja finansijske imovine i obaveza

Banka prestaje priznavati finansijsko sredstvo, kao što je kredit, kada se pregovaraju uslovi i odredbe do te mjere da, u suštini, on postaje novi kredit, uz razliku priznatu kao dobit ili gubitak od prestanka priznavanja, u mjeri u kojoj gubitak zbog umanjenja vrijednosti još uvijek nije evidentiran. Novopriznati krediti se klasifikuju kao Stage 1 za potrebe mjerenja ECL-a, osim ako novi kredit nije obezvrijeđen na datum inicijalnog priznavanja (u daljem tekstu: „POCI“, Purchased or Originated as Credit-Impaired).

Prilikom procjene da li prestati sa priznavanjem kredita ili ne, između ostalog, Banka razmatra sljedeće faktore:

- Promjena valute kredita;
- Uvođenje kapitala;
- Promjena u ugovornoj stranci i
- Ako je modifikacija takva da instrument više ne ispunjava SPPI kriterijume.

Ako izmjena ne rezultira u novčanim tokovima koji su bitno različiti, modifikacija ne dovodi do prestanka priznavanja. Na osnovu promjene u novčanim tokovima diskontovanim po originalnom EKS-u, Banka evidentira dobitak ili gubitak zbog modifikacije u mjeri u kojoj gubitak zbog umanjenja vrijednosti još uvijek nije evidentiran.

Priznavanje finansijske obaveze prestaje kada je obaveza ispunjena, to jest kada je dug isplaćen, storniran ili istekao.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.6. Otpis

Finansijska imovina otpisuje se djelimično ili u cjelosti kada više nema razumno očekivanje oporavka finansijske imovine. Događaj otpisa predstavlja prestanak priznavanja finansijske imovine. Ako je iznos koji treba otpisati veći od akumuliranih rezervisanja za kreditne gubitke, razlika se najprije obračunava kao dodatno obezvrjeđenje koje se onda sučeljava sa bruto knjigovodstvenom vrijednošću. Bilo koja naknadna naplata priznaje se kao vanredni prihod u okviru bilansne pozicije ostali prihodi.

Otpisi se mogu odnositi na finansijsko sredstvo u cjelini ili na njegov dio. Indikatori nepostojanja razumnog očekivanja oporavka finansijske imovine su: smrt klijenta i/ili jemca, potpuni gubitak komunikacije i pristupa klijentu, djelimična ili potpuna pravna ništavost ugovora, iscrpljivanje zakonskih mogućnosti naplate (okončanje parničnog i izvršnog postupka) sa iscrpljivanjem mogućnosti naplate od dužnika ili iz njegove imovine, konačno nepriznavanje potraživanja u stečajnu masu dužnika. Postojanje nekog od indikatora (ili više njih) je nužan ali ne i dovoljan uslov za otpis finansijske imovine. Odluku o otpisu donosi Upravni Odbor, dok je za materijalno neznačajne iznose odgovornost delegirana na Kreditni odbor.

U toku 2025. godine, Banka je otpisala finansijsku imovinu ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti EUR 25 hiljada. Naplata prethodno otpisane finansijske imovine u toku 2025. godine iznosila je EUR 1 hiljada.

3.8.7. Forborne i modifikovani krediti

Banka ponekad prihvata izmjene prvobitnih uslova kredita kao odgovor na finansijske poteškoće dužnika, umjesto da uzme u posjed ili na drugi način izvrši naplatu kolaterala. Banka smatra kredit forborne kada su takve izmjene rezultat trenutnih ili očekivanih finansijskih poteškoća dužnika, a Banka se ne bi složila sa tim izmjenama u slučaju da je dužnik finansijski stabilan. Indikatori finansijskih poteškoća uključuju neizmirene obaveze po kovenantima, ili značajne zabrinutosti od strane Službe za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima. Forborne može uključivati produženje roka otplate i saglasnost sa novim uslovima kredita.

Uslovi koji moraju biti ispunjeni definisani su Politikom restrukturiranja, usvojenom od strane Upravnog odbora, uz saglasnost Nadzornog odbora, a čiji je krajnji cilj da obezbijedi povećanje obima i izvjesnosti naplate izloženosti Banke i u krajnjem svođenju kreditnog rizika na minimum, kao i da podstakne oporavak Klijenata u finansijskim teškoćama restrukturiranjem duga. Postupak finansijskog restrukturiranja se sprovodi kod podobnih Klijenata ako je u finansijskim teškoćama i ako je privredna aktivnost koju obavlja održiva u cilju ozdravljenja istog i svođenja preuzetog kreditnog rizika na minimum.

Nakon ponovnog pregovaranja o uslovima, svako umanjenje vrijednosti se mjeri pomoću originalne EKS izračunate prije izmjene uslova. Politika Banke je da prati forborne kredite da bi se osiguralo da će buduća plaćanja i dalje biti vjerovatna. Odluke o prestanku priznavanja koje rezultiraju klasifikacijom u POCI ili reklasifikaciji u Stage 2 i Stage 3 utvrđuju se od slučaja do slučaja. Ukoliko se ovim procesima utvrdi gubitak po kreditu, njime se upravlja i objelodanjuje se kao obezvrjeđeno Stage 3 forborne sredstvo dok se ne naplati ili otpiše.

Nakon što se sredstvo klasifikuje kao forborne, ostaje forborne najmanje 24 mjeseca probnog perioda. Da bi se kredit reklasifikovao iz forborne kategorije, klijent mora ispuniti navedene kriterije:

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.7. Forborne i modifikovani krediti (Nastavak)

- svi njegovi zajmovi se moraju smatrati performing;
- prošao je probni period od dvije godine od datuma kada je forborne ugovor performing;
- redovna plaćanja veća od beznačajnog iznosa glavnice ili kamate se vrše najmanje pola probnog perioda;
- korisnik nema nijedan ugovor sa kojim kasni više od 30 dana.

Pregled kretanja restrukturiranih kredita tokom 2025. godine dat je u okviru Napomene 5.

3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine

U skladu sa važećom Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. list CG“ 134/21, 62/24 i 94/25), kreditna institucija je dužna da najmanje jednom kvartalno procjenjuje kvalitet aktive, utvrđuje da li postoji objektivni dokaz o obezvrijeđenju stavki bilansne aktive, odnosno vjerovatnog gubitka po osnovu vanbilansnih stavki i da obračunava adekvatni iznos tog obezvrijeđenja, odnosno vjerovatnog gubitka, kao i da te stavke klasifikuje u odgovarajuću klasifikacionu grupu, u skladu sa pomenutom Odlukom.

Za svrhe procjene obezvrijeđenja finansijskih sredstava i obračuna obezvrijeđenja, Banka primjenjuje Metodologiju za procjenu obezvrijeđenja i očekivanog gubitka po MSFI 9.

U skladu sa MSFI 9, obezvrijeđenje finansijske imovine (odnosno očekivani kreditni gubici, ECL) razmatra se za sva finansijska sredstva osim onih klasifikovanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9

Prilikom procjene vrijednosti obezvrijeđenja finansijskih sredstava, Banka polazi od zahtjeva standarda MSFI 9, i to:

- Procjena obezvrijeđenja se bazira na očekivanim gubicima;
- Očekivani gubici se rade za period od dvanaest mjeseci od datuma izvještavanja i za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta i u sebi sadrže vjerovatnoćom ponderisane procjene;
- Obezvrijeđenje se priznaje kako na pojedinačnoj tako i na grupnoj (portfolio) osnovi;
- Obračun obezvrijeđenja za klijente u default-u se bazira na procjeni očekivanih budućih novčanih tokova finansijskog sredstva;
- Vremenska vrijednost novca uzima se u obzir na način da se novčani tokovi finansijskog sredstva koje se vrednuje po amortizovanoj vrijednosti diskontuju korišćenjem ugovorene efektivne kamatne stope, osim za POCI aktivu gdje se koristi kreditnim rizikom usklađena EKS;
- Vjerovatnoćom ponderisana scenarija za obračun očekivanog gubitka – znači da se u svim fazama obračuna očekivanih gubitaka mora ugraditi i vjerovatnoćom ponderisani scenario obračuna u minimalno dva različita scenarija;
- Neophodno adekvatno modeliranje risk parametara (EAD – izloženosti, PD – vjerovatnoća defaulta, LGD - gubitak po defaultu, CCF – faktor kreditne konverzije).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9 (Nastavak)

- Neophodno modeliranje očekivanja budućih kretanja (forward-looking) – prilikom određivanja risk parametara neophodno je uzeti u obzir i informacije „okrenute budućnosti“ čime se istorijski podaci o kreditnim gubicima prilagođavaju za buduća očekivanja;
- Obračun kamatnog prihoda na nekvalitetnu aktivu vrši se na amortizovanu (neto) vrijednost.

Informacije „okrenute budućnosti“

Prema zahtjevima standarda MSFI 9, u prvom koraku je Banka dužna prema razumnom trošku i naporu procijeniti u kojoj tački ekonomskog ciklusa se trenutno nalazi i u odnosu na svoje izloženosti i kako budućí događaji mogu uticati na nivo očekivanih kreditnih gubitaka. Sami koncept očekivanih kreditnih gubitaka (nasuprot prethodnom konceptu nastalih gubitaka) zahtijeva upotrebu informacija „okrenutih budućnosti“ (*forward-looking information*). Najučestaliji metod uključivanja ovih informacija je pronalaženje značajne veze između komponenti u modelu obračuna očekivanih kreditnih gubitaka i makroekonomskih varijabli i zatim, korišćenje procijenjenih kretanja makroekonomskih varijabli za predikciju budućih vrijednosti komponenti modela očekivanih kreditnih gubitaka (risk parametri).

Dolazimo do zaključka da je nastupio tkz. *black swan* te da bi upotreba standardnih statističkih metoda za ispitivanje međuzavisnosti između makroekonomskih varijabli (npr. linearna regresija) bila neadekvatna u svakom pogledu.

Banka se odlučila da zadrži ekspertsku procjenu korektivnog faktora (za forward-looking pristup), na način da je izvršeno ispitivanje istorijskog PD-a i njegovo kretanje po godinama (odvojeno za retail i corporate segmente). Na ovaj način, identifikovan je maksimalan porast PD-a u periodu od 12 mjeseci. Indeksacijom tog porasta dobijen je korektivni faktor.

Pojedinačno značajno potraživanje

Pojedinačno značajnim potraživanjem smatra se ukupna bruto izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica koja je veća od EUR 200 hiljada u segmentu poslovanja sa pravnim licima, fizičkim licima i samostalnim preduzetnicima.

Status neispunjenja obaveza tj. statusa default-a

Default status je status koji se dodjeljuje potraživanjima, ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih kriterijuma:

- postoji kašnjenje u otplati duže od 90 dana;
- postoje drugi kvalitativni faktori koji ukazuju na objektivni dokaz obezvrijeđenja – procjena neizvjesnosti za ispunjavanja obaveza dužnika;
- finansijski problemi dužnika;
- restrukturiranje koje je označeno kao non-performing;
- stečaj ili likvidacija;
- odsustvo saradnje klijenta i raskinuti ugovori;
- POCI status;
- otpis potraživanja.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezbvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.1. Osnovni principi MSFI 9 (Nastavak)

Informacije „okrenute budućnosti“ (Nastavak)

Status defaulta ima klijent koji je po bonitetu ocijenjen kao D i E tj. kada su sve njegove izloženosti klasifikovane u Stage 3.

Izloženosti niskog kreditnog rizika

U skladu sa odrednicama MSFI 9 standarda, kreditni rizik finansijskog instrumenta smatra se niskim ako je nizak rizik neispunjenja obaveza finansijskog instrumenta, tj. dužnik je sasvim sposoban u kratkom roku ispuniti svoje ugovorne obaveze u pogledu novčanih tokova, te ako nepovoljne promjene privrednih i poslovnih uslova dugoročno mogu, no ne moraju nužno umanjiti sposobnost dužnika da ispuni svoje ugovorne obaveze u pogledu novčanih tokova.

Finansijski se instrumenti ne smatraju instrumentima niskog kreditnog rizika kada se rizik od gubitka na osnovu tih instrumenata smatra niskim samo zbog vrijednosti ili osiguranja kao obezbjeđenja. Finansijski instrumenti ne moraju dobiti eksternu ocjenu da bi se smatrali instrumentima niskog kreditnog rizika, ali se moraju smatrati instrumentima niskog kreditnog rizika sa stanovišta tržišnog učesnika uzimajući u obzir sve uslove finansijskog instrumenta.

3.8.8.2. Obračun obezbvrjeđenja

Staging

Prilikom inicijalnog priznavanja sva finansijska aktiva koja spada u djelokrug MSFI 9 (osim POCI aktive) je alocirana u Stage-u 1 i zahtijeva obračun 12-o mjesecnih očekivanih gubitaka.

Značajan porast kreditnog rizika u odnosu na inicijalno priznavanje (za izloženosti koje nisu dio portfolija niskog kreditnog rizika) vodi prelasku u Stage 2 prema kriterijima boniteta i kašnjenja klijenta. Izlazak iz Stage 2 tj. povratak u Stage 1 za pravna, fizička lica i S.M.E. (kod kojih je pomjeranje uslovljeno danima kašnjenja) je za klijente A, B i C moguć ukoliko klijent na kraju obračunskog perioda ispunjava uslov za pripadnost Stage-u 1. Izuzetak od prethodnog stava odnosi se na performing restrukturiranja za koja je potreban istek probnog (*cooling*) perioda od 12 mjeseci od datuma restrukturiranja, pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u probnom periodu nema kašnjenja većih od 30 dana. Banka takođe može i na osnovu individualne odluke i procjene povećanja kreditnog rizika, određene izloženosti svrstati u Stage 2.

Prilikom inicijalnog priznavanja sva finansijska aktiva koja spada u djelokrug MSFI 9 (osim POCI aktive) je alocirana u Stage-u 1 i zahtijeva obračun 12-o mjesecnih očekivanih gubitaka.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8 Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Staging (Nastavak)

Značajan porast kreditnog rizika u odnosu na inicijalno priznavanje (za izloženosti koje nisu dio portfolija niskog kreditnog rizika) vodi prelasku u Stage 2 prema kriterijima boniteta i kašnjenja klijenta. Izlazak iz Stage 2 tj. povratak u Stage 1 za pravna, fizička lica i S.M.E. (kod kojih je pomjeranje uslovljeno danima kašnjenja) je za klijente A, B i C moguć ukoliko klijent na kraju obračunskog perioda ispunjava uslov za pripadnost Stage-u 1. Izuzetak od prethodnog stava odnosi se na performing restrukturiranja za koja je potreban istek probnog (*cooling*) perioda od 12 mjeseci od datuma restrukturiranja, pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u probnom periodu nema kašnjenja većih od 30 dana. Banka takođe može i na osnovu individualne odluke i procjene povećanja kreditnog rizika, određene izloženosti svrstati u Stage 2.

Indikatori značajnog porasta kreditnog rizika u odnosu na inicijalno priznanje su:

- finansijsko stanje dužnika pokazuje pogoršanje u odnosu na inicijalno procijenjeno stanje što je praćeno promjenom inicijalnog boniteta iz kvalitetnog u nekvalitetni (uz ograničenje da novododjeljeni nije niži od kategorije koji pripada klasifikacionoj grupi C);
- činjenicu da postoje podaci o kršenju ugovornih obaveza;
- kašnjenja u izmirenju dospjelih obaveza u trajanju od 31-90 dana;
- bitniju promjenu uslova otplate kredita u odnosu na prvobitno ugovorene, pod pretpostavkom da u momentu zaključenja restrukture klijent kasni do 90 dana (tzv. performing-restruktura);
- informacije iz eksternih izvora sugerišu na negativan razvoj kreditnog boniteta klijenta (npr. tužbe i sudski procesi se vode protiv klijenta, blokade računa, gubitak značajnih kupaca ili dobavljača i sl.);
- raspoložive informacije iz kreditnog registra pokazuju da je klijent u značajnom kašnjenju sa otplatom kredita kod drugih banaka i sl. (isključujući situacije u kojima je kredit Banke po svojim karakteristikama ili izvorima otplate jasno izdvojiv od ostalih kredita odobrenih istom korisniku);
- loše iskustvo iz nekog ranijeg perioda;
- nepovoljna promjena u regulativnom, odnosno tehnološkom okruženju dužnika;
- značajna promjena vrijednosti kolaterala u mjeri koja smanjuje dužnikov podsticaj da nastavi sa urednim izmirenjem ugovornih obaveza i sl.;
- očekivanje značajnog smanjenja obrta klijenta i gubitak velikog klijenta. Pad obrta se definiše kao značajan ukoliko nije rezultat „one-off“ događaja ili događaja koji se odnose na specifičnost branše, odnosno sezonalnosti već je rezultat redovne poslovne aktivnosti;
- PD tokom vijeka trajanja izloženosti na izvještajni datum je veći od njenog PD tokom vijeka trajanja pri početnom priznavanju za više od 200%;
- smanjenje ukupnog kapitala u posljednjih 12 mjeseci više od 50% u odnosu na prethodni uporedni period ili je kapital negativan (osim novoosnovanih preduzeća);
- preduzeće posluje sa gubitkom i ostvaruje negativan obrtni kapital (osim u slučaju novoosnovanih kompanija);
- smanjenje ukupnog prihoda za više od 50% u posljednjih 12 mjeseci, osim u slučajevima kada je prethodni obrt rezultat one-off događaja; kao i
- povećanje koeficijenta neto finansijski dug /EBITDA za više od 100% u odnosu na prethodni obračunski period pod uslovom da isti prelazi 10.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Staging (Nastavak)

Za hartije od vrijednosti, prelazak u Stage 2 predstavlja pad rejtinga emitenta (u skladu sa skalama agencija Moody's, S&P, Fitch) koji dovodi do rasta lifetime PD-a većeg od 200% u odnosu na PD u momentu priznavanja finansijskog instrumenta. Izloženosti sa lošijim rejtingom od C ili izloženosti kod kojih je nastupio događaj default-a smatraju se Stage 3.

Kriterijumi za alokaciju klijenta u Stage 3 su objektivni dokazi o obezvrjeđenju, a prema definiciji to su:

- postoji kašnjenje u otplati duže od 90 dana, sa iznosima izloženosti koji prelaze prag materijalnosti;
- finansijski problemi dužnika koji se ogledaju u pogoršanju sledećih sveobuhvatno posmatranih indikatora:
 - a) Kapital kompanije je negativan,
 - b) kompanija ne ostvaruje prihode ili je pad prihoda veći od 70% u odnosu na prethodni uporedni period,
 - c) klijent ima negativan neto rezultat
- protest garancije
- izvjesnost da će nad dužnikom biti pokrenut stečajni postupak;
- postupak reorganizacije;
- naplata dugovanja putem aktiviranja kolaterala;
- restrukturiranje označeno kao non-performing,
- raskinuti ugovori, stečaj ili likvidacija, POCI
- klijenti sa trenutnim bonitetom D ili E.
- postoje drugi kvalitativni faktori koji ukazuju na objektivni dokaz obezvređenja – procjena neizvjesnosti za ispunjavanja obaveza dužnika.

Prelazak izloženosti iz Stage 3 u Stage 2 i iz Stage 2 u Stage 1 je moguć samo fazno i to:

- uslov za prelaz iz stage 3 u stage 2 je moguć nakon isteka roka od 3 meseca pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u toku probnog perioda nisu zabilježena kašnjenja veća od 90 dana, ukoliko je uslov za stage 3 bilo kašnjenje veće od 90 dana, odnosno da su ispunjeni uslovi pripadnosti Stage-u 2;
- Izlazak iz Stage 2 tj. povratak u Stage 1 za pravna, fizička lica i S.M.E. (kod kojih je pomjeranje uslovljeno danima kašnjenja) je za klijente A, B i C moguć ukoliko klijent na kraju obračunskog perioda ispunjava uslov za pripadnost Stage-u 1.

Izuzetak od prethodno navedenog odnosi se na non-performing kredite za koje je potreban istek probnog perioda od 12 meseci od datuma restrukturiranja, pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u probnom periodu nema kašnjenja većih od 90 dana, uz dodatnih 24 meseci zadržavanja u Stage 2 pod uslovom da na kraju izvještajnih perioda u toku tog probnog perioda nisu zabilježena kašnjenja veća od 30 dana, nakon čega se stiče uslov za prelazak u Stage 1.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8 Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Staging (Nastavak)

Pripadnost stage-u kod klijenata sa većim brojem pojedinačnih izloženosti opredjeljuje ona sa najvećim kašnjenjem u otplati. Banka je dužna da uzme u obzir odnose u okviru grupe povezanih pravnih lica na način da u slučaju klasifikovanja dominantnog dužnika iz grupe povezanih lica u Stage2/Stage 3 i druge subjekte iz te grupe klasifikuje u tu kategoriju. Klijenti sa pripadnošću Watch i ICL (*Intensive Care List*) kontrolnoj listi tretiraju se u okviru Stage 2, odnosno Stage 3.

POCI imovina

Finansijska sredstva koja su u momentu inicijalnog priznavanja prepoznata kao obezvrijeđena smatraju se POCI imovinom (*Purchased or Originated as Credit Impaired*).

Za POCI imovinu, očekivani kreditni gubici se uvijek procjenjuju na nivou vijeka trajanja datog finansijskog instrumenta, i ne mogu se procjenjivati na nivou dvanaestomjesečnih očekivanih gubitaka. Za diskontovanje očekivanih budućih novčanih tokova koristi se kreditnim rizikom usklađena EKS.

Proces obračuna obezvrijeđenja

Banka vrši identifikovanje stavki bilansne aktive i očekivanog gubitka po osnovu vanbilansnih stavki koje podliježu kreditnom riziku i obračunava adekvatan iznos očekivanih kreditnih gubitaka na:

- Pojedinačnoj osnovi materijalno značajnih potraživanja; Grupnoj osnovi (grupna procjena za potraživanja koja nijesu pojedinačno značajna u defaultu);
- Grupnoj osnovi (grupna procjena pojedinačno značajnih stavki koje nijesu u defaultu).

Procjena očekivanih kreditnih gubitaka se radi kvartalno.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Pojedinačna procjena ECL

Procjena očekivanih gubitaka na pojedinačnoj osnovi odnosi se na izloženosti prema klijentima čija izloženost prelazi prag materijalnosti i koji su u statusu neispunjenja obaveza tj. defaulta. Procjena očekivanih gubitaka na pojedinačnoj osnovi se radi na osnovu procjene očekivanih novčanih tokova iz otplate kredita ili iz kolaterala. Očekivana scenarija se rade u tri scenarija sa različitim vjerovatnoćom. Iznos obezvrijeđenja predstavlja diskontovanu vrijednost novčanih tokova kroz scenarije naplate ponderisane njihovom vjerovatnoćom. U scenarijima se koriste procjene očekivanih budućih novčanih tokova iz redovnog poslovanja (nastavak otplate kredita) ili iz realizacije kolaterala.

Procjena novčanih tokova iz nastavka otplate kredita se vrši na osnovu procjene za svakog klijenta individualno u skladu sa očekivanim novčanim tokovima (bilo na osnovu pretpostavki iz prethodnog perioda ili usmenog/pismenog dogovora sa klijentom). Očekivani novčani tokovi su rezultat vjerovatnoćom ponderisanog rezultata, kako je to objašnjeno u prethodnom tekstu – dio uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

U skladu sa politikom Banke o prihvatljivosti i efektivne vrijednosti kolaterala, procjena novčanih tokova koja se očekuje realizacijom kolaterala se, takođe, bazira na principu vjerovatnoćom ponderisanih rezultata. Očekivana efektivna vrijednost kolaterala se posmatra kroz scenarija očekivanja naplate te se diskontuje originalnom efektivnom kamatnom stopom na dan izvještavanja. Obračun obezvrijeđenja se posmatra na neto principu.

Procjena očekivanih gubitaka na grupnoj osnovi se radi za svu ostalu finansijsku imovinu koja nije predmet pojedinačne procjene i za koju nije utvrđeno obezvrijeđenje. Procjena očekivanih gubitaka na grupnoj osnovi se radi prema stage/ovima definisanim ovom Metodologijom i to:

- za Stage 1 na nivou dvanaestomjesečnih gubitaka;
- za Stage 2 i Stage 3 na nivou očekivanih gubitaka u vijeku trajanja.

Grupna procjena ECL

Grupna procjena očekivanih gubitaka se radi prema grupama sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, uzimajući u obzir trenutnu veličinu i strukturu kreditnog portfolija Banke.

Risk parametri koji se koriste u grupnoj procjeni ECL su:

- PD – *Probability of Default* (12-o mjeseci ili u vijeku trajanja) koji označava vjerovatnoću nastanka statusa neizvršenja;
- LGD – *Loss Given at Default* koji označava veličinu gubitka pri neizvršenju;
- EAD – *Exposure at Default* koji označava izloženost Banke kreditnim gubicima;
- CCF – *Credit Conversion Factor* koji označava vjerovatnoću pretvaranja vanbilansnih izloženosti u bilansne.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

PD se direktno računa iz matrica migracije (koje sadrže vjerovatnoću prelaska između dva statusa u određenom vremenskom periodu) praćenjem u svim segmentima za izloženosti koje nisu u defaultu tokom dvanaest mjeseci i odražava procenat izloženosti koji je prešao u status defaulta tokom tog perioda. Dobijene vrijednosti PD-a se koriste kao osnova obračuna za sve segmente portfolija.

Vjerovatnoća neizvršenja može varirati u različitim životnim fazama kredita, pa je sa aspekta vjerovatnoće migracije, bitno sve stadijume trajanja kredita uzeti u obzir. Promjene vremenskih perioda za potrebe obračuna PD, mogu se utvrditi množenjem matrica odgovarajućim brojem puta, kako bi se procijenio odgovarajući vremenski horizont. PD za period od 12 mjeseci dobija se računanjem broja migracija na početku i na kraju perioda.

Na osnovu broja dana kašnjenja, Banka klasifikuje sljedeće grupe (buckete), i to:

Bucket	Status	Dani kašnjenja
1	Obezvrijeđenje prije default-a	0 - 30 dana
2	Obezvrijeđenje prije default-a	31 - 60 dana
3	Obezvrijeđenje prije default-a	61 - 90 dana
4	Obezvrijeđenje poslije default-a	90+ dana

Dvanaestomjesečni parametar rizičnosti PD u i-tom statusu i godini t definisan je kao:

$$PD_i(t) = \frac{N_{[t-1, t]}^{i \rightarrow \text{default}}}{N_{t-1}^i}$$

gdje je:

$N_{[t-1, t]}^{i \rightarrow \text{default}}$ - broj prelaza iz stanja 'i' u stanje 'default' za vremenski period [t-1, t)

N_{t-1}^i – broj plasmana u i-tom stanju, mjereno u godini (t-1).

Za obračunavanje PD za retail portfolio, migracione matrice se baziraju na nivou partije. Za corporate portfolio migracione matrice se baziraju na nivou klijenta.

Za obračunavanje dvanaestomjesečnih gubitaka koristi se PD dobijen na osnovu dvanaestomjesečnih matrica korigovan za prilagođavanje (primjenom korektivnog faktora) kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

Prilikom obračuna vrijednosti PD-a za vijek trajanja finansijskog instrumenta, koristi se isti format matrica koji se koristi za obračun dvanaestomjesečnih vrijednosti PD-a.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obevrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obevrjeđenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

Korak 1:

Polazeći od vrijednosti PD na dvanaestomjesečnom nivou prema matrici migracije, Banka množenjem matrica obračunava kumulativnu vjerovatnoću PD za ročnosti do 5 godina, od kada dalje do maksimalne ročnosti finansijskih instrumenata u portfoliju podrazumijeva konstantne vrijednosti kumulativne vjerovatnoće po bucketima.

Množenje migracionih matrica bazira na pristupu Markovljevihi lanaca i računa se putem formule:

$$T_t = T_{t-1} \times T = \dots = T^t,$$

gdje je:

T - jednogodišnja migraciona matrica.

*Napomena: Množenje matrica nema osobinu komutativnosti i je označeno znakom 'x'.

Korak 2:

Na osnovu dobijenih kumulativnih vrijednosti PD-a za različite ročnosti i buckete, Banka će obračunati uslovne vjerovatnoće PD-a za iste ročnosti i buckete (pretpostavka, da je određena izloženost prešla u default u godini n, pod pretpostavkom da je „preživjela“ do godine n-1). Prelazak iz kumulativne na uslovnu vjerovatnoću se dobija Bayesovim pristupom:

$$PD_{uslovni}(t) = \frac{PD_{kumulativni}(t) - PD_{kumulativni}(t-1)}{1 - PD_{kumulativni}(t-1)}$$

Korak 3:

Na osnovu dobijenih uslovnih vjerovatnoća PD-a, Banka će iz istih matrica obračunati marginalne vrijednosti PD-a koja označava default tačno u godini n za sve ročnosti i buckete. Za marginalne vrijednosti PD-a od 5-te godine dalje, Banka koristi konstantan jednostavni ponderisani prosjek marginalnih vrijednosti PD-a do te godine. Banka računa marginalnu vjerovatnoću koristeći formulu:

$$PD_{marginalni}(t) = PD_{uslovni}(t) \cdot (1 - PD_{kumulativni}(t-1))$$

*Napomena: Marginalni, kumulativni i uslovni PD u prvoj godini (t=1) su isti, zato je svejedno koji se koristi prilikom računanja dvanaestomjesečnih kreditnih gubitaka. Kod očekivanihi kreditnih gubitaka za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta koristi se samo marginalni PD. Radi dalje konsistentnosti, za vrijednost parametra rizičnosti PD smatramo vrijednost marginalne vjerovatnoće PD.

Korak 4:

Dobijene marginalne vrijednosti PD-a za sve ročnosti i buckete, Banka koriguje množeći ih sa korektivnim faktorom kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8 Obezvrjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrjeđenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

Parametar PD za hartije od vrijednosti se koristi prema vrijednostima i skali rejting agencije Moody's, odnosno S&P, te u skladu sa prognozom očekivanja promjene rejtinga u narednoj godini korigovan za prilagođavanje (primjenom korektivnog faktora) kako je to opisano u uvodu – uključivanje informacija „okrenutih budućnosti“.

LGD se za hartije od vrijednosti koristi prema vrijednostima i skali rejting agencije Moody's, odnosno S&P. Za obračun LGD-a u segmentu Corporate-pravna lica kao i u segmentu Retail-fizička lica, koristiće se formula:

$$\text{LGD} = (1-\text{CR}) * \left(\frac{\text{EAD} - \max\{0, \text{efektivna vrijednost kolaterala}\}}{\text{EAD}} \right)$$

gdje je:

LGD – Loss Given Default,

CR – Cure Rate, stopa ozdravljanja dobijena iz migracijskih matrica na 12-mjesečnom nivou (za stage 3 iznosi 0)

Za slučaj da je efektivna vrijednost kolaterala jednaka ili veća od iznosa EAD-a, a s ciljem da LGD ne bude jednak nuli, u formuli $\left(\frac{\text{EAD} - \max\{0, \text{efektivna vrijednost kolaterala}\}}{\text{EAD}} \right)$ se koristi fiksna vrijednost od 5%. Procenat je određen ekspertski na način da u obzir uzima visoku vrijednost kolaterala, a s druge strane uzima u obzir odrednicu MSFI 9 da procjena očekivanih kreditnih gubitaka treba uvijek odražavati mogućnost da nastanu kreditni gubici čak i ako je najvjerovatniji zostanak kreditnog gubitka (MSFI 9, 5.5.41).

Parametar LGD nije makroekonomski prilagođen, s obzirom da se prilagođavanje radi na nivou PD-a, uzeto je u obzir množenjem u formuli obezvrjeđenja.

Za obračun obezvrjeđenja u okviru homogenih grupa Corporate sa prvoklasnim kolateralom i Retail sa prvoklasnim kolateralom, Banka primjenjuje fiksni procenat u iznosu od 0.1% u odnosu na EAD.

Kao **EAD**, odnosno iznos izloženosti u svrhu obračuna očekivanih kreditnih gubitaka na dvanaestomjesečnom i nivou vijeka trajanja finansijskog instrumenta se uzima iznos izloženosti prema definiciji u uvodu, a prema planu amortizacije. Za vanbilansne izloženosti kao osnovica za obračun obezvrjeđenja, upotrebljava se iznos vanbilansne izloženosti zajedno sa faktorom kreditne konverzije, kako je to definisano Metodologijom za procjenu obezvrjeđenja i očekivanog gubitka (tj. kao proizvod vanbilasne izloženosti i faktora kreditne konverzije).

Kao **CCF**, odnosno faktor kreditne konverzije, Banka koristi vrijednosti definisane članom 128. Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Grupna procjena ECL (Nastavak)

Obračun obezvrijeđenja za plasmane na grupnoj osnovi vrši se prema formulama ispod za sve segmente, odnosno za sve klijente kod kojih je ne postoji objektivan dokaz obezvrijeđenja, ukoliko se radi o materijalno značajnim klijentima ili za klijente kod kojih postoji dokaz o obezvrijeđenju, ali čija izloženost nije materijalno značajna.

Za izloženosti koje su klasifikovane u Stage 1 i za koje se obračunava očekivani kreditni gubitak na dvanaestomjesečnoj nivou na grupnoj osnovi, upotrebljava se formula:

$$12EL = PD_s \cdot LGD_s \cdot EAD_s$$

12EL	Dvanaestomjesečni očekivani gubitak
EADs	Izloženost u momentu izvještajnog datuma
PDs	Vjerovatnoća ulaska u status neizvršenja obaveze prilagođena za buduća očekivanja
LGDs	Gubitak u slučaju defaulta tj. stopa oporavka koja ukazuje na to koji je dio (procenat) ugovora koji su se nalazili u statusu neizvršenja obaveze izašao na prirodan način (uzimajući u obzir i vrijednost kolatarala za pojedinačne ugovore) tokom datog vremenskog perioda

Za izloženosti koje su klasifikovane u Stage 2 i 3, a za koje se obračun očekivanih kreditnih gubitaka za period vijeka trajanja finansijskih instrumenata radi na grupnoj osnovi, upotrebljava se formula:

a) Za izloženosti koje nijesu u default-u

$$LEL = \sum_{t=1}^{Ročnost} EAD_s[t] \cdot mPD_s[t] \cdot LGD_s[t]$$

gdje je:

LEL	očekivani kreditni gubitak za period vijeka trajanja finansijskog instrumenta
mPDs[t]	za makroekonomska očekivanja kroz vjerovatnoćom ponderisana scenarija prilagođen vektor PD-a
LGDs[t]	Vektor LGD-a
EADs[t]	Vektor izloženosti kreditnom riziku

b) Za izloženosti u default-u

Upotrebljava se ista formula kao i u prethodnom dijelu s tim da je PD vektor=1 po svim tačkama krive.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8 Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Obračun ECL na pojedinačnoj osnovi

Nakon što se izvrši selekcija pojedinačno značajnih plasmana i utvrdi postojanje jednog ili više objektivnih dokaza obezvrijeđenja potraživanja, obezvrijeđenje se procjenjuje na pojedinačnoj osnovi.

Iznos obezvrijeđenja u skladu sa MSFI se računa kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i sadašnje vrijednosti vjerovatnoćom ponderisanih scenarija procijenjenih novčanih tokova diskontovanih na sadašnju vrijednost odnosno vrijednost na dan izvještavanja.

Obezvrijeđenje (P_{ind}) se na pojedinačnoj osnovi obračunava kao:

$$P_{ind} = CA - RA$$

gdje je:

CA	Knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva
RA	Iznos koji Banka očekuje da naplati po pojedinačno obezvrijeđenom sredstvu kroz vjerovatnoćom ponderisana scenarija. RA se definiše kao sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova CF _t .

Obračun RA je prikazan u sljedećoj matematičkoj formuli:

$$RA = \sum_0^t \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

pri čemu je:

T	Očekivani period naplate potraživanja od strane Banke. Novčani tokovi se dodaju mjesečno.
---	---

Procjena iznosa koji Banka očekuje da naplati po pojedinačno obezvrijeđenom sredstvu se radi u skladu sa principom vjerovatnoćom ponderisanih pretpostavki, tako da Banka radi procjenu u dva različita scenarija kojima dodjeljuje vjerovatnoću i iznos naplate, a konačan iznos RA zbir iznosa naplate po scenariju ponderisanog sa njegovom vjerovatnoćom.

Faktor diskontovanja r označava inicijalno ugovorenu efektivnu kamatnu stopu obračunatu za određeni kredit ukoliko se radi o kreditu koji je klasifikovan u Stage 3, odnosno kreditno prilagođenoj efektivnoj kamatnoj stopi ukoliko se radi o POCI imovini.

Banka razmatra sljedeću vezu između godišnje EKS i mjesečne EKS: $EKS_{p.m.} = (1 + EKS_{p.a.})^{1/12} - 1$

Procjena klijenta sastoji se od procjene budućih novčanih tokova. Očekivane buduće novčane tokove čine

- Budući novčani tokovi iz redovnog poslovanja; I
- Budući novčani tokovi iz naplate kolaterala.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezvrijeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.2. Obračun obezvrijeđenja (Nastavak)

Obračun ECL na pojedinačnoj osnovi (Nastavak)

Za diskontovanje novčanih tokova koristi se efektivna kamatna stopa ili kreditnim rizikom prilagođena EKS (iskazana na mjesečnom nivou) u zavisnosti o kojem tipu imovine se radi. Za obračun obezvrijeđenja stavki vanbilansa i diskontovanje novčanih tokova, efektivna kamatna stopa se može utvrditi na jedan od sljedećih načina:

- kod odobrenih, a neiskorišćenih kredita – postoji efektivna kamatna stopa i
- kod garancija, akreditiva i ostalih vanbilansnih potraživanja, Banka koristiti kamatnu stopu od 8%.

Dodatno, uzima se u obzir ročnost od 12-24 mjeseci, jer se smatra da bi se potencijalna vanbilansna stavka, ukoliko bi pala na teret Banke pretvorila u kredit, ročnosti 12-24 mjeseci i eventualno svi ostali uslovi koji bi uticali na visinu efektivne kamatne stope.

Sljedeći parametri koji se smatraju značajnim:

- Ugovorena efektivna kamatna stopa;
- Datum odobrenja i datum dospjeća plasmana;
- Očekivana naplata iz tokova gotovine (glavnica, kamata, naknada) iz originalnog plana otplate ili korigovanog u skladu sa docnjom ili iskustvom;
- Očekivana naplata iz kolaterala, ukoliko se naplata ne očekuje iz tokova redovnog poslovanja. Kolateral se unosi umanjen za odgovarajuće umanjenje odnosno „haircut“, definisan procedurom.

Uzimajući u obzir odrednicu MSFI 9 da procjena očekivanih kreditnih gubitaka treba uvijek odražavati mogućnost da nastanu kreditni gubici čak i ako je najvjerovatniji izostanak kreditnog gubitka, Banka je definisala procenat od 0.1% kao minimalni iznos obezvrijeđenja po pojedinačnoj partiji.

3.8.8.3. Prezentacija

Obezvrijeđenje za ECL u bilansu stanja se prikazuje na sljedeći način:

- Za finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti, obezvrijeđenje umanjuje bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva;
- Za vanbilansne izloženosti (preuzete obaveze za nepovučene kredite i finansijske garancije) obezvrijeđenje se priznaje kao rezerva u pasivi bilansa stanja;
- Za djelimično povučene kreditne linije, gdje Banka ne može odvojeno da identifikuje ECL, očekivani kreditni gubici su zajedno iskazani, kao odbitna stavka bruto knjigovodstvene vrijednosti povučenih kreditnih linija. Obezvrijeđenje se evidentira u mjeri u kojoj kombinovani ECL premašuje bruto knjigovodstvenu vrijednost sredstva;

Za dužničke instrumente koji su klasifikovani kao FVOCI obezveđenje se ne priznaje u bilansu stanja, budući da knjigovodstvena vrijednost ovih sredstava mora da bude jednaka njihovoj fer vrijednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.8.8. Obezbjeđenje finansijske imovine (Nastavak)

3.8.8.4. Rezervacije

U skladu sa važećom Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. list CG“, 134/21, 62/24 i 94/25), Banka je dužna da, zavisno od vjerovatnoće ostvarivanja gubitka, stavku aktive klasifikuje u jednu od sljedećih klasifikacionih grupa:

- Klasifikaciona grupa A (Dobra aktiva) - klasifikuje se kredit i druga potraživanja kod kojih postoje čvrsto dokumentovani dokazi da će biti naplaćeni u skladu sa ugovorenim uslovima u punom iznosu;
- Klasifikaciona grupa B (Aktiva sa posebnom napomenom), sa podgrupama B1 i B2 - klasifikuje se kredit za koji postoji mala vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, ali taj kredit mora biti predmet posebne pažnje banke, jer bi potencijalni rizik, ukoliko ne bi bio adekvatno praćen, mogao da dovede do slabijih perspektiva u pogledu njegove naplate;
- Klasifikaciona grupa C (Substandardna aktiva), sa podgrupama C1 i C2 - klasifikuje se kredit za koji postoji visoka vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, zbog jasno utvrđenih slabosti koje ugrožavaju njegovu otplatu;
- Klasifikaciona grupa D (Sumnjiva aktiva) klasifikuje se kredit za koji je naplata u cjelosti, imajući u vidu kreditnu sposobnost dužnika, vrijednost i mogućnost realizacije kolaterala, malo vjerovatna;
- Klasifikaciona grupa E (Gubitak) klasifikuje se kredit koje će biti u potpunosti nenaplativ, ili će biti naplaćen u neznatnom iznosu.

Obračun rezervacija vrši se na mjesečnoj osnovi. Na osnovu urađene klasifikacije za stavke bilansne aktive i vanbilansne stavke, na mjesečnom nivou, Banka obračunava rezervacije za potencijalne gubitke, primjenom procenata iz sljedeće tabele:

Kategorija rizika	% rezervisanja	kašnjenja
A	0.5	<30
B1	2	31-60
B2	7	61-90
C1	20	91-150
C2	40	151-270
D	70	271-365
E	100	>365

Banka je dužna da utvrđuje razliku između iznosa rezervacija za potencijalne gubitke, obračunatog u skladu sa gore navedenom tabelom i zbira iznosa obezbjeđenja za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, izračunatog u skladu sa odredbama Odluke kojima se propisuje način vrednovanja stavki aktive primjenom MSFI 9.

Pozitivna razlika između obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa obezbjeđenja za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, predstavlja odbitnu stavku od redovnog osnovnog kapitala Banke.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna sredstva

Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna sredstva iskazani su na dan 31. decembra 2025. godine po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove po osnovu nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na nabavnu vrijednost primjenom sljedećih godišnjih stopa, s ciljem da se u potpunosti otpiše u toku njihovog korisnog vijeka trajanja. Obračun amortizacije počinje kada se sredstva stave u upotrebu.

	Stopa (%)	
	2025	2024
Građevinski objekti	1	1
Računari i računarska oprema	20	20
Namještaj i druga oprema	11	11
Vozila	15	15
Ulaganje u tuđe objekte	15	15
Nematerijalna ulaganja	20	20

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG” br. 80/04, 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23, 125/23 i 088/24) vrijednost građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, odnosno opreme i aplikativnih softvera primjenom degresivnog metoda za cijeli period, bez obzira na datum aktivacije. Građevinski objekti pripadaju grupi I na koju se primjenjuje stopa od 2,5%, dok su ostala sredstva, oprema i aplikativni softveri, raspoređeni u grupe od II do V, na koje se primjenjuju stope od 10% do 30%, s tim što je nematerijalna amortizacija izjednačena sa amortizacijom u računovodstvene svrhe.

3.10. Investicione nekretnine

Ulaganja u nekretnine su materijalna osnovna sredstva koja se ne koriste neposredno za obavljanje djelatnosti, nego su nabavljena sa ciljem izdavanja na korišćenje ili za prodaju.

Investicione nekretnine se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti koju čine nabavna cijena i transakcioni troškovi nabavke. Naknadno procjenjivanje vrši se po modelu fer vrijednosti koja se temelji na tržišnoj vrijednosti. Dobici i gubici iz naknadnog odmjeravanja se priznaju u bilansu uspjeha.

3.11. Obezvredjenje materijalne i nematerijalne imovine

Na dan bilansa stanja, Upravni odbor Banke analizira vrijednosti po kojima je prikazana nematerijalna i materijalna imovina Banke. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadiivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadiive vrijednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.11. Obezvredjenje materijalne i nematerijalne imovine (Nastavak)

Gubitak po osnovu obezvređenja vrijednosti imovine priznaje se kao rashod tekućeg perioda i iskazuje se u okviru ostalih rashoda. Ako naknadno dođe do situacije da gubitak zbog obezvređenja priznat u ranijim godinama ne postoji ili se smanjio, vrijednost sredstva se povećava do revidirane procjene o njegovoj naknadivoj vrijednosti, ali tako da povećana vrijednost po kojoj se sredstvo vodi ne bude veća od vrijednosti po kojoj bi se sredstvo vodilo da nije bio u prethodnim godinama priznat utvrđeni gubitak zbog obezvređivanja sredstava.

Upravni odbor Banke smatra da ukupna vrijednost materijalne i nematerijalne imovine sa stanjem na dan 31. decembra 2025. godine nije precijenjena.

3.12. Stečena aktiva

Stečena aktiva predstavlja imovinu koja je postala vlasništvo Banke po osnovu naplate potraživanja za plasmane koji su bili obezbijeđeni navedenom imovinom. Banka evidentira primljena sredstva po nižoj od bruto knjigovodstvene vrijednosti potraživanja ili tržišne vrijednosti sredstva obezbjeđenja umanjenoj za troškove prodaje.

U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za ulaganja kreditnih institucija u nepokretnosti i osnovna sredstva („Sl. list CG“, br. 24/09, 66/10, 58/11, 61/12, 13/13, 51/13, 16/15, 82/17, 72/19, 126/20 i 20/24) ukupna ulaganja kreditne institucije u nepokretnosti i osnovna sredstva ne smiju biti veća od iznosa redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije. Izuzetno, kreditna institucija može imati ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva i iznad nivoa redovnog osnovnog kapitala, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- iznos ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva koji prelazi iznos redovnog osnovnog kapitala, kreditna institucija tretira kao odbitnu stavku pri izračunavanju redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije;
- nakon umanjenja redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije izvršenog u skladu sa tačkom 1) ovog stava, nivo regulatornog kapitala i koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala kreditne institucije prelaze zakonom propisani minimum.

Za nepokretnost koju je kreditna institucija stekla u zamjenu za potraživanja u postupku restrukturiranja duga, u stečajnom postupku, postupku likvidacije nad dužnikom kreditne institucije, u postupku reorganizacije dužnika u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, ili u postupku izvršenja radi namirenja potraživanja, kreditna institucija je dužna da pri obračunavanju ukupnog iznosa ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva u obračun uključi 100% vrijednosti te nepokretnosti ako je od dana sticanja nepokretnosti proteklo više od dvije godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.13. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju onda kada:

- Banka ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obavezu nastalu kao rezultat prethodnih događaja;
- u većoj mjeri je vjerovatno da će namirenje obaveze zahtijevati odliv sredstava; i
- iznos obaveze se može pouzdano procijeniti.

Rezervisanja se odmjeravaju po sadašnjoj vrijednosti izdataka potrebnih za izmirenje obaveza.

Rezervisanja se ponovo procjenjuju na datum svakog bilansa stanja i koriguju se na način da odražavaju najbolju sadašnju procjenu. Ukoliko više nije vjerovatno da će odliv sredstava koji generišu ekonomske koristi biti potreban za izmirenje date obaveze, rezervisanje se ukida kroz bilans uspjeha.

3.14. Benefiti zaposlenima

3.14.1. Doprinosi kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Banka je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Banka je, takođe, obavezna da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se evidentiraju na teret rashoda perioda na koji se odnose.

3.14.2. Obaveze po osnovu otpremnina

Sadašnja vrijednost budućih obaveza u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom Crne Gore, kao što su otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, po procjeni Upravnog odbora Banke, nemaju materijalno značajnijeg efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini, ali, u skladu sa računovodstvenim propisima primjenljivim u Crnoj Gori, izvršena su rezervisanja po osnovu navedenih beneficija zaposlenih, primjenom aktuarskog obračuna.

3.15. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, koja je obično jednaka nabavnoj vrijednosti, uključujući nastale transakcione troškove. U narednim periodima, obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti. Sve razlike između ostvarenog priliva, umanjenog za transakcione troškove i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha kao kamatni rashodi u period korišćenja kredita, primjenom metoda efektivne kamatne stope.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.16. Komisioni poslovi

Banka obavlja komisione poslove po principu Ugovora o poslovnoj saradnji, koji se zaključuje sa Komitentom sa jedne strane i sa Korisnikom kredita sa druge strane. Banka se po ovoj vrsti posla obavezuje da primi sredstva od Komitenta i da u svoje ime, a za njegov račun, zaključi Ugovor o komisionom kreditu sa Korisnikom kredita, i da mu ta sredstva u cjelosti stavi na raspolaganje. Korisnik kredita plaća kamatu prema ugovoru o komisionom kreditu u skladu sa planom otplate, dok Banka naplaćuje proviziju kao naknadu za vođenje komisionih poslova. Komisioni poslovi se razlikuju od kreditnih poslova zbog činjenice da Banka ne snosi kreditni rizik, koji je u potpunosti na strani komitenta. Iz ovog razloga, Banka ove poslove knjigovodstveno evidentira vanbilansno, dok se prihodi od provizije evidentiraju u bilansu uspjeha u okviru pozicije prihodi od naknada i provizija tokom perioda trajanja komisionog posla.

3.17. Investicije u zavisna pravna lica po metodi kapitala

Banka priznaje zavisna pravna lica po metodi kapitala u skladu sa MRS 27. Inicijalno priznavanje ovih investicija se vodi po nabavnoj (istorijskoj vrijednosti). Metod nabavne vrijednosti podrazumeva da se učešće u kapitalu zavisnog, pravnog lica, evidentira po vrijednosti plaćenju za sticanje tog učešća i da se učešće iz godine u godinu vodi po nabavnoj vrijednosti, osim ukoliko dođe do obezvređenja tog učešća kada je, potrebno da se knjigovodstvena vrijednost svede na nadoknadivu vrijednost i istovremeno prizna gubitak od obezvređenja. Prema metodu nabavne vrijednosti promene na ukupnom kapitalu zavisnog pravnog lica (po osnovu rezultata, ili revalorizacionih rezervi), ne utiče na vrednovanje učešća u kapitalu u pojedinačnim finansijskim izvještajima matičnog društva. Prihod po osnovu uloga u kapitalu zavisnog pravnog lica priznaje se samo u slučaju donošenja odluke da se dobit raspodjeli na dividendu.

3.18. Transakcije sa povezanim licima

Lica povezana sa Bankom su:

- 1) akcionari Banke koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu ili akcijama Banke sa pravom glasa;
- 2) članovi nadzornog ili upravnog odbora i prokuristi Banke;
- 3) lica odgovorna za rad kontrolnih funkcija, ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca, lice odgovorno za poslovanje sa pravnim licima, lice odgovorno za rad sa stanovništvom;
- 4) druga lica koja sa Bankom imaju ugovor o radu čije odredbe ukazuju na značajan uticaj tih lica na poslovanje Banke, odnosno sadrži odredbe kojim se određuje nagrada za rad tih lica po posebnim kriterijumima koji se razlikuju od uslova za lica koja imaju zaključene standardne ugovore o radu, akoja nijesu lica iz tačke 1, 2 i 3 ovog stava;
- 5) pravno lice u kojem Banka, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurista Banke imaju značajno učešće;
- 6) pravno lice čiji je član organa upravljanja istovremeno i član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurista Banke;
- 7) pravno lice čiji član organa upravljanja ima 10% ili više akcija Banke sa pravom glasa;
- 8) član organa upravljanja društva koje je, direktno ili indirektno, matično ili zavisno društvo Banke;
- 9) lice koje djeluje za račun lica iz tač. 1 do 7 ovog stava u vezi sa poslovima iz kojih bi nastala ili bi se povećala izloženost Banke;
- 10) lice koje sa licem iz tač. 1 do 8 ovog stava predstavlja povezano lice; i
- 11) član uže porodice fizičkih lica iz tač. 1 do 8 ovog stava.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.18. Transakcije sa povezanim licima (Nastavak)

Članom uže porodice jednog lica smatra se:

- 1) bračni drug ili lice sa kojim to lice živi u zajednici koja je po zakonu izjednačena sa bračnom zajednicom;
- 2) djeca i usvojena djeca tog lica i lica iz tačke 1 ovog stava;
- 3) lice koje nema punu poslovnu sposobnost i koje je pod starateljstvom tog lica.

Poslovanje sa povezanim licima je blize definisano Procedurom za identifikovanje, evidentiranje i praćenje povezanih lica za namjene izračunavanja velikih izloženosti i lica povezanih sa bankom. Ovom Procedurom se uređuju pojam povezanih lica i lica povezanih sa Bankom, ovlašćenja i odgovornosti u pogledu redovne identifikacije i evidencije povezanih lica, kao i svih lica povezanih sa Bankom i poslovnih aktivnosti i transakcija sa njima.

Identifikovanje mogućih veza između lica je sastavni dio procesa za odobravanje i praćenje kredita Banke. Utvrđivanje povezanih lica sprovodi se prilikom uspostavljanja poslovnog kontakta sa Klijentom. Služba prodaje – pravna i fizička lica je dužna da prikupi informacije i vjerodostojnu dokumentaciju o povezanim licima. Klijent dostavlja Banci Izjavu o povezanim licima, u kojoj navodi svoja povezana lica. Služba prodaje – pravna i fizička lica vrši praćenje Grupa povezanih lica u smislu njihove izloženosti i u smislu poslovanja sa njima, i o tome najmanje na kvartalnom nivou izvještava ALCO, Upravni odbor i Nadzorni odbor Banke.

U sklopu Službe za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima, Kreditna analiza je dužna i odgovorna da preispita i verifikuje utvrđene grupe povezanih lica te identifikuje dodatne faktore povezanosti (kako po osnovu odnosa kontrole, tako i po osnovu ekonomske međupovezanosti/međuzavisnosti) i u skladu sa tim redefiniše grupe povezanih lica.

Služba prodaje – pravna i fizička lica i Služba za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima vrši praćenje lica povezanih sa Bankom u smislu njihove izloženosti i u smislu poslovanja sa njima, i o tome najmanje na kvartalnom nivou izvještava ALCO, Upravni odbor i Nadzorni odbor Banke. Informaciju o poslovanju sa licima povezanim sa Bankom se mora učiniti dostupnom svim zaposlenim koji mogu obavljati poslovne transakcije sa ovim licima. O poslovanju sa licima povezanim sa Bankom odlučuje Upravni odbor Banke, uz saglasnost Nadzornog odbora Banke.

Prilikom posmatranja svake moguće transakcije sa povezanom stranom pažnja je usmjerena na suštinu odnosa, a ne samo na pravni oblik.

3.19. Politika eksternalizacije

Banka je usvojila Politiku eksternalizacije kojom su definisani procesi uvođenja novih proizvoda i operativni rizici koji proizilazi iz aktivnosti koje je Banka povjerila trećim licima.

Upravljanje rizikom eksternalizacije funkcioniše višeslojnom evaluacijom pružalaca usluga, kao i redovnim godišnjim monitoringom kvaliteta eksternalizovanih kritičnih aktivnosti.

4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Upravni odbor Banke vrši procjene i donosi pretpostavke koje utiču na vrijednost sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini. Računovodstvene procjene i pretpostavke se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. Najznačajnija korišćenja procjena i prosuđivanja su sljedeća:

4.1. Obezvrjeđenje vrijednosti kredita

Banka prati i provjerava kvalitet kreditnog portfolia mjesečno, kako na individualnoj tako i na kolektivnoj osnovi, sa ciljem tekuće procjene potrebnog iznosa obezvrjeđenja. Prilikom određivanja visine obezvrjeđenja na individualnoj osnovi, Banka procjenjuje vrijednost budućih novčanih tokova, pored ostalog i iz sredstava obezbjeđenja, koristeći određeni stepen umanjenja vrijednosti kolateralala (*haircuts*) i određeni period naplate.

Upravni odbor Banke koristi procjene bazirane na istorijskim gubicima za sredstva sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, kako bi se procijenio nivo umanjenja vrijednosti kolateralala i period naplate. Metodologija i pretpostavke koje se koriste u procjeni iznosa i perioda budućih novčanih tokova, pregledaju se redovno, kako bi se eliminisale sve razlike između procijenjenih gubitaka i stvarnih iskustava.

Stresno testiranje za kreditni rizik predviđa uticaj nepovoljnih makroekonomskih uslova na nenaplativost i stope gubitka. Na osnovu istorijskog iskustva, procjenjuje se veza između makroekonomskih faktora i faktora rizika i primjenjuje se referentna vrijednost za postojeće izloženosti kako bi se procijenila dodatna stopa nenaplativosti i obezvrjeđenja potrebnog da se odgovori na identifikovani rizik. Pretpostavka u ovim scenarijima je da se izloženost ne mijenja u toku jedne godine.

Kreditni koji nose manji rizik i krediti niže izloženosti provjeravaju se kolektivno.

4.2. Obezvrjeđenje hartija od vrijednosti

Za procjenu obezvrjeđenja hartija od vrijednosti, Banka koristi sistem rejtinga međunarodno priznatih rejting agencija (Moody's, S&P, Fitch), kao i njihova istraživanja o državnom i korporativnom dugu.

U dijelu PD parametra (*Probability of Default*) koriste se direktno podaci iz navedenih istraživanja, pri čemu je uticaj procjena i pretpostavki nizak. Procjena LGD parametra (*Loss Given at Default*) za državni dug zasniva se na informacijama iz navedenih istraživanja za default ekonomija po karakteristikama najbližnjih ekonomija emitentata čije hartije od vrijednosti Banka ima u portfoliju. Za korporativni dug koriste se prosječne vrijednosti.

Najznačajnije pretpostavke odnose se na *forward-looking* informacije, pri čemu je Banka, vođena načelom opreznosti u periodu pojačane neizvjesnosti, koristila umjereno pesimistička scenarija u izradi modela.

4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE (Nastavak)

4.3. Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu se dobija na osnovu objavljene tržišne cijene na datum vrednovanja.

Određivanje fer vrijednosti finansijske imovine i obaveza za koje ne postoji uočljiva tržišna cijena zahtijeva korišćenje različitih tehnika vrednovanja. Iako tehnike vrednovanja u dobroj mjeri odražavaju tržišne uslove na dan odmjerenja, isti se ipak mogu razlikovati od tržišnih uslova prije i poslije toga dana.

Za finansijske instrumente kojima se ne trguje često i koji imaju nisku cjenovnu transparentnost, fer vrijednost je manje objektivna i zahtijeva određene stepene varijacije u procjenjivanju koji zavise od likvidnosti, koncentracije, neizvjesnosti tržišnih faktora, cjenovnih pretpostavki i ostalih rizika koji utiču na određeni instrument. Promjena procjena tih faktora bi mogla uticati na prikazanu fer vrijednost finansijskih instrumenata.

4.4. Dugoročne naknade zaposlenima

Trošak dugoročnih benefita zaposlenih određen je na osnovu aktuarskog obračuna, uz primjenu aktuarskih pretpostavki: diskontna stopa, budući rast zarada u skladu sa stopom inflacije i napredovanja, i rast zarada po osnovu minulog rada, kao i promjene u broju zaposlenih koji stižu pravo za isplatu naknade. S obzirom na dugoročnu prirodu ovih planova, procjene su predmet značajne neizvjesnosti. Aktuarski obračun vrši nezavisni aktuar.

4.5. Korisni vijek trajanja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

Određivanje korisnog vijeka trajanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog vijeka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promjene faktora koji su predstavljali osnov za određivanje korisnog vijeka trajanja.

4.6. Sudski sporovi

Banka vrši procjenu iznosa rezervisanja za odliv sredstava po osnovu sudskih sporova na bazi procjene vjerovatnoće da će do odliva sredstava zaista doći prema ugovorenoj ili zakonskoj obavezi iz prošlih perioda.

4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE (Nastavak)

4.7. Procjene vezane za lizing

4.7.1. Procjena perioda trajanja ugovora o zakupu na neodređeno

Banka ima ugovore o zakupu poslovnih prostora u kojima obavlja djelatnost sklopljene na neodređeno vrijeme. Upravni odbor Banke vrši procjenu očekivanog trajanja ugovora na bazi raspoloživih informacija. Procjene se revidiraju na svaki period izvještavanja ili ako postoje značajne promjene ugovornih uslova.

4.7.2. Procjena inkrementalne stope zaduživanja (diskontna stopa)

Banka nije u mogućnosti da odredi implicitnu stopu lizinga, stoga u odmjeravanju obaveze za lizing koristi inkrementalnu stopu zaduživanja. Inkrementalna stopa zaduživanja odražava stopu po kojoj bi Banka mogla da pozajmi sredstva neophodna da kupi imovinu koja je predmet zakupa, u sličnim ekonomskim okolnostima.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Uvod

U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama CBCG, Banka je u svom poslovanju naročito izložena ili može biti izložena sljedećim rizicima:

1. Kreditni rizik i rizici povezani sa kreditnim rizikom:
 - Kreditni rizik u užem smislu;
 - Kreditni rizik druge ugovorne strane;
 - Rizik razvodnjavanja;
 - Valutno indukovani kreditni rizik;
 - Kamatno indukovani kreditni rizik;
 - Rizik koncentracije;
 - Rezidualni rizik;
 - Rizik povezan sa sekjuritizacijom;
 - Rizik zemlje;
 - Rizik usklađivanja kreditnog vrednovanja (CVA) i
 - Rizik poravnanja/isporuke.
2. Tržišni rizici:
 - Devizni rizik;
 - Pozicijski rizik;
 - Robni rizik i
 - Rizik kamatnih stopa koji proizilazi iz knjige pozicija kojima se ne trguje (IRRBB).
3. Operativni rizici:
 - Operativni rizik;
 - Rizik povezan sa eksternalizacijom;
 - Rizik povezan sa uvođenjem novih proizvoda i
 - Rizik modela
 - Pravni rizik

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.1. Uvod (Nastavak)

4. Rizik likvidnosti
 - Rizik likvidnosti
5. Ostali rizici:
 - Rizik prekomjernog finansijskog leveridža;
 - Reputacioni rizik;
 - Strateški rizik i
 - Rizik poslovnog i makroekonomskog okruženja (Uticao eksternih faktora).

Svi identifikovano rizici, kao i rizici koje Banka smatra značajnim, dati su u pregledu ispod:

Značajni rizici	Rizici koji nijesu značajni
<p>Sljedeći rizici banke su ocijenjeni kao značajni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditni rizik u užem smislu; 2. Rizik zemlje; 3. Rezidualni rizik; 4. Rizik koncentracije; 5. Kreditni rizik druge ugovorne strane; 6. Devizni rizik; 7. Operativni rizik; 8. Kamatni rizik iz pozicija kojima se ne trguje; 9. Rizik likvidnosti; 10. Pravni rizik; 11. Rizik povezan sa eksternalizacijom; 12. Rizik povezan sa uvođenjem novih proizvoda; 13. Strateški rizik; i 14. Rizik poslovnog i makroekonomskog okruženja. 	<p>Sljedeći rizici banke su razmatrani ali nijesu materijalno značajni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valutno indukovani kreditni rizik; 2. Kamatno indukovani rizik; 3. Rizik razvodnjavanja; 4. Rizik modela; 5. Rizik povezan sa sekjuritizacijom; 6. Rizik usklađivanja kreditnog vrednovanja (CVA rizik); 7. Rizik poravnjenja isporuke; 8. Rizik prekomjernog finansijskog leveridža; 9. Pozicijski rizik; 10. Robni rizik; i 11. Reputacioni rizik.

Glavna odgovornost banke je da identifikuje, procjeni, ublažava i vrši nadzor nad rizicima. U tom smislu, uspostavljena je adekvatna organizaciona struktura i definisani su procesi identifikovanja, procjene, upravljanja, praćenja i izvještavanja o riziku.

Politikom za upravljanje kreditnim rizikom definisane su uloge i odgovornosti za upravljanje kreditnim rizikom u banci, opšta procjena rizika, podobni dužnici i vrste kreditnih izloženosti, principi organizacije kreditnog poslovanja, principi uključeni u kreditne operacije (transakcije), praćenje kreditne izloženosti, praćenje obrade kredita, sistem ranog upozorenja, intezivirano praćenje kreditne izloženosti, tretman nekvalitetnih kredita, restrukturiranje kreditne izloženosti, rezervisanja za kreditne gubitke i otpis izloženosti, upravljanje prtfolijom, rizici povezani sa kreditnim rizikom kao i zahtjevi za izvještavanjem. Odgovarajući opisi poslova svih organizacionih djelova, Odbora kao i organa odlučivanja i nadzora, jasna raspodjela ovlašćenja za donošenje odluka, kao i procedure i smjernice za respektivne operativne oblasti da bi se pomoglo u implementaciji politike i osiguralo da su ciljevi ove politike ostvareni u potpunosti i na svim nivoima.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.1. Uvod (Nastavak)

U svrhu adekvatnog upravljanja rizikom likvidnosti, Banka se pridržava sljedećih principa:

- Proces identifikacije, mjerenja, ublažavanja i praćenja rizika likvidnosti vrši se na kontinuiranoj osnovi za sve valute (denominovano u EUR);
- Analiza faktora likvidnosti kao i stabilnosti odnosno volatilnosti depozita se zasniva na istorijskim podacima i
- Upravljanje rizikom likvidnosti se obavlja odgovorno, konzervativno i u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima i Politikom Banke za upravljanje rizikom likvidnosti, zahtjevima regulatora u vezi sa upravljanjem rizikom likvidnosti i uz maksimalno poštovanje principa za transparentno upravljanje i superviziju rizika likvidnosti, predloženih od strane Bazelskog komiteta za superviziju banaka.

Strategije politike, procedure i druga akta za upravljanje rizicima su dizajnirana da identifikuju i analiziraju rizike, da definišu odgovarajuće limite i kontrole za upravljanje rizicima, kao i da prate izloženost Banke pojedinim rizicima. Akta za upravljanje rizicima su predmet redovne kontrole u cilju adekvatnog odgovora na nastale promjene na tržištu, proizvodima i uslugama.

Služba za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima odgovorna je za praćenje izloženosti Banke pojedinim rizicima.

5.2. Kreditni rizik

Banka je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Banci izmire u potpunosti i na vrijeme. Kreditni rizik je identifikovan kao najznačajniji rizik u portfoliju Banke.

Poslovi prodaje su odvojeni od poslova kontrole rizika i poslova podrške poslovanju. Ovo odvajanje je izvršeno i odnosi se do i uključujući nivo Upravnog odbora Banke.

Izraz kreditni rizik se primjenjuje na sve ispod navedene podvrste rizika u okviru grupe Kreditni rizik i rizici povezani sa kreditnim rizikom:

- Kreditni rizik u užem smislu;
- Rizik druge ugovorne strane i rizik usklađivanja kreditnog vrednovanja (CVA rizik);
- Valutno-indukovani kreditni rizik;
- Kamatno-indukovani kreditni rizik;
- Rizik zemlje;
- Rezidualni rizik;
- Rizik koncentracije i
- Rizik povezan sa sekjuritizacijom.

Politika za upravljanje kreditnim rizikom i rizicima povezanim sa kreditnim rizikom u Banci uređuje kreditni rizik u užem smislu (klasičan kreditni rizik - rizik povezan sa kreditnom izloženošću klijenta), kao i rizik zemlje, rezidualni rizik, valutno indukovani kreditni rizik i kamatno indukovani kreditni rizik. Ostalim rizicima iz grupe Banka nije izložena.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Sljedeći principi karakterišu pristup Banke upravljanju kreditnim rizikom:

- Intenzivno analiziranje kapaciteta za zaduživanje klijenata banaka;
- Pažljivo dokumentovanje analiza kreditnog rizika i procesa uključenih u kreditne operacije, obezbjeđujući da obavljene analize mogu razumeti i treće strane sa adekvatnim znanjem;
- Izbjegavanje prezaduživanja klijenata banke;
- Izgradnja ličnog i dugoročnog odnosa sa klijentom i održavanje redovnog kontakta;
- Sistematsko praćenje otplate kreditne izloženosti;
- Sistematsko praćenje kašnjenja u otplati;
- Sistematska naplata iz kolaterala u slučaju neizvršenja obaveza;
- Implementacija i sprovođenje pažljivo osmišljenih i dobro dokumentovanih procesa;
- Primjena principa „četvoro očiju“ i
- Ulaganje u dobro obučeno i visoko motivisano osoblje.

Banka mjeri, upravlja, prati i izvještava o riziku koncentracije kojem je izložena i nastoji da identifikuje rizike koncentracije kada planira ulazak u nove aktivnosti, posebno one koje proizilaze iz novih proizvoda i tržišta. Banka vrši stalnu procjenu i prilagođavanje poslovnih i strateških ciljeva kako bi izloženost banke riziku koncentracije bila usklađena sa sklonošću banke preuzimanju rizika koji je definisan RAF-om i RAS-om.

Banka je definisala pokazatelje koje prati prilikom upravljanja rizikom koncentracije, kao i limite i tehnike smanjenja istog u Politici upravljanja rizikom koncentracije.

Rizik zemlje predstavlja vjerovatnoću ostvarivanja gubitka za Banku zbog nemogućnosti naplate potraživanja od lica izvan Crne Gore, iz razloga koji su vezani za politički, socijalni i ekonomski ambijent države u kojoj se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika.

Banka mjeri izloženost riziku zemlje za sve zemlje u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke.

U obračun ukupne izloženosti prema jednoj zemlji dužnika uključuju se krediti, akcije, dužničke hartije od vrijednosti, ulaganja u kapital, sredstva na korespondentskim računima, finansijski derivati, garancije i druge bezuslovne vanbilansne obaveze.

Banka je dužna da sve zemlje dužnika rangira u jednu od sljedećih rizičnih kategorija:

- nerizične zemlje;
- zemlje niskog rizika;
- zemlje srednjeg rizika i
- zemlje visokog rizika.

Zemlja dužnika u odnosu na koju ne postoji rizik zemlje rangira se u kategoriju nerizičnih zemalja.

Zemlja dužnika u odnosu na koju postoji rizik zemlje, ali ne postoji aktuelna opasnost vezana za naplatu potraživanja banke, rangira se u kategoriju zemalja niskog ili srednjeg rizika, u zavisnosti od visine rizika zemlje.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Zemlja dužnika za koju postoji aktuelna opasnost vezana za naplatu potraživanja ili stvarni problemi naplate potraživanja rangiraju se u kategoriju zemalja visokog rizika.

Sektor za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima prati rejtinge zemalja u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke, u skladu sa metodologijom dugoročnog kreditnog rejtinga Standard & Poors-a. Na bazi pomenutih rejtinga, vrši se kategorizacija zemalja prema nivou rizika, i shodno tome definiše poštovanje limita izloženosti.

Rejtinzi zemalja u kojima se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika Banke se prate na najmanje kvartalnom nivou prilikom sagledavanja izloženosti riziku zemlje. Izuzetno, u slučaju promjena i događaja u zemlji dužnika, po osnovu kojih tu zemlju treba rangirati u kategoriju zemalja visokog rizika, banka je dužna da odmah po nastanku tih događaja izvrši rangiranje te zemlje u kategoriju zemalja visokog rizika.

Rezidualni rizik (Residual risk) je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zato što su tehnike ublažavanja kreditnog rizika manje efikasne nego što se očekuje ili njihova primjena nedovoljno utiče na umanjeње rizika kojima je banka izložena pri čemu je strukturiran kroz dva osnovna elementa i to:

1. Rizik sekundarnih izvora naplate – vrijednost kolaterala, korektivni faktori na vrijednost kolaterala, rizik naplate nakon nastupanja statusa neispunjavanja obaveza (post-default naplate odn. prinudne naplate i sl.), kao i
2. Nadekvatnosti u sistemu naplate potraživanja kroz ostvarenu vremensku dinamiku naplate potraživanja (smanjenje fer vrijednosti potraživanja, uključujući i vrijednost kolaterala, zbog sporosti i neefikasnosti sistema naplate).

Katalogom kolaterala definisano je da će Banka nastojati da obezbijedi prvoklasan ili primjeren kolateral. Kako u portfoliju Banke postoji značajan dio potraživanja koja su obezbijeđena prvoklasnim kolateralom kod primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika poseban akcenat stavljen je na primjerenim kolateralima.

Primjerenim instrumentom obezbjeđenja naplate potraživanja smatraju se adekvatna jemstva i garancije kao i konstituisanje hipoteke ili fiducije u korist Banke na nepokretnostima koje po načinu korišćenja predstavljaju stambeni ili poslovni prostor, ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da je plasman odobren u skladu sa načelima stabilnog i sigurnog bankarskog poslovanja;
- da su nepokretnosti bez stvarnih i pravnih opterećenja (tereti i ograničenja);
- da Banka ima prvenstvo u redoslijedu naplate potraživanja;
- da je objektivno procijenjena vrijednost nepokretnosti u skladu sa minimalnim procentima navedenim u okviru Kataloga kolaterala;
- da se nepokretnost može prodati u roku koji ne ugrožava likvidnost Banke;
- da je nepokretnost osigurana za slučaj nastupanja štetnih događaja (požari, poplave i sl.) za cijelo vrijeme trajanja plasmata, a polisa osiguranja vinkulirana u korist Banke.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Valutno i kamatno indukovani kreditni rizik

Banka je u okviru upravljanja kreditnim rizikom dužna da naročito mjeri izloženost, i upravlja:

- Kamatno indukovanim kreditnim rizikom; i
- Valutno indukovanim kreditnim rizikom.

Kamatno indukovani kreditni rizik je rizik od gubitka koji proizilazi iz izloženosti koje su vezane uz promjenljivu kamatnu stopu.

Valutno indukovani kreditni rizik je rizik od gubitka koji proizilazi iz izloženosti koje su nominovane u stranoj valuti ili koje su vezane uz stranu valutu.

Banka će u kontekstu upravljanja valutno i/ili kamatno indukovanim kreditnim rizikom sprovesti sledeće aktivnosti:

- utvrđivanje dužnika zbog kojih je značajno izložena ovim rizicima;
- procenjivanje uticaja značajnog porasta iznosa otplate duga u slučaju značajnih negativnih oscilacija kamatne stope/deviznog kursa na kreditnu sposobnost dužnika;
- obračunavanje umanjenja vrijednosti i rezervisanja izloženosti koje su podložne ovim rizicima, a u slučaju promjena deviznog kursa ili kamatnih stopa; i
- povezivanje kreditne izloženosti i referentnog instrumenata zaštite koje koristi kreditna institucija, ako je primjenjivo; i
- sprovođenje testiranja otpornosti na stres.

Trenutna izloženost Banke po osnovu valutno indukovanog i kamatno indukovanog kreditnog rizika je minimalna, uzevši u obzir veličinu portfolija izloženosti denominovanih u stranoj valuti odnosno veličinu portfolija izloženosti ugovorenih sa promjenljivom kamatnom stopom, te iste Banka ne identifikuje kao značajne rizike u okviru redovnog godišnjeg popisa rizika za potrebe utvrđivanja značajnih rizika.

Banka vrši rezervisanja za očekivane kreditne gubitke kako je to definisano Metodologijom za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po MSFI 9. Značajne promjene u privredi, odnosno stanju pojedinih privrednih grana koje čine osnov kreditnog portfolija Banke, mogle bi dovesti do gubitaka koji se razlikuju od gubitaka po osnovu kojih je izvršeno rezervisanje na dan bilansa stanja. Stoga Upravni odbor Banke oprezno upravlja izloženošću kreditnom riziku.

5.2.1. Upravljanje kreditnim rizikom

Izloženost kreditnom riziku ispoljava se kao rizik finansijskog gubitka koji nastaje kao posljedica nemogućnosti dužnika da ispunji sve ugovorene obaveze prema Banci. Strateško opredjeljenje Banke usmjereno je na osiguranju optimalne diversifikacije rizika i izvora prihoda u pravcu povećanja rentabilnosti i segmentu pružanja postojećih proizvoda i usluga, kao i promovisanju i afirmaciji novih. Banka upravlja preuzetim kreditnim rizikom tako što određuje limite u odnosu na velike kredite, pojedinačne korisnike kredita i povezana lica. Pomenuti rizici se kontinuirano prate i predmet su stalne kontrole.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

Valutno i kamatno indukovani kreditni rizik (Nastavak)

5.2.1. Upravljanje kreditnim rizikom (Nastavak)

Upravljanje izloženosti kreditnom riziku vrši se redovnom analizom sposobnosti korisnika kredita i potencijalnih korisnika kredita da otplaćuju obaveze po osnovu kamate i glavnice.

Kreditne izloženosti pod intenzivnim praćenjem su izloženosti kod kojih je identifikovano povećanje rizika neispunjavanja obaveza – odnosno ako su kategorisane kao izloženosti sa povećanim kreditnim rizikom. Kreditna izloženost se klasifikuje kao izloženost sa povećanim kreditnim rizikom ukoliko ispunjava neki od sljedećih uslova:

- Klijent u kontinuitetu (posljednja 3 mjeseca) ima kašnjenje preko 30 dana, a manje od 90 dana
- Račun klijenta je u blokadi preko 30 dana u posljednja 3 mjeseca;
- Neuredno izmirivanje poreskih obaveza – klijent se nalazi na listama najvećih poreskih dužnika koje objavljuje poreska uprava;
- Klijent ima povezano/a lica koja su u statusu neispunjavanja obaveza (default) kod Banke;
- Restrukturirane kreditne izloženosti koje nijesu u statusu neispunjavanja obaveza;
- Višestruke restrukturirane kreditne izloženosti koje nisu u kašnjenju; i
- Drugi razlozi.

Banka definiše i sprovodi proceduru kojom se obezbjeđuje primjena intenziviranog praćenja/ upravljanja za sve kreditne izloženosti koje ispunjavaju jedan ili više navedenih pokazatelja.

U tom smislu, Banka formira adekvatnu listu praćenja.

Preuzete i potencijalne obaveze po osnovu kredita

Primarna svrha ovih instrumenata je da se obezbijedi da sredstva budu dostupna klijentu u skladu sa zahtjevima. Garancije i aktivirani akreditivi predstavljaju neopozive garancije Banke da će izvršiti plaćanje u slučaju da klijent ne može da ispunji svoje obaveze prema trećim stranama, i stoga nose isti kreditni rizik kao i krediti.

5.2.2. Rezervisanja za kreditne gubitke po osnovu obezvrjeđenja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori

Za stavke bilansne aktive i vanbilansa po osnovu kojih je izložena kreditnom riziku, Banka vrši procjenu obezvrjeđenja (za stavke bilansne aktive), odnosno procjenu vjerovatnog gubitka (za vanbilansne stavke). U skladu sa metodologijom, Banka je sva finansijska sredstva podijelila u grupe (portfolija) sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika, a imajući u vidu trenutnu veličinu i strukturu kreditnog portfolija, segmentacija je izvršena na: plasmane pravnim licima i preduzetnicima i plasmane stanovništvu. Banka na dan izvještavanja, utvrđuje da li je došlo do obezvrjeđenja finansijskog sredstva. Objektivni dokazi koji ukazuju da je došlo do obezvrjeđenja plasmana su objašnjeni u Napomeni 3.8.8.

5 UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.3. Maksimalna izloženost kreditnom riziku**

U nastavku je dat prikaz finansijske aktive i vanbilansnih izloženosti koje podliježu kreditnom riziku (iznosi obuhvataju cjelokupna potraživanja, uključujući kamate i vremenska razgraničenja):

u hiljadama EUR

<i>I Pregled aktive</i>	31. decembar 2025.		31. decembar 2024.	
	Bruto	Neto	Bruto	Neto
Novčana sredstva i računi				
depozita kod centralnih banaka	35.468	35.468	50.884	50.884
Kreditni i potraživanja od banaka	31.874	31.868	37.267	37.247
Kreditni i potraživanja od klijenata	189.557	180.633	173.402	165.583
Hartije od vrijednosti	62.450	62.143	98.879	98.310
Ostala finansijska sredstva	1.937	1.925	1.630	1.607
Ostala sredstva	2.403	1.919	2.089	1.774
	323.689	313.956	364.151	355.405
<i>II Vanbilansne stavke</i>				
Preuzete neopozive obaveze	4.897	4.760	7.411	7.194
Plative garancije	16.433	15.739	15.125	14.384
Činidbene garancije	4.518	4.483	4.584	4.548
	25.848	24.982	27.120	26.126
Ukupno (I+II)	349.537	338.938	391.271	381.531

Tipovi instrumenata obezbjeđenja su:

- depoziti;
- pravo zaloge na industrijskim mašinama, hartijama od vrijednosti, zalihama i vozilima;
- hipoteke na nepokretnostima i fiducijarni prenos vlasništva;
- mjenice;
- ovlašćenja;
- administrativne zabrane;
- žiranti i
- polise osiguranja.

Katalogom prihvatljivih kolaterala definišu se tipovi kolaterala (instrumenti osiguranja naplate plasmana Banke) i utvrđuje se koje stvari i prava imaju tretman kolaterala, odnosno koje stvari i prava i pod kojim uslovima Banka uzima u obzir prilikom analize i procjene kreditnog rizika dužnika. Upravljanje kreditnim rizikom na taj način se djelimično kontroliše.

Uzimajući u obzir rizik promjene vrijednosti kolaterala, prilikom procjenjivanja novčanih tokova iz kolaterala, Banka na sve nepokretnosti primjenjuje hair-cut od najmanje 30%, pa do 100% zavisno od tipa kolaterala i lokacije, dok se na kolateral u vidu zaloge na pokretnim stvarima primjenjuje hair-cut od 90%.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti

Kreditni i potraživanja od banaka i klijenata - staging

U tabelama u nastavku dat je prikaz bruto izloženosti i obračunatog iznosa obezvrjeđenja za glavnice potraživanja (ECL – očekivanih kreditnih gubitaka) po stage-u, za kredite i potraživanja od banaka i klijenata:

u hiljadama EUR

31.12.2025	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
Gotovinski	7.448	153	123	7.724	168	4	108	280	7.444
Stambeni	211	134	26	371	-	7	26	33	338
Kreditne kartice	482	12	493	987	4	1	3	8	979
Ostalo	49	-	278	327	-	-	218	218	109
Kreditni fizičkim licima	8.190	299	920	9.409	172	12	355	539	8.870
Velika i srednja preduzeća	126.285	30.307	4.790	161.382	2.709	1.285	3.229	7.223	154.159
Država	15.732	-	-	15.732	168	-	-	168	15.564
Ostalo	273	-	-	273	1	-	-	1	272
Kreditni pravnim licima	142.290	30.307	4.790	177.387	2.878	1.285	3.229	7.392	169.995
Ukupno krediti i potraživanja od klijenata	150.480	30.606	5.710	186.796	3.050	1.297	3.584	7.931	178.865
Kreditni bankama	31.874	-	-	31.874	6	-	-	6	31.868

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti

Hartije od vrijednosti – staging

U tabelama u nastavku dat je prikaz bruto izloženosti i obračunatog iznosa obezvrjeđenja za glavnice potraživanja (ECL – očekivanih kreditnih gubitaka) po stage-u, za hartije od vrijednosti:

	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
31.12.2025									
Ministarstvo finansija Crne Gore	28.598	-	-	28.598	305	-	-	305	28.293
Hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	28.598	-	-	28.598	305	-	-	305	28.293
Ministarstvo finansija Crne Gore	20.518	-	-	20.518	-	-	-	-	20.518
Egypt Govern Cairo, Egypt	-	2.503	-	2.503	-	-	-	-	2.503
Sava Re dd Ljubljana	463	-	-	463	-	-	-	-	463
Francuska Paris	9.933	-	-	9.933	-	-	-	-	9.933
*Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	30.914	2.503	-	33.417	-	-	-	-	33.417
Ukupno hartije od vrijednosti po amortizovanoj i fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	59.512	2.503	-	62.015	305	-	-	305	61.710

*Ispravka vrijednosti za Hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat knjiže se na kapitalu i na 31.12.2025. godine iznose EUR 248 hiljade.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)****5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartije od vrijednosti (Nastavak)**

Kreditni i potraživanja od banaka i klijenata – staging

u hiljadama EUR

31.12.2024	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
Gotovinski	7.714	269	131	8.114	214	7	120	341	7.773
Stambeni	163	-	186	349	-	-	75	75	274
Kreditne kartice	489	204	126	819	4	-	23	27	792
Ostalo	65	206	236	507	-	37	207	244	263
Kreditni fizičkim licima	8.431	679	679	9.789	218	44	425	687	9.102
Velika i srednja preduzeća	110.222	22.960	4.288	137.470	1.979	918	3.187	6.084	131.386
Država	23.860	-	-	23.860	255	-	-	255	23.605
Ostalo	272	-	-	272	1	-	-	1	271
Kreditni pravnim licima	134.354	22.960	4.288	161.602	2.235	918	3.187	6.340	155.262
Ukupno kreditni i potraživanja od klijenata	142.785	23.639	4.967	171.391	2.453	962	3.612	7.027	164.364
Kreditni bankama	37.267	-	-	37.267	20	-	-	20	37.247

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata i hartija od vrijednosti

Hartije od vrijednosti – staging

31.12.2024	Bruto S1	Bruto S2	Bruto S3	Ukupno	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Ukupno ECL	Neto
Ministarstvo finansija Crne Gore	52.586	-	-	52.586	561	-	-	561	52.025
Hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	52.586	-	-	52.586	561	-	-	561	52.025
Ministarstvo finansija Crne Gore	27.002	-	-	27.002	-	-	-	-	27.002
Egypt Govern Cairo, Egypt Pemex-	-	2.455	-	2.455	-	-	-	-	2.455
PetroleosMexicanos Mexico City	-	985	-	985	-	-	-	-	985
Republic of Albania Tirana	997	-	-	997	-	-	-	-	997
Sava Re dd Ljubljana	443	-	-	443	-	-	-	-	443
Francuska Paris	5.962	-	-	5.962	-	-	-	-	5.962
European Union Luxembourg	6.970	-	-	6.970	-	-	-	-	6.970
*Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	41.374	3.440	-	44.814	-	-	-	-	44.814
Ukupno hartije od vrijednosti po amortizovanoj i fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	93.960	3.440	-	97.400	561	-	-	561	96.839

*Ispravka vrijednosti za Hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat knjiže se na kapitalu i na 31.12.2024. godine iznose EUR 359 hiljade.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4 Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o izloženosti potraživanja po osnovu glavnice kreditnom riziku po sektorima i kategorijama potraživanja, stage-u i broju dana kašnjenja u otplati dospjelih obaveza:

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 1

u hiljadama EUR

31.12.2025	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	6.578	870	-	-	-	7.448
Stambeni	150	61	-	-	-	211
Kreditne kartice	34	448	-	-	-	482
Ostalo	48	1	-	-	-	49
Kreditni fizičkim licima	6.810	1.380	-	-	-	8.190
Velika i srednja preduzeća	122.427	3.858	-	-	-	126.285
Država	15.732	-	-	-	-	15.732
Ostalo	273	-	-	-	-	273
Kreditni pravnim licima	138.432	3.858	-	-	-	142.290
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	145.242	5.238	-	-	-	150.480
	-	-	-	-	-	-
Kreditni bankama	31.874	-	-	-	-	31.874
31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	7.374	340	-	-	-	7.714
Stambeni	124	39	-	-	-	163
Kreditne kartice	42	447	-	-	-	489
Ostalo	64	1	-	-	-	65
Kreditni fizičkim licima	7.604	827	-	-	-	8.431
Velika i srednja preduzeća	107.648	2.573	-	-	-	110.221
Država	23.860	-	-	-	-	23.860
Ostalo	273	-	-	-	-	273
Kreditni pravnim licima	131.781	2.573	-	-	-	134.354
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	139.385	3.400	-	-	-	142.785
	-	-	-	-	-	-
Kreditni bankama	37.267	-	-	-	-	37.267

Banka je pravovremeno, bez kašnjenja, ostvarila sve novčane tokove iz kupljenih hartija od vrijednosti.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 2

u hiljadama EUR

31.12.2025	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	-	94	11	48	-	153
Stambeni	134	-	-	-	-	134
Kreditne kartice	-	-	8	4	-	12
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Kreditni fizičkim licima	134	94	19	52	-	299
Velika i srednja preduzeća	15.528	2.692	337	11.750	-	30.307
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Kreditni pravnim licima	15.528	2.692	337	11.750	-	30.307
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	15.662 13.573	2.786 1.000	356 3	11.802 11.750	-	30.606 26.326
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-
31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	183	16	67	2	-	269
Stambeni	-	-	-	-	-	-
Kreditne kartice	5	-	-	199	-	204
Ostalo	121	-	-	85	-	206
Kreditni fizičkim licima	309	16	67	286	-	679
Velika i srednja preduzeća	21.096	858	1.007	-	-	22.960
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Kreditni pravnim licima	21.096	858	1.007	-	-	22.960
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	21.405 16.622	874 793	1.074 -	286 -	-	23.639 17.415
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

u hiljadama EUR

31.12.2025	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	23	4	-	-	96	123
Stambeni	-	-	-	-	26	26
Kreditne kartice	-	9	-	-	484	493
Ostalo	-	24	-	-	254	278
Kreditni fizičkim licima	23	37	-	-	860	920
Velika i srednja preduzeća	1.351	274	-	444	2.721	4.790
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Kreditni pravnim licima	1.351	274	-	444	2.721	4.790
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	1.374 164	311 297	-	444 444	3.581 1.512	5.710 2.417
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-
31.12.2024	Nije u docnji	Docnja do 30 dana	Od 31 do 60 dana	Od 61 do 90 dana	Preko 90 dana	Ukupno
Gotovinski	3	13	8	3	104	131
Stambeni	-	159	-	-	27	186
Kreditne kartice	1	18	-	-	107	126
Ostalo	-	31	-	-	205	236
Kreditni fizičkim licima	4	221	8	3	443	679
Velika i srednja preduzeća	1.471	-	-	-	2.817	4.288
Država	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-
Kreditni pravnim licima	1.471	-	-	-	2.817	4.288
Ukupno krediti klijentima od čega: restrukturirani	1.475 1.367	221 190	8	3	3.260 1.856	4.967 3.413
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o obezvrjeđenim potraživanjima po danima doznje (glavnica potraživanja i odgovarajući iznos ECL-a):

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

u hiljadama EUR

31.12.2025	Bruto kredit	Obezvrjeđenje	Stage 3	Restrukturirani Stage 3	Obezvrjeđenje Stage 3	Učešće Stage 3	Kolateral za Stage 3
Gotovinski	7.724	280	123	13	108	1,59%	614
Stambeni	371	33	26	23	26	7,00%	-
Kreditne kartice	987	8	493	-	3	49,95%	525
Ostalo	327	218	278	226	218	85,01%	1.063
Kreditni fizičkim licima	9.409	539	920	262	355	9,78%	2.202
Velika i srednja preduzeća	161.382	7.223	4.790	2.155	3.229	2,97%	12.933
Država	15.732	168	-	-	-	0,00%	-
Ostalo	273	1	-	-	-	0,00%	-
Kreditni pravnim licima	177.387	7.392	4.790	2.155	3.229	2,70%	12.933
Ukupno krediti klijentima	186.796	7.931	5.710	2.417	3.584	3,06%	15.135
Kreditni bankama	31.874	6	-	-	-	0,00%	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Potraživanja od klijenata i banaka – Stage 3

u hiljadama EUR

31.12.2024	Bruto kredit	Obezvrjeđenje Stage 3	Restrukturirani Stage 3	Obezvrjeđenje Stage 3	Učešće Stage 3	Kolateral za Stage 3
Gotovinski	8.113	341	16	120	1,61%	565
Stambeni	349	75	182	74	53,30%	391
Kreditne kartice	820	27	-	23	15,37%	109
Ostalo	507	244	234	207	46,55%	832
Kreditni fizičkim licima	9.789	687	432	424	6,94%	1.897
Velika i srednja preduzeća	137.469	6.084	2.981	3.187	3,12%	8.001
Država	23.860	255	-	-	0,00%	-
Ostalo	273	1	-	-	0,00%	-
Kreditni pravnim licima	161.602	6.340	2.981	3.187	2,65%	8.001
Ukupno krediti klijentima	171.391	7.027	3.413	3.611	2,90%	9.898
Kreditni bankama	37.267	20	-	-	0,00%	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz kretanja kredita i potraživanja od klijenata po Stage-vima u 2025. godini, za iznose glavnice potraživanja i očekivanih kreditnih gubitaka:

<i>u hiljadama EUR</i>	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Stanje 31.12.2024.	142.785	23.639	4.967	171.391
Nova potraživanja	66.875	1.786	175	68.836
Smanjenje / Otplata potraživanja	(50.018)	(2.009)	(1.403)	(53.430)
Prelazak u Stage 1	226	(213)	(13)	-
Prelazak u Stage 2	(9.367)	9.367	-	-
Prelazak u Stage 3	(21)	(1.964)	1.984	-
Stanje 31.12.2025.	150.480	30.606	5.710	186.796
<i>u hiljadama EUR</i>	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Ukupno
Stanje 31.12.2024.	2.453	962	3.612	7.027
Nova potraživanja	2.146	337	18	2.501
Smanjenje / Otplata potraživanja	(930)	30	(697)	(1.597)
Prelazak u Stage 1	3	(3)	-	-
Prelazak u Stage 2	(617)	617	-	-
Prelazak u Stage 3	(5)	(646)	651	-
Stanje 31.12.2025.	3.050	1.297	3.584	7.931

Restrukturirani krediti i potraživanja

Banka je zajmoprimcu restrukturirala kredit ako je, zbog pogoršanja dužnikove kreditne sposobnosti:

- produžila rok otplate za glavnicu ili kamatu,
- smanjila kamatnu stopu na odobreni kredit,
- preuzela potraživanje dužnika prema trećem licu, na ime potpune ili djelimične naplate kredita;
- smanjila iznos duga, glavnice ili kamate;
- kapitalizovala kamatu po kreditu odobrenom dužniku;
- zamijenila postojeći ili postojeće kredite novim kreditom (obnavljanje kredita);
- napravila druge slične pogodnosti koje olakšavaju finansijsku poziciju zajmoprimca.

Prilikom restrukturiranja kredita Banka vrši finansijsku analizu zajmoprimca i procjenjuje mogućnosti zajmoprimca, nakon restrukturiranja kredita, da ostvari novčane tokove koji će biti dovoljni za otplatu glavnice i kamate kredita. U toku 2025. godine bilo je 9 novih restruktura, koje su se odnosile na pravna lica sa stanjem potraživanja na 31.12.2025. godine u iznosu od EUR 26.385 hiljada (2024: nije bilo novih restruktura), kao i jedna restruktura fizička lica sa stanjem potraživanja na 31.12.2025. godine u iznosu od EUR 102 hiljada (2024: nije bilo novih restruktura).

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

U tabelama u nastavku dat je prikaz podataka o restrukturiranim kreditima i potraživanjima:

Restrukturirani krediti i potraživanja

u hiljadama EUR

31.12.2025	Restrukturirana potraživanja	S1	S2	S3	ECL rest. potraživanja	ECL S1	ECL S2	ECL S3	Učešće restr. potraživanja	Kolateral za restrukturirana potraživanja
Gotovinski	16	-	3	13	15	-	1	14	0,21%	32
Stambeni	125	-	102	23	29	-	6	23	33,75%	-
Kreditne kartice	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Ostalo	227	-	-	227	204	-	-	204	77,31%	832
Kreditni fizičkim licima	368	-	105	263	248	-	7	241	3,91%	864
Velika i srednja preduzeća	28.376	-	26.221	2.155	2.191	-	727	1.464	17,58%	32.956
Država	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Kreditni pravnim licima	28.376	-	26.221	2.155	2.191	-	727	1.464	15,99%	32.956
Ukupno krediti klijentima	28.744	-	26.326	2.418	2.439	-	734	1.705	15,39%	33.820
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Restrukturirani krediti i potraživanja (Nastavak)

u hiljadama EUR	Restrukturirana potraživanja			ECL rest. potraživanj a	ECL			Učešće restr. potraživanja	Kolateral za restrukturirana potraživanja
	S1	S2	S3		S1	S2	S3		
31.12.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gotovinski Stambeni Kreditne kartice Ostalo	25 182 - 249	9 - - 15	16 182 - 234	16 71 - 205	- - - -	- - - -	16 71 - 205	0,31% 52,15% 0,00% 49,11%	32 391 - 1.231
Kreditni fizičkim licima	456	24	432	292	-	-	292	4,66%	1.654
Velika i srednja preduzeća Država Ostalo	20.372 - -	17.391 - -	2.981 - -	1.987 - -	- - -	17 - -	1.970 - -	14,82% 0,00% 0,00%	41.338 - -
Kreditni pravnim licima	20.372	17.391	2.981	1.987	-	17	1.970	12,61%	41.338
Ukupno krediti klijentima	20.828	17.415	3.413	2.279	-	17	2.262	12,15%	42.992
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)****Geografska koncentracija**

Geografska koncentracija izloženosti Banke kreditnom riziku je prikazana u nastavku:

u hiljadama EUR

	Stage 1 / Stage 2				Stage 3				
	Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Ukupno
31.12.2025									
Fizička lica	4.986	140	3.131	233	898	-	4	18	920
Gotovinski krediti	4.604	86	2.911	-	118	-	3	-	121
Stambeni krediti	243	-	102	-	26	-	-	-	26
Kreditne kartice	109	54	98	233	475	-	1	18	493
Ostalo	30	-	19	-	280	-	-	-	280
Pravna lica	90.588	456	14.439	67.113	4.371	327	91	-	4.790
Banke i finansijske djelatnosti	4.836	-	-	-	-	-	-	-	-
Država, javna i lokalna samouprava	15.732	-	-	-	-	-	-	-	-
Vađenje rude i kamena	2.725	-	-	-	-	-	-	-	-
Građevinarstvo	16.490	-	6.260	-	1.169	-	-	-	1.169
Informisanje i komunikacije	5.640	-	-	-	-	-	-	-	-
Prerađivačka industrija	5.097	-	-	-	280	-	-	-	280
Poslovanje nekretninama	3.789	-	-	-	-	-	-	-	-
Saobraćaj i logistika	2.858	-	-	-	225	-	-	-	225
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	174	-	4.442	4.852	14	327	-	-	341
Usluge pružanja smještaja i ishrane	14.022	456	-	62.261	904	-	-	-	904
Zdravstvo i socijalna zaštita	-	-	787	-	159	-	-	-	159
Trgovina	12.995	-	2.155	-	717	-	-	-	717
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	3.481	-	795	-	444	-	-	-	444
Uslužne djelatnosti	2.572	-	-	-	459	-	91	-	550
Pojloprivreda i šumarstvo	177	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditni bankama	-	19.256	4.879	7.739	-	-	-	-	-
Hartije od vrijednosti	49.116	10.396	-	2.503	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Geografska koncentracija (Nastavak)

u hiljadama EUR

31.12.2024	Stage 1 i Stage 2				Stage 3					
	Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Ukupno	Crna Gora	EU	Ostala Evropa	Ostalo	Ukupno
Fizička lica	4.930	42	3.876	261	9.109	554	9	81	35	679
Gotovinski krediti	4.315	-	3.667	-	7.982	128	-	3	-	131
Stambeni krediti	163	-	-	-	163	186	-	-	-	186
Kreditne kartice	319	42	72	261	694	4	9	78	35	126
Ostalo	133	-	137	-	270	236	-	-	-	236
Pravna lica	76.550	500	9.767	70.498	157.315	4.160	-	124	4	4.288
Banke i finansijske djelatnosti	3.200	-	-	-	3.200	-	-	-	-	-
Država, javna i lokalna samouprava	23.860	-	-	-	23.860	-	-	124	-	124
Vađenje rude i kamena	877	-	-	-	877	49	-	-	-	49
Građevinarstvo	10.427	-	5.370	-	15.797	106	-	-	-	106
Informisanje i komunikacije	4.126	-	-	-	4.126	-	-	-	-	-
Prerađivačka industrija	3.893	-	-	-	3.893	99	-	-	-	99
Poslovanje nekretninama	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-
Saobraćaj i logistika	4.778	-	-	-	4.778	649	-	-	-	649
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	386	500	800	4.852	6.538	14	-	-	4	18
Usluge pružanja smještaja i ishrane	9.861	-	-	65.646	75.507	904	-	-	-	904
Zdravstvo i socijalna zaštita	-	-	987	-	987	545	-	-	-	545
Trgovina	11.877	-	1.500	-	13.377	829	-	-	-	829
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	291	-	1.110	-	1.401	506	-	-	-	506
Uslužne djelatnosti	1.474	-	-	-	1.474	459	-	-	-	459
Kreditni bankama	-	15.894	11.063	10.310	37.267	-	-	-	-	-
Hartije od vrijednosti	79.588	13.375	997	3.440	97.400	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Industrijska koncentracija

Industrijska koncentracija izloženosti Banke kreditnom riziku je prikazana u nastavku:

u hiljadama EUR	Država, javna i lokalna samouprava	Banke i finansijske djelatnosti	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Uslužne djelatnosti	Trgovina	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Građevinarstvo	Informisanje i komunikacije	Rudarstvo	Saobraćaj i logistika	Ostalo	Fizička lica	Ukupno
31.12.2025.													
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>													
Kreditni i potraživanja od banaka	-	31.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.874
Kreditni i potraživanja od klijenata	15.732	4.836	9.810	77.643	15.867	4.720	23.919	5.640	2.725	3.083	13.411	9.410	186.796
Hartije od vrijednosti	28.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.598
Ostala finansijska sredstva	-	1.915	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	1.937
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>													
Hartije od vrijednosti	32.954	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.417
<i>Finansijska sredstva koja se drži radi trgovanja</i>													
Hartije od vrijednosti	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	151
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.005	-	2.005
Ukupno	77.284	39.088	9.810	77.794	15.867	4.720	23.919	5.640	2.725	3.083	15.438	9.410	284.778

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)

Industrijska koncentracija (Nastavak)

u hiljadama EUR	Država, javna i lokalna samouprava	Banke i finansijske djelatnosti	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Uslužne djelatnosti	Trgovina	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Građevinarstvo	Informisanje i komunikacije	Rudarstvo	Saobraćaj i logistika	Ostalo	Fizička lica	Ukupno
31.12.2024.													
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti													
Kreditni i potraživanja od banaka	-	37.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.267
Kreditni i potraživanja od klijenata	23.984	3.200	400	71.292	12.706	1.907	15.902	4.126	926	5.427	22.229	9.292	171.391
Hartije od vrijednosti	52.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.586
Ostala finansijska sredstva	-	1.607	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1.630
Finansijska sredstva po vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	43.386	443	-	-	985	-	-	-	-	-	-	-	44.814
Hartije od vrijednosti	353	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	427
Finansijska sredstva koja se drži radi trgovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.999	-	1.999
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno	120.309	42.517	400	71.366	13.691	1.907	15.902	4.126	926	5.427	24.251	9.292	310.114

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)**

Kreditni pokriveni kolateralima

U nastavku su dati krediti i potraživanja od banaka i klijenata pokriveni kolateralima (dati su pokriveni iznosi):

u hiljadama EUR	Stage 1			Stage 2			Stage 3					
	Nekre- tne	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tne	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tne	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno
31.12.2025												
Gotovinski	3.145	270	544	3.959	136	-	-	136	50	-	21	71
Stambeni	212	-	-	212	31	-	-	31	-	-	-	-
Kreditne kartice	-	369	-	369	-	9	-	9	-	490	-	490
Ostalo	12	-	-	12	-	-	-	-	170	-	108	278
Kreditni fizičkim												
licima	3.369	639	544	4.552	168	9	-	177	220	490	129	839
Velika i srednja preduzeća	32.531	40.996	14.189	87.715	5.798	21.601	442	27.841	1.351	207	1.677	3.235
Država	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	247	-	26	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditni pravnim												
licima	32.778	40.996	14.214	87.988	5.798	21.601	442	27.841	1.351	207	1.677	3.235
Ukupno krediti												
klijenatima	36.147	41.635	14.758	92.540	5.966	21.610	442	28.018	1.571	698	1.806	4.074
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.2. Kreditni rizik (Nastavak)****5.2.4. Krediti i potraživanja od banaka i klijenata (Nastavak)****Kreditni pokriveni kolateralima (Nastavak)**

<i>u hiljadama EUR</i>	Stage 1				Stage 2				Stage 3			
	Nekre- tnine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tnine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno	Nekre- tnine	Depoziti	Ostali kolaterali	Ukupno
31.12.2024												
Gotovinski	3.253	179	682	4.113	222	-	5	227	44	6	21	71
Stambeni	163	-	-	163	-	-	-	-	159	-	-	159
Kreditne kartice	-	371	-	371	-	199	-	199	-	103	-	103
Ostalo	52	-	-	52	95	-	111	206	177	-	57	234
Kreditni fizičkim licima	3.468	550	682	4.700	317	199	116	632	380	110	78	568
Velika i srednja preduzeća	26.084	50.299	5.894	82.277	2.423	17.541	1.865	21.828	1.526	445	1.153	3.125
Država	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	218	-	42	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditni pravnim licima	26.302	50.299	5.936	82.537	2.423	17.541	1.865	21.828	1.526	445	1.153	3.125
Ukupno krediti klijentima	29.770	50.849	6.618	87.237	2.740	17.740	1.981	22.460	1.906	555	1.231	3.693
Kreditni bankama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.5. Vanbilansna evidencija

u hiljadama EUR

31.12.2025.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
Do 1 godine	2.714	5.155	-	7.869
Od 1 do 5 godina	2.183	15.799	-	17.982
Ukupno	4.897	20.954	-	25.851
31.12.2024.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
Do 1 godine	4.789	3.033	-	7.822
Od 1 do 5 godina	2.622	16.676	-	19.298
Ukupno	7.411	19.709	-	27.120

U nastavku je dat pregled izloženosti i rezervisanja za vanbilansne izloženosti po stage-u:

31.12.2025.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
<i>Izloženost</i>				
Stage 1	4.766	18.514	-	23.280
Stage 2	44	1.345	-	1.389
Stage 3	87	1.095	-	1.182
Ukupno	4.897	20.954	-	25.851
<i>Rezervisanje za vanbilans</i>				
Stage 1	121	244	-	365
Stage 2	4	23	-	27
Stage 3	12	462	-	474
Ukupno	137	729	-	866
Neto	4.761	20.225	-	24.985

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.2. Kreditni rizik (Nastavak)

5.2.5. Vanbilansna evidencija (Nastavak)

31.12.2024.	Nepovučene kreditne linije	Garancije	Nepokriveni akreditivi	Ukupno
<i>Izloženost</i>				
Stage 1	7.007	16.765	-	23.772
Stage 2	313	1.944	-	2.257
Stage 3	91	1.000	-	1.091
Ukupno	7.411	19.709	-	27.120
<i>Rezervisanje za vanbilans</i>				
Stage 1	214	312	-	526
Stage 2	1	15	-	17
Stage 3	2	450	-	452
Ukupno	217	777	-	994
Neto	7.194	18.932	-	26.125

5.3. Tržišni rizik

Banka je izložena tržišnim rizicima. Tržišni rizici se javljaju u slučaju otvorenih pozicija, a zbog promjene kamatnih stopa, promjene kursa valute i promjene cijena hartija od vrijednosti koji se mijenjaju u skladu sa tržišnim fluktuacijama. Limiti za izloženost tržišnim rizicima su interno propisani i usklađeni sa limitima propisanim od strane Centralne banke Crne Gore.

Devizni, pozicijski i robni rizik spadaju u grupu tržišnih rizika, koji su definisani kao rizici ostvarivanja gubitaka po finansijskim instrumentima evidentiranim u bilansu i vanbilansu Banke, uzrokovanih negativnim kretanjima tržišnih cijena.

5.3.1. Devizni rizik

Banka je izložena **deviznom rizikom** i podrazumijeva rizik gubitka koji proizilazi iz promjene kursa valute i/ili promjene cijene zlata.

Devizni rizik predstavlja rizik od negativnih uticaja na finansijski rezultat Banke koji nastaje uslijed promjena deviznog kursa, koji čine:

- **Devizni rizik bilansa uspjeha Banke**

Devizni rizik bilansa uspjeha Banke se mjeri na osnovu ODP Banke. Ova Politika utvrđuje ukupne limite za Banku za ODP. Promjene deviznog kursa mogu direktno uticati na bilans uspjeha Banke ako ona ima značajne devizne pozicije. Tako se zatvaranjem deviznih pozicija umanjuje rizik od gubitaka uslijed promjena deviznog kursa.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

5.3.1. Devizni rizik (Nastavak)

- **Devizni rizik adekvatnosti kapitala**

Devizni rizik adekvatnosti kapitala bi nastao ukoliko bi se valuta u kojoj se drži kapital Banke razlikovala od valute u kojoj Banka iskazuje većinu sredstava kojima raspolaže. U takvom slučaju depresijacija lokalne valute bi mogla da dovede do značajnog pogoršanja adekvatnosti kapitala i Banka bi imala veća sredstva ponderisana rizikom u odnosu na stabilan kapital u lokalnoj valuti.

Devizni rizik adekvatnosti kapitala je **malo vjerovatan**, budući da Banka svoj kapital drži u lokalnoj, funkcionalnoj valuti (EUR), kao i većinu (gotovo cijelu) imovine (aktive) kojom raspolaže.

Banka nastoji da **održava zatvorenu deviznu poziciju** i vodi računa da otvorena devizna pozicija bude u granicama konzervativnog limita u svakom trenutku. Derivati mogu da se koriste samo za potrebe hedžinga za zatvaranje pozicija Banke, kao i za potrebe likvidnosti.

Sljedeća opšta pravila se primjenjuju na nivou Banke:

- Valuta u kojoj Banka pribavlja finansijska sredstva određuje valutu u kojoj se krediti odobravaju klijentima, i obratno. Banka je dužna da održava ravnotežu između sredstava i obaveza u određenoj valuti, u okviru limita koji su utvrđeni u ovoj Politici da bi se zaštitila od deviznih fluktuacija. Ukoliko to nije moguće, koriste se finansijski instrumenti u mjeri u kojoj su raspoloživi da bi se zatvorila postojeća neusklađenost; i
- Ukoliko Banka obavlja svoje poslovne aktivnosti u domaćoj i u stranim valutama, ona mora da vrši nadzor svoje izloženosti prema promjenama deviznog kursa na dnevnom nivou u cilju održavanja otvorenih pozicija u okviru limita.

Banka identifikuje, mjeri, prati i kontroliše i izvještava o riziku koji proističe iz promjena deviznog kursa i faktora koji utiču na isti.

Služba upravljanja sredstvima je odvojena od poslova kontrole rizika i poslova podrške poslovanju. Ovo odvajanje je izvršeno i odnosi se do i uključujući nivo Upravnog odbora Banke.

Finansijska pozicija i novčani tokovi Banke su izloženi efektima promjena kursa valuta. Izloženost deviznom riziku se redovno prati putem usklađivanja sa limitima propisanim od strane Centralne banke Crne Gore. Izloženost riziku od promjena kursa valuta na dan 31. decembra 2025. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

<i>u hiljadama EUR</i>	USD	GBP	CHF	Ostalo	Ukupno
Devizna sredstva	1.262	448	27	10.519	12.256
Obaveze u devizama	1.259	447	23	10.464	12.193
<i>Neto otvorena pozicija</i>					
31. decembar 2025.	3	1	4	55	63
31. decembar 2024.	7	-	-	59	66
<i>% osnovnog kapitala</i>					
31. decembar 2025.	0,01%	0,00%	0,01%	0,18%	0,20%
31. decembar 2024.	0,02%	0,00%	0,00%	0,21%	0,23%

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.3. Tržišni rizik (Nastavak)****5.3.1. Devizni rizik (Nastavak)**

Naredna tabela prikazuje sredstva i obaveze Banke u najznačajnijim valutama na dan 31. decembar 2025. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	USD	GBP	CHF	Ostale strane valute	Ukupno strane valute	Lokalna valuta (EUR)	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	68	64	25	35	192	35.276	35.468
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Kredit i potraživanja od banaka	345	383	-	10.440	11.168	20.700	31.868
Kredit i potraživanja od klijenata	-	-	-	-	-	180.633	180.633
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	28.408	28.408
Ostala finansijska sredstva	849	1	2	-	852	1.073	1.925
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>							
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	33.584	33.584
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>							
HoV radi trgovanja	-	-	-	-	-	151	151
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	-	-	-	44	44	1.875	1.919
Ukupna finansijska sredstva	1.262	448	27	10.519	12.256	301.700	313.956
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Depoziti banaka i centralnih banaka						20	20
Depoziti klijenata	427	447	23	10.443	11.340	257.339	268.679
Kredit klijenata koji nijesu banke	-	-	-	-	-	2.546	2.546
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	832	-	-	21	853	5.175	6.028
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	1.259	447	23	10.464	12.193	265.080	277.273
<i>Neto devizna izloženost:</i>							
31. decembar 2025.	3	1	4	55	63		
31. decembar 2024.	7	-	-	59	66		

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

5.3.2. Rizik od promjene kamatnih stopa

Rizik od promjene kamatnih stopa novčanih tokova predstavlja rizik da će budući novčani tokovi finansijskog instrumenta biti podložni oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu. Kamatni rizik fer vrijednosti predstavlja rizik da će vrijednost finansijskog instrumenta biti podložna oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu. Banka je izložena efektima promjene važećih kamatnih stopa na tržištu i to po osnovu rizika od promjene kamatnih stopa na novčane tokove. Kao posljedica takvih promjena može doći do povećanja kamatnih marži, međutim, one mogu umanjiti dobit ili dovesti do gubitka u slučaju neočekivanih kretanja. Kamatne stope se zasnivaju na tržišnim stopama tako da Banka redovno vrši ponovno određivanje cijena.

Naredna tabela prikazuje kamatonosna i nekamatonosna sredstva i obaveze Banke na dan 31. decembar 2025. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	Kamato- nosno	Nekamatonosno	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	7.288	28.180	35.468
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Kredit i potraživanja od banaka	17.797	14.071	31.868
Kredit i potraživanja od klijenata	180.633	-	180.633
Hartije od vrijednosti	28.408	-	28.408
Ostala finansijska sredstva	-	1.925	1.925
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	33.584	-	33.584
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
HoV radi trgovanja	151	-	151
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-
Ostala sredstva	-	1.919	1.919
Ukupna finansijska sredstva	267.861	46.095	313.956
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	-	20	20
Depoziti klijenata	88.689	179.990	268.679
Kredit klijenata koji nijesu banke	2.546	-	2.546
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-
Ostale obaveze	-	-	-
Subordinisani dug	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	91.235	180.010	271.245
<i>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa:</i>			
31. decembar 2025.	176.626	(133.915)	42.711
31. decembar 2024.	177.246	(136.130)	41.116

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.3. Tržišni rizik (Nastavak)

5.3.2. Rizik od promjene kamatnih stopa (Nastavak)

Banka se finansira i odobrava plasmane po fiksnim kamatnim stopama. Krediti pravnim licima su odobreni po sljedećim kamatnim stopama:

- Kratkoročni krediti sa fiksnom kamatnom stopom: 2,50% - 8,00%
- Dugoročni krediti sa fiksnom kamatnom stopom: 3,85% - 7,50%

Aktivne kamatne stope koje su primjenjene na odobrene kredite fizičkim licima u toku 2025. godine su sljedeće:

Vrsta kredita	Kamatna stopa
UCB gotovinski krediti sa depozitom kao obezbjeđenjem	2,0% - 6,00%
UCB gotovinski krediti sa hipotekom kao obezbjeđenjem	5,00% - 9,00%
Gotovinski krediti	5,50% - 12,00%
Studentski krediti	7,50% - 8,50%
Kreditni za razvoj turizma	7,50% - 9,00%
Mikro krediti	13,00%
Kreditni penzionerima	6,49% - 7,50%

Pasivne kamatne stope koje su primjenjene na primljene depozite pravnih lica toku 2025. godine su sljedeće:

Vrsta depozita	Kamatna stopa
Kratkoročni depoziti	0,00% ¹ - 3,05%
Dugoročni depoziti	0,00% - 3,50%

Pasivne kamatne stope koje su primjenjene na primljene depozite fizičkih lica u toku 2025. godine su sljedeće:

Vrsta depozita	Kamatna stopa ²
Depoziti po viđenju	0,00%
<i>Oročeni depoziti u EUR:</i>	
- 3 mjeseca	1,20% - 1,70%
- 6 mjeseci	2,00% - 2,50%
- 12 mjeseci	2,50% - 3,00%
- 24 mjeseca	2,70% - 3,25%
-36 mjeseci	2,90% - 3,40%
<i>Oročeni depoziti u stranim valutama:</i>	
- 6 mjeseci	0,20%
- 12 mjeseci	0,40%
- 24 mjeseca	0,60%

¹ 0,00% se odnosi na keš kolaterale

² Gornji interval je kampanjska kamatna stopa koja je važila od 20.10.-31.12.2025.godine

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.4. Rizik likvidnosti

Banka je izložena riziku likvidnosti, odnosno riziku nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke koji proizlazi iz nesposobnosti Banke da izvrši svoje dospjele obaveze bez neprihvatljivih gubitaka. Dakle, rizik likvidnosti se definiše kao rizik da banka neće moći obezbijediti dovoljno novčanih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihove dospelosti, ili rizik da će banka za izmirenje obaveza morati obezbjeđivati novčana sredstva uz troškove koji su veći od uobičajenih. Prema tome, rizik likvidnosti se kategorizuje u sljedeće pod-kategorije:

- Rizik likvidnosti izvora finansiranja; i
- Tržišni rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti izvora finansiranja predstavlja nemogućnost obnavljanja postojećih izvora sredstava i/ili prikupljanja novih izvora u kratkom roku, po prihvatljivoj cijeni (postojeći depoziti se neće obnoviti, novi (svježi) izvor finansiranja se ne može pribaviti, ili ako može, trošak pribavljanja je po cijeni koja je nepovoljnija i sl.). Najznačajnija podkategorija rizika likvidnosti izvora finansiranja jeste strukturni rizik likvidnosti, a koji nastaje uslijed značajne ročne neusklađenosti aktive i pasive Banke, odnosno njenih budućih priliva i odliva. Posljedica je neodgovarajuće politike ročne transformacije sredstava.

Tržišni rizik likvidnosti predstavlja nemogućnost pretvaranja određenih oblika aktive u likvidna sredstva (gotovinu) na finansijskom tržištu brzo, lako i uz minimalne gubitke u vrijednosti. Dakle, tržišni rizik likvidnosti predstavlja rizik nemogućnosti prodaje finansijskih instrumenata po prihvatljivoj cijeni i u potrebnom roku. Otežano konvertovanje aktive u gotovinu može biti posljedica kako eksternih (sistemskih) faktora rizika kao što je npr. nedovoljna dubina tj. likvidnost tržišta, tako i internih faktora vezanih za samu Banku (npr. nelikvidna aktiva u portfoliju Banke).

Banka, dakle, razmatra sve ključne izvore rizika likvidnosti kojima bi mogla biti izložena: rizik gubitka finansiranja od strane stanovništva i pravnih lica, intradnevni rizik likvidnosti, rizik koncentracije izvora finansiranja (diversifikacija izvora finansiranja), valutni rizik likvidnosti, tržišni rizik likvidnosti, rizik likvidnosti vanbilansnih pozicija i sl. Svi detalji u vezi sa ključnim izvorima rizika likvidnosti obuhvaćeni su posebnim internim aktom Banke – Metodologija za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP).

Osim Strategije upravljanja rizicima, upravljanje rizikom likvidnosti propisano je sljedećim internim aktima:

- Politikom za procjenu adekvatnosti likvidnosti (ILAAP politika);
- Politikom upravljanja rizikom likvidnosti;
- Metodologijom za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP metodologija);
- Planom postupanja u nepredviđenim okolnostima-kriza likvidnosti; i
- Metodologijom za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita po viđenju i sl.

Banka prilagođava svoje poslovanje obzirom na rizik likvidnosti u skladu sa zakonskim odredbama i internom politikom upravljanja rizikom likvidnosti. Banka dnevno upravlja rezervama likvidnosti istovremeno osiguravajući ispunjavanje svih potreba klijenata.

Banka upravlja rizikom likvidnosti korišćenjem sljedećih pokazatelja:

- Dnevni regulatorni pokazatelj likvidnosti;
- Dekadni regulatorni pokazatelj likvidnosti;
- Gep analiza likvidnosti;
- Pokazatelj likvidne pokrivenosti - LCR (Liquidity coverage ratio); i
- Koncentracija izvora finansiranja.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.4. Rizik likvidnosti (Nastavak)

Ročna usklađenost finansijske imovine i obaveza prema preostalom ugovorenom dospjeću na 31.12.2025. godine (nediskontovani tokovi gotovine)

<i>u hiljadama EUR</i>	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	28.180	-	-	-	7.288	-	35.468
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Kredit i potraživanja od banaka	31.868	-	-	-	-	-	31.868
Kredit i potraživanja od klijenata	12.964	13.269	14.185	37.067	102.458	690	180.633
Hartije od vrijednosti	-	-	-	117	28.291	-	28.408
Ostala finansijska sredstva	1.925	-	-	-	-	-	1.925
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>							
Hartije od vrijednosti	-	-	12.534	69	20.518	463	33.584
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>							
HoV radi trgovanja	-	-	-	-	-	151	151
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	1.377	-	314	136	92	-	1.919
Ukupna finansijska sredstva	76.314	13.269	27.033	37.389	158.647	1.304	313.956
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>							
Depoziti banaka i centralnih banaka i depoziti klijenata	179.396	5.892	1.191	11.289	70.767	164	268.699
Kredit klijenata koji nijesu banke	-	48	32	316	2.145	5	2.546
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.277	883	232	77	371	-	6.840
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	184.673	6.823	1.455	11.682	73.283	169	278.085
<i>Ročna neusklađenost</i>							
31. decembar 2025.	(108.359)	6.446	25.578	25.707	85.364	1.135	35.871
Kumulativni Gap	(108.359)	(101.913)	(76.335)	(50.628)	34.736	35.871	
% od ukupnog izvora sredstava	(34,5%)	(32,5%)	(24,3%)	(16,1%)	11,1%	11,4%	
31. decembar 2024.	32.360	(10.519)	23.562	12.497	(22.330)	(721)	34.849
Kumulativni Gap	32.360	21.841	45.403	57.900	35.570	34.849	
% od ukupnog izvora sredstava	9,1%	6,1%	12,8%	16,3%	10,0%	9,8%	

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.4. Rizik likvidnosti (Nastavak)**

Banka je na osnovu istorijskog kretanja depozita po viđenju, razvila Metodologiju za utvrđivanje stabilnog nivoa ovih depozita, na osnovu čega je izvršila adekvatan preraspored depozita po viđenju, po kojoj kumulativni GAP pokriva sve negativne GAP-ove u ostalim vremenskim intervalima.

Metodologija za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita pod prvim korakom podrazumijeva povlačenje dnevnog stanja corporate i retail avista depozita za period od 2019.godine, a zaključno sa 31.10.2025. godine.

Nakon povlačenja baze podataka računa se minimalna, maksimalna i prosječna vrijednost depozita iz posmatrane serije. Na osnovu nivoa minimalne, odnosno maksimalne vrijednosti utvrđuje se nivo bucketa za koji se u sledećim iteracijama utvrđuje učestalost ponavljanja po iznosima. Na osnovu obrađenih podataka uz pomoć Histogram analize, utvrđuje se stabilni dio avista depozita kao odnos minimalni/prosječni iznos x 100, odnosno minimalni/ ponderisani prosječni iznos x 100, te se iz prudencijalnih razloga primjenjuje niža vrijednost.

Ročnost finansijskih obaveza prema preostalom očekivanom roku dospjeća na 31.12.2025. godine*u hiljadama EUR*

31.12.2025.	Po viđenju	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<i>Fin.obaveze po amort. vr.</i>							
Depoziti banaka i klijenata	52.070	21.012	11.245	18.519	165.689	164	268.699
Kreditni klijenata koji nijesu banke	-	48	32	316	2.145	5	2.546
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.277	883	232	77	371	-	6.840
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	57.347	21.943	11.509	18.912	168.205	169	278.085

u hiljadama EUR

31.12.2024.	Po viđenju	Do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 12 mjeseci	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
<i>Fin.obaveze po amort. vr.</i>							
Depoziti banaka i klijenata	55.183	29.662	35.341	28.087	160.891	1.559	310.723
Kreditni klijenata koji nijesu banke	-	65	43	355	2.438	665	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-	-	-	-
Ostale obaveze	5.168	21	3	1.297	2	-	6.491
Subordinisani dug	-	-	-	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	60.351	29.748	35.387	29.739	163.331	2.224	320.780

UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza

Poređenje fer i knjigovodstvene vrijednosti finansijske aktive

u hiljadama EUR	Knjigovodstvena		Fer vrijednost	
	2025	2024	2025	2024
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	35.468	50.884	35.468	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	31.868	37.247	31.868	37.247
Kredit i potraživanja od klijenata	180.633	165.583	180.633	165.583
Hartije od vrijednosti	28.408	52.719	27.862	51.361
Ostala finansijska sredstva	1.925	1.607	1.925	1.607
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	33.584	45.156	33.584	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	151	435	151	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ostala sredstva	1.919	1.774	1.919	1.774
Ukupna finansijska sredstva	313.956	355.405	313.410	354.047
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i depoziti klijenata	268.698	310.723	268.698	310.723
Kredit klijenata koji nijesu banke	2.546	3.566	2.546	3.566
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	6.028	5.552	6.028	5.552
Subordinisani dug	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	277.272	319.841	277.272	319.841

Ne postoje dostupne tržišne cijene za određeni dio finansijskih instrumenata Banke. U uslovima u kojima nema dostupnih tržišnih cijena, fer vrijednost se procjenjuje primjenom modela diskontovanja novčanih tokova ili drugih modela. Promjene pretpostavki koje leže u osnovi procjena, uključujući diskontne stope i procijenjene novčane tokove, u značajnoj mjeri utiču na procjene. Stoga utvrđene procjene fer vrijednosti se mogu razlikovati od ostvarenih prilikom aktuelne prodaje finansijskog instrumenta.

Prilikom procjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata za koje se može utvrditi ovakva vrijednost primijenjeni su sljedeći metodi i pretpostavke:

Kredit i potraživanja od banaka

Potraživanja od drugih banaka obuhvataju međubankarske plasmane i pozicije u procesu naplate. Fer vrijednost plasmana sa fiksnom kamatnom stopom i prekonoćnih depozita je približno jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti ovih finansijskih sredstava iskazanoj na dan bilansa stanja.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)

Kredit i potraživanja od klijenata

U cilju utvrđivanja fer vrijednosti kredita klijentima sa fiksnom kamatnom stopom iskazanih po amortizovanoj vrijednosti, izvršeno je poređenje kamatnih stopa po kojima su krediti odobravani klijentima sa raspoloživim informacijama o preovlađujućim tržišnim kamatnim stopama u bankarskom sektoru Crne Gore, odnosno prosječnim ponderisanim kamatnim stopama po djelatnostima.

Upravni odbor Banke smatra da kamatne stope Banke ne odstupaju značajno od preovlađujućih tržišnih kamatnih stopa u bankarskom sektoru Crne Gore, te shodno tome fer vrijednost kredita je klijentima obračunata kao sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova diskontovanih primjenom važećih tržišnih stopa, odnosno prosječnih ponderisanih kamatnih stopa za bankarski sektor, ne odstupa značajno od iskazanih knjigovodstvenih vrijednosti kredita na dan bilansa stanja. Po mišljenju Upravnog odbora Banke, iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju realnu vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe finansijskog izvještavanja.

Hartije od vrijednosti

Obveznice se vrednuju po fer vrijednosti na osnovu tržišnih cijena. Na dan 31. decembra 2025. godine, tržišne cijene obveznica vrednovanih po fer vrijednosti u portfoliju Banke su bile dostupne.

Finansijske obaveze

Za depozite po viđenju, kao i depozite sa preostalim rokom dospjeća kraćim od godinu dana, pretpostavka je da procijenjena fer vrijednost ne odstupa značajno od knjigovodstvenih vrijednosti. Prema mišljenju Upravnog odbora kamatne stope Banke su usklađene sa važećim tržišnim kamatnim stopama, i shodno tome iznosi u finansijskim izvještajima odražavaju realnu vrijednost koja u datim okolnostima najvjerodostojnije odražava fer vrijednost depozita sa fiksnom kamatnom stopom i preostalim rokom dospjeća dužim od godinu dana.

Fer vrijednost obaveza po kreditima sa varijabilnom kamatnom stopom pretpostavka je da je aproksimativna knjigovodstvenoj vrijednosti ovih obaveza na dan izvještavanja.

5.5.1. Hijerarhija fer vrijednosti

Računovodstveni propisi važeći u Crnoj Gori, kao i primjena MSFI 13, zahtijevaju objelodanjanje mjerenja fer vrijednosti prema sljedećim hijerarhijskim nivoima:

- kotirane cijene (nekorigovane) na aktivnom tržištu za ista sredstva ili iste obaveze (nivo1);
- informacije, osim kotiranih cijena uključenih u nivo 1, koje su zasnovane na dostupnim tržišnim podacima za sredstva ili obaveze, bilo direktno (tj. cijene) ili indirektno (tj. izvedeni iz cijena) (nivo 2),
- informacije o sredstvu ili obavezi koje nijesu zasnovane na dostupnim tržišnim podacima (nivo 3).

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)****5.5 1. Hijerarhija fer vrijednosti (nastavak)**

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilansa stanja. Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se različitim tehnikama procjene. Banka primjenjuje različite metode i utvrđuje pretpostavke koje se zasnivaju na tržišnim uslovima koji postoje na datum bilansa stanja. Te metode uključuju kotirane tržišne cijene ili kotirane cijene za slične instrumente, te procijenjene diskontovane vrijednosti novčanih tokova.

u hiljadama EUR

31. decembar 2025.	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	33.584	-	-	33.584
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	151	-	-	151
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ukupna sredstva	33.735	-	-	33.735
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ukupne obaveze	-	-	-	-
31. decembar 2024.	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	45.156	-	-	45.156
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	435	-	-	435
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ukupna sredstva	45.591	-	-	45.591
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ukupne obaveze	-	-	-	-

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.5. Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza (Nastavak)****5.5.1. Hijerarhija fer vrijednosti (nastavak)**

Hijerarhija fer vrijednosti finansijskih instrumenata koje nisu vrednovani po fer vrijednosti

Procijenjena fer vrijednost finansijskih instrumenata koje nisu vrednovane po fer vrijednosti, prema hijerarhiji fer vrijednosti, data je u narednoj tabeli:

31.12.2025	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
Finansijska sredstva:				
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	35.468	-	-	35.468
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	31.868	-	-	31.868
Kredit i potraživanja od klijenata	-	-	180.633	180.633
Hartije od vrijednosti	28.408	-	-	28.408
Ostala finansijska sredstva	-	-	1.925	1.925
Ostala sredstva	-	-	2.130	2.130
Ukupno	95.744	-	184.688	280.432
31.12.2024	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
Finansijska sredstva:				
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	50.884	-	-	50.884
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	37.247	-	-	37.247
Kredit i potraživanja od klijenata	-	-	165.583	165.583
Hartije od vrijednosti	52.719	-	-	52.719
Ostala finansijska sredstva	-	-	1.607	1.607
Ostala sredstva	-	-	2.189	2.189
Ukupno	140.850	-	169.379	310.229

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.6. Upravljanje kapitalom

Upravljanje kapitalom ima za cilj:

- usaglašenost sa propisima regulatora,
- zaštitu sposobnosti Banke da održi stalnost poslovanja kako bi bila u mogućnosti da obezbijedi isplate akcionarima i naknade ostalim vlasnicima, i
- obezbjeđenje kapitala za podršku daljeg razvoja Banke.

Upravni odbor Banke vrši kontrolu adekvatnosti kapitala korišćenjem metodologije i limita propisanih od strane Centralne banke Crne Gore Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditne institucije („Sl. list CG“, br. 128/20, 140/21, 144/22, 52/24 i 65/25). U skladu sa propisima, Banka kvartalno dostavlja izvještaje o stanju i strukturi kapitala Centralnoj banci Crne Gore.

Koeficijent adekvatnosti kapitala se izračunava na sljedeći način:

- Koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala izračunava se kao odnos redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, izražen u procentima;
- Koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala izračunava se kao odnos osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, izražen u procentima;
- Koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala izračunava se kao odnos regulatornog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti riziku, u procentima.

Regulatorni kapital (Own funds) Banke sastoji se od zbira osnovnog kapitala (Tier 1 capital) i dopunskog kapitala (Tier 2 capital). Osnovni kapital sastoji se od redovnog osnovnog kapitala (Common Equity Tier 1 capital – CET1) i dodatnog osnovnog kapitala (Additional Tier 1 capital – AT1).

Redovni osnovni kapital banke se sastoji od:

- uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti, isključujući kumulativne povlašćene akcije;
- naplaćene emisione premije;
- rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu, izdvojene u skladu sa odlukom kojom se propisuju minimalni standardi za upravljanje kreditnim rizikom u bankama;
- rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske, statutarne i druge rezerve);
- neraspoređena dobit iz prethodnih godina;
- iznos dobiti u tekućoj godini, ukoliko je skupština akcionara, donijela odluku da bude uključena u osnovni kapital Banke.

Odbitne stavke pri izračunavanju redovnog osnovnog kapitala Banke su:

- gubitak iz prethodnih godina;
- gubitak iz tekuće godine;
- nematerijalna imovina u obliku goodwilla, licenci, patenata, zaštitnih znakova i koncesija;
- nominalni iznos stečenih sopstvenih akcija, isključujući kumulativne povlašćene akcije;
- nerealizovani gubitak po osnovu vrednosnog usklađivanja finansijske imovine raspoložive za prodaju, po fer vrijednosti; i
- pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)

- iznos prekoračenja limita ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva, utvrđenog posebnim propisom Centralne banke Crne Gore.
- AVA (Banka primjenjuje pojednostavljeni pristup za utvrđivanje AVA u skladu sa članom 110. Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, po kome se AVA određuje kao 0,1% zbira apsolutnih vrijednosti aktive mjerene po fer vrijednosti).

Zbir dopunskih elemenata dopunskog kapitala, umanjen za zbir odbitnih stavki, predstavlja dopunski kapital Banke.

Dopunski kapital Banke se sastoji od:

- nominalni iznos uplaćenih povlašćenih kumulativnih akcija;
- naplaćene emisione premije po osnovu kumulativnih prioritetnih akcija;
- iznos opštih rezervi, a najviše do 1,25% ukupne rizikom ponderisane aktive;
- subordinisani dug, za koji su ispunjeni uslovi iz Odluke CBCG o adekvatnosti kapitala;
- hibridni instrumenti, za koje su ispunjeni uslovi iz Odluke CBCG o adekvatnosti kapitala; i
- revalorizacione rezerve za nepokretnosti u vlasništvu Banke.

Odbitne stavke pri izračunavanju dopunskog kapitala su:

- stečene sopstvene povlašćene kumulativne akcije; i
- potraživanja i potencijalne obaveze obezbijedene hibridnim instrumentima ili subordinisanim dugom Banke do iznosa u kojem su ti instrumenti uključeni u dopunski kapital.

U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Banka je obavezna da u svakom trenutku ispunjava sljedeće zahtjeve za kapitalom propisane članom 134 Zakona o kreditnim institucijama ("Sl. list CG", br. 72/19, 82/20, 8/21 i 24/25):

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore. Na dan 31. decembra 2025. godine, koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala obračunat od strane Banke iznosi 24,26% (2024. godine: koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala iznosi 27,36%). Na dan 31. decembar 2025. godine, kombinovani bafer primjenljiv na Banku iznosi 4,42%, zahtjev za kapitalom za rizike iz stuba 2 (P2R) iznosi 2,45%, ukupni minimalni kapitalni zahtjev za Banku iznosi 14,87%. Usaglašenost Banke sa regulatornim pokazateljima je data u Napomeni 29.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)**

Struktura regulatornog kapitala na dan 31. decembar 2025. godine:

<u>REGULATORNI KAPITAL</u>	<u>30.923</u>
OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	30.923
REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	30.923
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	13.124
Neraspoređena (zadržana) dobit	22.771
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat) - FVOCI	178
(-) usklađivanja vrednovanja zbog zahtjeva za oprezno (prudencijalno) vrednovanje (AVA)	34
(-) Ostala nematerijalna imovina	1.312
(-) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata finansijskog sektora ako kreditna institucija u tim subjektima ima značajno ulaganje	307
(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao dobra aktiva	3.402
(-) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao nekvalitetne izloženosti na koje se ne primjenjuje odbitna stavka od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 tačka 13 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (nastale prije početka primjene te odluke)	95
DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1)	-
DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)	-
<u>Izloženost riziku prema vrstama rizika:</u>	
<u>UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU</u>	<u>127.472</u>
IZNOSI RIZIKOM PONDERISANOJ IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE	101.916
Standardizovani pristup	101.916
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI OPERATIVNOM RIZIKU	25.556
Jednostavni pristup operativnom riziku	25.556

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.6. Upravljanje kapitalom (Nastavak)**

Struktura regulatornog kapitala na dan 31. decembar 2025. godine:

Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 4,5%	24,26%
Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala	25.187
Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala uključujući bafer	19.550
Višak (+)/manjak (-) OCR redovnog osnovnog kapitala	17.793
Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 6%	24,26%
Višak (+)/manjak (-) osnovnog kapitala	23.275
Višak (+)/manjak (-) OCR osnovnog kapitala	15.296
Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) - min 8%	24,26%
Višak (+)/manjak (-) ukupnog kapitala	20.725
Višak (+)/manjak (-) OCR ukupnog kapitala	11.965

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)**5.7. Analize osjetljivosti****5.7.1. Analiza osjetljivosti na devizni rizik**

Upravljanje izloženosti deviznom riziku, pored analize potraživanja i obaveza Banke iskazanih u stranoj valuti, uključuje i analizu osjetljivosti na promjene deviznog kursa. U sljedećoj tabeli je prikazan scenario promjene deviznog kursa u rasponu od +10% do -10% u odnosu na EUR.

<i>u hiljadama EUR</i>	Ukupno	Iznos u stranoj valuti	10%	-10%
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	35.468	192	19	(19)
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	31.868	11.168	1.117	(1.117)
Kredit i potraživanja od klijenata	180.633	-	-	-
Hartije od vrijednosti	28.408	-	-	-
Ostala finansijska sredstva	1.925	852	85	(85)
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	33.584	-	-	-
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	151	-	-	-
Ostala sredstva	1.919	44	4	(4)
Ukupna finansijska sredstva	313.956	12.256	1.225	(1.225)
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i centralnih banaka	20	-	-	-
Depoziti klijenata	268.679	11.340	1.134	(1.134)
Kredit klijenata koji nijesu banke	2.546	-	-	-
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	6.028	853	85	(85)
Subordinisani dug	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	277.273	12.193	1.219	(1.219)
<i>Neto devizna izloženost:</i>				
31. decembar 2025.			6	(6)
31. decembar 2024.			6	(6)

Na dan 31. decembra 2025. godine, pod pretpostavkom da su svi ostali parametri nepromijenjeni promjenom deviznog kursa EUR u odnosu na ostale valute za +10% odnosno -10%, dobit Banke bi se povećala, odnosno smanjila za iznos od EUR 6 hiljade (31. decembar 2024. godine: EUR 6 hiljade). Uzrok male izloženosti Banke promjeni deviznog kursa je činjenica da je najveći dio potraživanja i obaveza Banke izražen u EUR, kao i da se, kroz derivate koji služe za zaštitu od deviznog rizika, smanjuje otvorena pozicija Banke deviznom riziku. Otvorena pozicija se prati i zatvara na dnevnom nivou.

5. UPRAVLJANJE RIZICIMA (Nastavak)

5.7. Analize osjetljivosti

5.7.2. Analiza osjetljivosti na rizik od promjene kamatnih stopa

U toku procesa upravljanja rizikom od promjene kamatnih stopa, Banka vrši analizu osjetljivosti promjena potraživanja i obaveza sa varijabilnim kamatnim stopama. U sljedećoj tabeli je prikazan efekat promjene varijabilnih kamatnih stopa za potraživanja i obaveze iskazane u EUR u rasponu od +0.4% p.p. do -0.4% p.p.

<i>u hiljadama EUR</i>	Ukupno	Kamato- nosno	+ 0.4%	- 0.4%
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	35.468	7.288	29	(29)
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Kredit i potraživanja od banaka	31.868	17.797	71	(71)
Kredit i potraživanja od klijenata	180.633	180.633	723	(723)
Hartije od vrijednosti	28.408	28.408	114	(114)
Ostala finansijska sredstva	1.925	-	-	-
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>				
Hartije od vrijednosti	33.584	33.584	134	(134)
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>				
HoV radi trgovanja	151	151	1	(1)
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	-	-
Ostala sredstva	1.919	-	-	-
Ukupna finansijska sredstva	313.956	267.861	1.072	(1.072)
<i>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>				
Depoziti banaka i centr.banaka	20	-	-	-
Depoziti klijenata	268.679	88.689	355	(355)
Kredit klijenata koji nijesu banke	2.546	2.546	10	(10)
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-	-
Ostale obaveze	-	-	-	-
Subordinisani dug	-	-	-	-
Ukupne finansijske obaveze	271.245	91.235	365	(365)
<i>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa:</i>				
31. decembar 2025.			707	(707)
31. decembar 2024.			709	(709)

Pod pretpostavkom da su svi ostali parametri nepromijenjeni, povećanjem, odnosno smanjenjem varijabilne kamatne stope za potraživanja i obaveze u EUR za 0,4 p.p. dobit Banke bi se povećala, odnosno smanjila, za iznos od EUR 707 hiljada (31. decembar 2024. godine EUR: 709 hiljade).

6. PRIHODI I RASHODI KAMATA**6.1. Prihodi od kamata i slični prihodi**

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Depoziti kod banaka	456	852
<i>Kredit</i>		
Državi	1.210	1.570
Preduzećima	5.865	4.860
Finansijskim subjektima i osiguranju	63	86
Fizičkim licima	588	539
	7.726	7.055
<i>Hartije od vrijednosti</i>		
po amortizovanom trošku	1.736	2.347
po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	210	796
po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-
	1.946	3.143
Prihodi od naknada na kredite	219	199
Ukupno	10.347	11.249

6.2. Prihodi od kamata na obezvrijeđene plasmane

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
<i>Kredit</i>		
obezvrijeđeni plasmani preduzećima	71	89
obezvrijeđeni plasmani fizičkim licima	50	11
Ukupno	121	100

6.3. Rashodi kamata i slični rashodi

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
<i>Depoziti</i>		
inostranih banaka	2	16
Preduzeća	937	1.216
Finansijskim subjektima i osiguranju	76	57
fizičkih lica	883	770
	1.898	2.059
Kredit i ostale pozajmice	15	24
Rashod kamate na sredstva pod zakupom	15	5
Ukupno	1.928	2.088

7. PRIHODI I RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA**7.1. Prihodi od naknada i provizija**

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Usluge međunarodnog platnog prometa	2.525	2.738
Komisioni poslovi	639	975
Poslovi sa VISA i MC karticama	637	690
Usluge domaćeg platnog prometa	618	584
Kastodi i brokersko poslovanje	93	141
E-banking	280	245
Naknade za izdate garancije	281	199
Ostale naknade i provizije	86	273
Ukupno	5.159	5.845

7.2. Rashodi naknada i provizija

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Premije za zaštitu depozita	364	326
Naknade Centralnoj banci	186	223
Poslovi sa VISA i MC karticama	517	570
Usluge međunarodnog platnog prometa	401	379
Kastodi i brokersko poslovanje	89	112
Rashodi vezani za hartije od vrijednosti	7	4
E-banking	193	169
Ostale naknade i provizije	7	2
Ukupno	1.764	1.785

8. NETO DOBITAK/GUBITAK USLJED PRESTANKA PRIZNAVANJA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA KOJI SE NE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
HoV po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(4)	-
Finansijski instrumenti po amortizovanom trošku	-	-
Ukupno	(4)	-

9. NETO GUBITAK PO OSNOVU FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Vlasnički instrumenti	77	16
Dužnički instrumenti	-	6
Ukupno	77	22

10. NETO DOBICI OD KURSNIH RAZLIKA

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Realizovane kursne razlike - poslovi sa klijentima	970	872
Usklađivanje vrijednosti imovine i obaveza	7	(1)
Ukupno	977	871

10.1 Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	(6)
Gubici od otpisa nekretnina, postrojenja i opreme	-	1
Kapitalni dobiti/(gubici) od prodaje imovine stečene po osnovu naplate potraživanja	(125)	17
Ukupno	(125)	12

11. OSTALI PRIHODI/RASHODI

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Prihodi od naplate otpisanih kredita	6	9
Vrednovanje investicionih nekretnina	2	(5)
Ostali vanredni prihodi	27	33
Prihodi od zakupa	2	1
Ukupno	37	38

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Rashodi od otpisa potraživanja	8	77
Rashodi ostalih poreza i taksi	46	44
Ostali vanredni rashodi	14	7
Ukupno	68	128

12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Neto zarade	2.413	1.992
Porezi, prirezi i doprinosi na zarade	747	850
Naknade članovima Nadzornog odbora	127	120
Putni troškovi i dnevnice	22	39
Naknade za povremene poslove	42	34
Obuka zaposlenih	29	35
Ostali troškovi zaposlenih	21	26
Ukupno	3.401	3.096

13. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Nekretnine, postrojenja i oprema (napomena 22)	315	256
Imovina pod zakupom (napomena 22)	124	123
Nematerijalna sredstva (napomena 23)	184	165
Ukupno	623	544

14. OPŠTI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Troškovi reprezentativnog ofisa – Dubai	-	11
Marketing i sponzorstva	279	411
Održavanje IT opreme	568	451
Zakup i održavanje poslovnih prostora	131	90
Intelektualne usluge	536	558
Reprezentacija	86	79
Telekomunikacije	146	131
Obezbjedenje	140	109
Donacije	82	49
Troškovi vode, el. energije, komunalija i goriva	73	66
Osiguranje	76	73
Članarine	33	26
Putovanje i smještaj	27	35
Advokatske usluge i sudski troškovi	16	117
Transport novca	27	27
Kancelarijski materijal	15	18
Troškovi kartičnog poslovanja	27	105
Ostalo	145	76
Ukupno	2.407	2.432

15. RASHODI PO OSNOVU OBEZVRJEĐENJA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA KOJI SE NE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Kredit i potraživanja od banaka	(14)	13
Kredit i potraživanja od klijenata	862	(790)
HoV po amortizovanom trošku	(256)	(15)
HoV po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(117)	(34)
Vanbilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku	(129)	697
Ulaganje u zavisna pravna lica	-	-
Ostala aktiva	(83)	(5)
Ukupno	263	(134)

Promjene na računima obezvređenja i rezervisanja

Računi ispravki vrijednosti obuhvataju sve pozicije finansijske i nefinansijske aktive, osim nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina (prikazane u Napomenama 22-24), kao pozicije obračunatih rezervisanja za potencijalne gubitke i dugoročne benefite zaposlenima. Obračun obezvređenja finansijske aktive i vanbilansnih izloženosti koje podliježu kreditnom riziku zasniva se na MSFI 9: *Finansijski instrumenti*, ostale aktive na MRS 36: *Umanjenje vrijednosti imovine*, dok se rezervisanja za dugoročne benefite zaposlenima zasnivaju na MRS 19: *Primanja zaposlenih*. Obračun rezervisanja za sudske sporove zasniva se na MRS 37: *Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina*.

U nastavku je data tabela koja prikazuje promjene na računima obezvređenja i rezervisanja tokom 2025. godine:

	Kredit i potraživanja od banaka	Kredit i potraživanja od klijenata	HoV - AC (napomena 18.3)	HoV – FVOCI (napomena 19.1)	Vanbilansne izloženosti	Ostala aktiva	Rezervisanja za otpremine	Rezervisanja za sudske sporove	Ukupno
Stanje 31.12.2024.	20	7.819	569	359	995	1.764	3	35	11.564
Povećanje u toku godine	103	5.080	11	20	718	17	2	65	6.016
Ukidanje u toku godine	(117)	(4.218)	(273)	(131)	(847)	(101)	-	-	(5.687)
Otpis potraživanja	-	(16)	-	-	-	-	-	-	(16)
Umanjenje prihoda od kamate na obezvrijeđene plasmane	-	259	-	-	-	-	-	-	259
Stanje 31.12.2025.	6	8.924	307	248	866	1.680	5	100	12.136

16. POREZ NA DOBIT**16.1. Komponentne poreza na dobit**

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Obračunati tekući porez	868	1.222
Obračunati odloženi porez	33	(25)
Ukupno	901	1.197

16.2. Usaglašavanje iznosa poreza na dobit u bilansu uspjeha i proizvoda rezultata prije oporezivanja i poreske stope

<i>u hiljadama EUR</i>	2025. godina	2024. godina
Rezultat u bilansu uspjeha prije oporezivanja	6.070	8.206
Kapitalni gubici/dobici	(129)	(17)
Troškovi amortizacije u bilansu uspjeha	623	544
Troškovi amortizacije u poreske svrhe	(605)	(612)
Poreski efekti nepriznatih rashoda i prihoda, neto	148	346
Iznos oporezive dobiti	6.107	8.467
Kapitalni dobiti	-	-
Poreska osnovica	6.107	8.467
Tekući porez na dobit	868	1.222
Odloženi poreski rashod/prihod	33	(25)
Umanjenje poreske obaveze po osnovu prijevremene uplate	-	-
Ukupan trošak poreza na dobit	901	1.197
Efektivna poreska stopa	14,84%	14,59%

16. POREZ NA DOBIT (Nastavak)

16.3. Odloženi porez

U nastavku je data tabela koja prikazuje promjene na računima odloženih poreza tokom 2025. godine:

u hiljadama EUR

	Odložena poreska sredstva - vlasničke HoV po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	Odložena poreska sredstva - stečena imovina	Odložena poreska sredstva - privremene razlike koje se odnose na priznavanje troškova u poreske svrhe	Odložene poreske obaveze - privremene razlike koje se odnose na obračun amortizacije	Odložene poreske obaveze - dužničke HoV po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat
Stanje 31.12.2024.	118	83	32	(158)	53
Odloženi poreski prihod / (rashod) za period	-	(26)	(9)	2	-
Odloženi poreski ostali rezultat za period	-	-	-	-	(83)
Stanje 31.12.2025.	118	57	23	(156)	(30)

Odložene poreske obaveze su iznosi poreza na dobit plativi u budućim periodima u odnosu na oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva su iznosi poreza na dobit nadoknadivi u budućim periodima koji se odnose na: a) odbitne privremene razlike; b) neiskorišćene poreske gubitke prenjete u naredni period; c) neiskorišćeni poreski kredit prenijet u naredni period.

Privremene razlike su razlike između iznosa knjigovodstvene vrijednosti nekog sredstva ili obaveze prikazane u bilansu stanja i njihove poreske osnovice. Privremene razlike mogu biti:

- *Oporezive privremene razlike* – za rezultat će imati oporezive iznose prilikom određivanja oporezive dobiti (ili poreskog gubitka) budućih perioda kada se knjigovodstvena vrijednost sredstva ili obaveze nadoknadi ili izmiri;
- *Odbitne privremene razlike* – za rezultat imaju iznose koji se mogu odbiti pri određivanju oporezive dobiti (ili poreskog gubitka) budućih perioda kada se knjigovodstvena vrijednost sredstva ili obaveze nadoknadi ili izmiri.

Banka ima neiskorišćeni poreski gubitak iz prethodnih godina u iznosu od EUR 696 hiljada .

17. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA

u hiljadama EUR

	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Gotovina u blagajni:</i>		
- u EUR	44	60
- u stranoj valuti	-	4
<i>Gotovina u trezoru:</i>		
- u EUR	1.852	5.844
- u stranoj valuti	192	250
Gotovina u bankomatima	1.255	1.236
Žiro račun	17.549	26.784
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore	14.576	16.706
Ukupno	35.468	50.884

Za potrebe sastavljanja Pojedinačnog iskaza o tokovima gotovine, predstavljena je tabela u nastavku koja obuhvata novčana sredstva i račune depozita kod centralnih banaka i sredstva na korespondentnim računima kod inostranih banaka:

	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Gotovina u blagajni:</i>		
- u EUR	44	60
- u stranoj valuti	-	4
<i>Gotovina u trezoru:</i>		
- u EUR	1.852	5.844
- u stranoj valuti	192	250
Gotovina u bankomatima	1.255	1.236
Žiro račun	17.549	26.784
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore	14.576	16.706
Kreditni i potraživanja od banaka (napomena 18.1)	31.874	37.268
Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti	67.342	88.152

Obavezna rezerva sa stanjem na dan 31. decembra 2025. godine izdvojena je u skladu sa Odlukom Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG” 19/22 i 78/24) (u daljem tekstu: Odluka), koja propisuje da banke izdvajaju obaveznu rezervu primjenom stope od:

- 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine, odnosno do 366 dana i
- 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 366 dana.

Obračunatu obaveznu rezervu Banka izdvaja na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke Crne Gore u inostranstvu. Obavezna rezerva se izdvaja u EUR.

17. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA (Nastavak)

U periodu od 3. januara 2022. godine do avgusta 2024.godine, Centralna banka je mjesečno plaćala kreditnim institucijama na 50% sredstava obavezne rezerve naknadu obračunatu po stopi posljednja objavljena EONIA umanjena za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule, a od avgusta 2024. do decembra 2025. godine naknadu obračunatu po stopi 0 (nula).

Banka može za održavanje dnevne likvidnosti da koristi do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. Na korišćeni iznos obavezne rezerve koji vrati istog dana, Banka ne plaća naknadu. Banka je dužna da na iznos sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana, plaća mjesečno naknadu po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke Crne Gore. Tokom 2025. godine, Banka nije koristila sredstva obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti.

18. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI**18.1. Krediti i potraživanja od banaka**

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>31.12.2025.</u>	<u>31.12.2024.</u>
Korespondentni računi kod inostranih banaka	14.074	37.267
Oročena sredstva kod inostranih banaka	17.800	-
	31.874	37.267
Obezvrjeđenje (napomena 15)	(6)	(20)
Ukupno	31.868	37.247

U tabelama u nastavku dat je prikaz stanja na računima kod inostranih banaka, po bruto principu:

<u>31.12.2025.</u>	<u>12m PD</u>	<u>Stage 1</u>	<u>Stage 2</u>	<u>Stage 3</u>	<u>Ukupno</u>
<i>Kreditni rejting</i>					
Aaa - Aa	0,00-0,22%	8.238	-	-	8.734
A	0,06%	7.895	-	-	6.643
Baa	0,16%	14.126	-	-	7.170
Ba	0,64%	-	-	-	-
B	3,32%	1.615	-	-	1.615
Individualno razmatrani		-	-	-	-
Ukupno		31.874	-	-	31.874
<u>31.12.2024.</u>	<u>12m PD</u>	<u>Stage 1</u>	<u>Stage 2</u>	<u>Stage 3</u>	<u>Ukupno</u>
<i>Kreditni rejting</i>					
Aaa - Aa	0,02-0,63%	8.734	-	-	8.734
A	0,02-0,16%	6.643	-	-	6.643
Baa	0,02-0,16%	7.170	-	-	7.170
Ba	0,02-0,16%	3.990	-	-	3.990
B	0,16-3,32%	10.730	-	-	10.730
Individualno razmatrani		-	-	-	-
Ukupno		37.267	-	-	37.267

18. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (Nastavak)**18.2. Krediti i potraživanja od klijenata**

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Kredit</i>		
- Vlada Crne Gore	15.732	23.859
- privredna društva u privatnom vlasništvu	156.888	136.418
- fizička lica	9.460	9.840
- ostalo: preduzetnici i nevladine organizacije	370	273
- finansijski subjekti i osiguranje	4.346	1.000
	186.796	171.390
Potraživanja po osnovu kamata		
<i>Vremenska razgraničenja</i>		
- kamata po kreditima	3.041	2.233
- naknade po kreditima	(280)	(221)
<i>Obezvrjeđenje</i>		
- obezvrjeđenje kredita (napomena 15)	(7.932)	(7.027)
- obezvrjeđenje kamata (napomena 15)	(992)	(792)
Ukupno krediti i potraživanja od klijenata	180.633	165.583

Kratkoročni krediti privrednim društvima se najvećim dijelom odobravaju za obrtna sredstva sa rokom od mjesec dana do 12 mjeseci, dok su dugoročni krediti odobreni na period od 12 do 180 mjeseci i uglavnom se odnose na državnu upravu i odbranu, privredna društva iz oblasti hotelijerstva, saobraćaja i skladištenja, trgovine, građevinarstva, umjetničke i zabavne djelatnosti itd.

Kredit stanovištva obuhvataju gotovinske kredite, kredite za stambenu izgradnju, turističke kredite, penzionerske kredite, te mikro kredite, odobrene na period od 12 do 244 mjeseca.

Detaljna objelodanjivanja vezana za kreditni portfolio Banke nalaze se u Napomeni 5.2.4.

18.3. Hartije od vrijednosti

	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Dužničke hartije od vrijednosti</i>		
Obveznice Vlade CG	28.715	53.288
Obezvrjeđenje dužničkih hartija od vrijednosti (napomena 15)	(307)	(569)
Ukupno	28.408	52.719

Sve obveznice po amortizovanoj vrijednosti su euroobveznice sa rokom dospjeća od decembra 2027. do oktobra 2029. godine i godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 2,55%-2,88% i državne – retail obveznice (EUR 1.000 hiljada) sa rokom dospjeća do novembra 2027. godine i kamatnom stopom od 3.75%.

19. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT I RADI TRGOVANJA

19.1. Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>31.12.2025.</u>	<u>31.12.2024.</u>
<i>Dužničke hartije od vrijednosti</i>		
Obveznice Vlade CG	21.161	27.984
Obveznice inostranih vlada	6.955	2.719
Korporativne obveznice	511	1.525
Trezorski zapisi (ino)	4.957	12.928
Ukupno	<u>33.584</u>	<u>45.156</u>
Obezvrjeđenje dužničkih hartija od vrijednosti (napomena 15)	(248)	(359)

Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat su euroobveznice (korporativne i državne) sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 0,5%-4,75%. Državne obveznice su sa rokom dospjeća od aprila 2026. godine do oktobra 2029. godine a korporativne sa rokom dospjeća do novembra 2039. godine. Trezorski zapisi (ino) su sa rokom dospjeća do maja 2026. godine, sa efektivnom kamatnom stopom od 2,08%.

Nerealizovani dobiti od svodjenja hartija na fer vrijednosti na 31.12.2025. godine iznose EUR 178 hiljada i nalaze se u okviru pozicije ostale rezerve (napomena 27b).

19.2 Hartije od vrijednosti koje se drže radi trgovanja

<i>u hiljadama EUR</i>	<u>31.12.2025.</u>	<u>31.12.2024.</u>
Dužničke hartije od vrijednosti	-	361
Vlasničke hartije od vrijednosti	151	74
Ukupno	<u>151</u>	<u>435</u>

20. INVESTICIJE U ZAVISNA DRUŠTVA PO METODI KAPITALA

Investicije u zavisna društva po metodi kapitala čine ulaganja u sledeća pravna lica:

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2025.	31.12.2024.
Universal Capital Bank Financial Service, Dubai	907	907
Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica	215	215
Ispravka vrijednosti ulaganja	(815)	(815)
Ukupno	307	307

Banka je nakon dobijenog odobrenja od Centralne banke Crne Gore osnovala 01. aprila 2022. godine pravno lice Universal Capital Bank Financial Service sa sjedištem u Dubaiju koje će se baviti savjetovanjem o finansijskim proizvodima i uslugama.

Povezano pravno lice Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica je osnovano tokom 2015. godine i ulaganja u ovo pravno lice su u prethodnim godinama bila klasifikovana kao hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat. Banka je izvršila reklasifikaciju ovog ulaganja, tako da ovo ulaganje u povezano pravno lice Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica u 2022. godini je klasifikovana kao investicija u zavisna pravna lica po metodi kapitala.

Banka na osnovu rezultata poslovanja zavisnih pravnih lica nije vršila obezvređenje ulaganja u 2025. godini.

21. INVESTICIONE NEKRETNINE

	2025.	2024.
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Stanje 1. januar	58	57
Povećanja	-	-
Smanjenje	-	-
Svođenje na neto ostvarivu vrijednost	-	1
Stanje 31.decembar	58	58
<i>Ispravka vrijednosti</i>		
Stanje 1. januar	28	23
Prenosi	(3)	5
Amortizacija (napomena 13)	-	-
Stanje 31.decembar	25	28
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembra	33	30

22. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

u hiljadama EUR

	Građevinski objekti	Oprema i ostala sredstva	Pravo korišćenja sredstava		Investicije u toku	Ukupno
			Zgrade - poslovni prostori	Automobili		
<i>Nabavna vrijednost</i>						
Stanje 01.01.2024. godine	3.351	1.932	452	78	-	5.813
Povećanja MSFI-16	-	-	-	-	-	-
Povećanja	-	468	9	-	288	765
Smanjenje - otpisi	-	(118)	-	(21)	-	(139)
Prenosi	-	-	-	-	(288)	(288)
Stanje 31.12.2024. godine	3.351	2.282	461	57	-	6.151
<i>Povećanja</i>						
Stanje 31.12.2025. godine	-	151	78	123	-	352
Smanjenje-otpisi	-	(54)	(38)	(46)	-	(138)
Prenosi	-	-	-	-	-	-
Stanje 31.12.2025. godine	3.351	2.379	501	134	-	6.365
<i>Ispravka vrijednosti</i>						
Stanje 01.01.2024. godine	(256)	(1.022)	(338)	(34)	-	(1.650)
Amortizacija (napomena 13)	(34)	(222)	(97)	(26)	-	(379)
Otuđenje i rashodovanje	-	112	-	20	-	132
Stanje 31.12.2024. godine	(290)	(1.132)	(435)	(40)	-	(1.897)
Amortizacija (napomena 13)	(34)	(281)	(91)	(33)	-	(439)
Otuđenje i rashodovanje	-	54	415	46	-	514
Stanje 31.12.2025. godine	(324)	(1.359)	(111)	(27)	-	(1.821)
<i>Sadašnja vrijednost</i>						
- 31. decembra 2025.	3.027	1.020	390	107	-	4.544
- 31. decembra 2024.	3.061	1.150	26	17	-	4.254

Na dan 31. decembra 2025. godine Banka nema imovinu pod zalogom koja služi kao instrument obezbjeđenja otplate kredita i drugih obaveza.

23. NEMATERIJALNA SREDSTVA

Nematerijalna sredstva se najvećim dijelom sastoje iz licenci i softvera. U pregledu koji slijedi prikazana su kretanja na nematerijalnim sredstvima u toku 2025. godine i 2024. godine:

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Stanje 1. januar	2.040	1.981
Prenosi sa nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
Povećanje	757	287
Priprema	89	-
Otpis	-	(229)
Stanje 31. decembar	2.886	2.039
<i>Ispravka vrijednosti</i>		
Stanje 1. januar	1.390	1.454
Amortizacija (napomena 13)	184	165
Otpis	-	(230)
Stanje 31. decembar	1.574	1.389
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembra	1.312	650

24. OSTALA SREDSTVA

	31.12.2025.	31.12.2024.
Sredstva stečena po osnovu naplate potraživanja	211	415
Potraživanje od kupaca	1.025	1.074
Potraživanje po kartičnom poslovanju	314	277
Neraspoređene uplate	31	70
Unaprijed uplaćeni troškovi	319	152
Potraživanja po komisionim poslovima	214	173
Ostala potraživanja	16	28
Ukupno	2.130	2.189

Banka je prodala stečenu imovinu uz ostvaren gubitak u iznosu od EUR 125 hiljada (napomena 10.1).

25. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE VREDNUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI**25.1. Depoziti banaka i centralnih banaka i depoziti klijenata****Depoziti banaka i centralnih banaka**

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Depoziti po viđenju</i>		
- Banke u privatnom vlasništvu, rezidenti	20	15
Ukupno	20	15

Depoziti klijenata

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Depoziti po viđenju</i>		
- privredna društva u privatnom vlasništvu	89.826	127.318
- privredna društva u državnom vlasništvu	1.449	238
- Vlada Crne Gore	2.227	3.281
- ostale finansijske institucije koje nijesu banke	942	765
- javne službe jedinica lokalne samouprave	5	13
- ostali: regulatorne agencije, neprofitne organizacije i preduzetnici	528	349
- fizička lica	83.611	86.435
	178.588	218.399
<i>Kratkoročni depoziti</i>		
- privredna društva u privatnom vlasništvu	2.909	1.772
- privredna društva u državnom vlasništvu	2.500	3.000
- ostale finansijske institucije koje nijesu banke	-	-
- ostali: regulatorne agencije, neprofitne organizacije i preduzetnici	-	200
- fizička lica	5.427	2.585
	10.836	7.557
<i>Dugoročni depoziti</i>		
- privredna društva u privatnom vlasništvu	41.198	48.598
- Vlada Crne Gore	-	2.000
- ostale finansijske institucije koje nijesu banke	5	5
- ostali: regulatorne agencije, neprofitne organizacije i preduzetnici	2.000	-
- fizička lica	34.649	33.203
	77.852	83.806
Kamate na depozite	1.402	946
Ukupno	268.678	310.708

Na depozite po viđenju fizičkih lica ne obračunava se kamata. Za privredna društava, javne i druge organizacije se takođe ne obračunava kamata, ukoliko sa klijentom nije drugačije ugovoreno. Depoziti se oročavaju na period od 3 do 36 mjeseci sa kamatnom stopom od 1,20%-2,90% za fizička lica, a od 1,00%-2,80% za pravna lica. Banka se pridružila akciji banaka koje nude stimulatívne kamatne stope na plasiranje depozita i ponudila kamatnu stopu uvećanu za 50 bp na sve periode ročnosti, kako za fizička, tako i pravna lica. Tako se za fizička lica kamatna stopa kretala u interval 1,70%-3,40% za period 3 mjeseca do 36 mjeseca, a za pravna lica od 1,50%-3,30% za isti vremenski interval. Ponuda je važila do kraja decembra 2025. godine.

25. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE VREDNUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (Nastavak)

25.2. Krediti klijenata koji nijesu banke

	<u>31.12.2025.</u>	<u>31.12.2024.</u>
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – program CEB	1.808	2.170
Investiciono razvojni fond A.D. Podgorica	738	1.396
Ukupno	<u>2.546</u>	<u>3.566</u>
<i>Dospjeće po godinama</i>		
Do 1 godine	577	644
Do 2 godine	580	648
Do 3 godine	543	652
Do 4 godine	446	632
Do 5 godina	392	506
Preko 5 godina	8	484
Ukupno	<u>2.546</u>	<u>3.566</u>

Na dan 31. decembra 2025. godine, obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama u iznosu od EUR 738 hiljada (31. decembar 2024: EUR 1.396 hiljada) odnose se na obaveze prema Investiciono razvojnog fondu Crne Gore a.d. Podgorica po osnovu više dugoročnih kredita. Kamatna stopa kreće se od 1,5% do 2%. Odobreni rok dospeljeća je od 7 do 14 godina. Po navedenim kreditima Banka nema obavezu ispunjenja finansijskih pokazatelja.

Tokom 2021. godine, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Vlade Crne Gore je, u saradnji sa CEB (Council of Europe Development Bank) pokrenulo program stimulisanja oporavka privrede od negativnih efekata pandemije Covid-19. U skladu sa programom, Banka obezbjeđuje 50% sredstava za plasiranje kredita po tržišnim kamatnim stopama, dok Ministarstvo finansija i socijalnog staranja obezbjeđuje preostalih 50% sredstava po kamatnoj stopi od 0,00%. Programom su isključene određene djelatnosti, a finansiranje se vrši na period do 9 godina (sto uključuje grace period do 2 godine). Programom je moguće finansirati investicione kredite i kredite za obrtna sredstva.

26. OSTALE OBAVEZE*u hiljadama EUR*

	<u>31.12.2025.</u>	<u>31.12.2024.</u>
Obaveze po kastodi poslovima	2.300	1.590
Obaveze po osnovu zakupa - MSFI 16	500	51
Obaveze prema dobavljačima	185	236
Obaveze po brokerskim poslovima	64	102
Primljeni avansi	1.987	2.279
Obaveze po osnovu neraspoređenih uplata	638	729
Ostale obaveze	354	565
Ukupno	<u>6.028</u>	<u>5.552</u>

27. KAPITAL

Kapital Banke čini:

	<u>31.12.2025.</u>	<u>31.12.2024.</u>
Emitovani kapital - obične akcije (a)	13.124	13.124
Akumulirani dobitak (c)	23.407	19.898
Efekat primjene MSFI 9	(636)	(636)
Ostale rezerve (b)	178	(299)
Dobit tekuće godine	5.169	7.009
Ukupno	<u>41.242</u>	<u>39.096</u>

- a) Na dan 31. decembra 2025. godine akcijski kapital Banke čini 25.935 hiljada običnih akcija (31. decembra 2024: godine 25.935 običnih akcija), pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 0,50605821 (31. decembra 2024: pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 0,50605821). Zakon o kreditnim institucijama („Sl. list CG“ br. 72/19, 82/20, 8/21 i 24/25) je definisao minimalni iznos kapitala banke u vrijednosti od EUR 7.500 hiljada.

27. KAPITAL (Nastavak)

Vlasnička struktura Banke na dan 31. decembra 2025. godine i 2024. godine je sljedeća:

Naziv akcionara	Broj akcija	U hiljadama EUR	Broj akcija	U hiljadama EUR
Sigma Delta Holdings doo	21.606.260	10.934	21.606.260	10.934
Sigma Delta Investments doo	2.288.200	1.158	2.288.200	1.158
MRI CONSULTING DMCC	1.980.532	1.002	1.980.532	1.002
Seriatos Gerasimos	20.000	10	20.000	10
Saveljić Tijana	15.000	8	15.000	8
Ostali	24.654	12	24.654	12
Ukupno	25.934.646	13.124	25.934.646	13.124

b) Ostale rezerve

Ostale rezerve se odnose na revalorizacione rezerve nastale kao rezultat usklađivanja vrijednosti dužničkih instrumenata sa tržišnom vrijednošću.

Promjene na *revalorizacionim rezervama dužničkih instrumenata* koji se vrednuju kroz ostali rezultat prikazane su kako slijedi:

	31.12.2025.	31.12.2024.
Početno stanje na dan 1. januar	(299)	(2.240)
Povećanje/Smanjenje revalorizacionih rezervi	558	2.283
Smanjenje po osnovu odloženih poreza	(81)	(342)
Stanje na dan	178	(299)

c) Isplata dividende

Isplata dividende u bruto iznosu od EUR 3.500 hiljada realizovana je na osnovu Odluke o isplati dividende Skupštine akcionara Banke, broj 5342/25-3 od 29.04.2025. godine. Bruto vrijednost dividende iznosila je EUR 0,134954609 po akciji. Pravo na isplatu dividende navedenom odlukom imali su akcionari otplaćenih akcija, koji su na dan usvajanja Odluke bili upisani u Centralno kliransko depozitarno društvo AD Podgorica.

28. VANBILANSNA EVIDENCIJA

<i>u hiljadama EUR</i>	31.12.2025.	31.12.2024.
<i>Vanbilansne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku</i>		
Neopozive obaveze za davanje kredita - nepovučene kreditne linije	4.897	7.411
Neopozivi dokumentarni akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu	-	-
Izdate plative garancije	16.433	15.125
Izdate činidbene garancije	4.518	4.584
	25.848	27.120
<i>Ostala vanbilansna evidencija</i>		
Imovina pod kastodijem	88.794	134.448
Kolateral po osnovu potraživanja	234.716	188.790
Komisioni poslovi	112.391	89.927
Ostalo	38	350
	435.939	413.515
Ukupno	461.787	440.635
Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke za vanbilansne izloženosti (napomena 15)	(866)	(995)

29. USAGLAŠENOST SA PROPISIMA CBCG

U skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 128/20, 140/21, 52/24 i 65/25) kreditna institucija je obavezna da u svakom trenutku ispunjava sljedeće zahtjeve za kapitalom propisane članom 134 Zakona o kreditnim institucijama ("Sl. list CG", br. 72/19, 82/20, 8/21 i 24/25):

- koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%; i
- koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama i propisima Centralne banke Crne Gore.

Pokazatelj	2025	2024	Regulatorni limit
Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET1)	24,26%	27,36%	≥ 4,5%
Koeficijent osnovnog kapitala (Tier1)	24,26%	27,36%	≥ 6%
Koeficijent ukupnog kapitala (TCR)	24,26%	27,36%	≥ 8%
Koeficijent finasijskog leveridža	9,42%	7,63%	≥ 3%
Koeficijent likvidne pokrivenosti	372%	402%	≥ 100%
Dnevni koeficijent likvidnosti na dan 31. decembar	1,69	1,84	≥ 0.9
Dekadni koeficijent likvidnosti na dan 31. decembar	1,64	1,85	≥ 1
Izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica	23,84%	23,64%	≤ 25% RK
Izloženost prema licima povezanim sa Bankom nakon primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika	16,19%	15,74%	≤ 25% RK

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list CG” br. 72/19, 82/20, 8/21 i 24/25) je definisano da značajan uticaj na poslovanje Banke, imaju lica koja postavljaju najmanje jednog predstavnika u Nadzornom odboru ili sličnom organu, bilo kroz vlasništvo nad akcijama, na osnovu saglasnosti sa vlasnicima ili na bilo koji drugi način. U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, transakcije sa povezanim licima su prikazane u narednim tabelama:

Depoziti klijenata (glavnica)	31.12.2025.	31.12.2024.
fizička lica	293	428
pravna lica:		
Sigma Delta Holdings doo Podgorica	28	83
Golden Estate doo Podgorica	19	70
Adriatic Properties doo Budva	43	24
Nova Pobjeda doo Podgorica	3	1
Epidaurus Hoteli and SPA D.O.O.	25	5
Portokali Adriatic doo Podgorica	3	3
Sigma Delta Investments doo	373	155
MRI Consulting DMCC	29	4
SDS Gulf limited	52	71
Portal Press doo Podgorica	15	2
Vires doo Podgorica	-	1
Novi Tender Oglasi doo	-	1
Monterock Internacional limited UAE	58	1.314
RMR Europe Investments LTD Kipar	6	25
Benaturayou Limited Gibraltar	12	4
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	-	1
Pure Angel doo Budva	12	18
Seven Hills Holdings Limited	25	2
RMR Innovative Recycling Internacional	-	5
Kalerosi services LTD	19	1
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	8	-
Pure Larimar resorts LTD Kipar	1	21
Tiger Eye resorts LTD Kipar	-	8
Diceto LTD Kipar	-	26
Stuerza properties ltd	25	-
Nammos Restaurant London Limited UK	22	1.173
NARDO LTD Kipar	20	-
MRINLON2SUB LTD Kipar	-	1
MRI luxury holding limited	49	-
Maferiosa LTD Kipar	9	-
Monterock assets ltd	560	-
Acquis Solutions DMCC	-	40
Durmitor Hotel and Villas	4	2
Monterock Investments - M - RINIT1	699	69
Victo LTD	-	4
One Mykonos – FZCO	14	7
Benestar Property S.A.	22	22
Marque arque facility management services L.L	-	21
Wisy management LTD	763	606
UC bank financial services LTD UC	10	7
FG Central Europe S.A.	91	55
Monterock Hotel Management - FZCO	29	22
Monterock inv Nedafushi Maldives	359	392
Gosnipron LTD	-	109
Amicross LTD	21	51
Ostali	103	66
Ukupno depoziti klijenata (glavnica)	3.824	4.920

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)

Kredit i potraživanja od klijenata (glavnica)	31.12.2025.	31.12.2024.
fizicka lica	-	160
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	194	114
Marque Facility management services I.I.	4.606	3.602
Portokali Adriatic doo Podgorica	110	150
Monterock Internacional limited UAE	45.334	45.334
Ukupno kredit i potraživanja od klijenata (glavnica)	50.244	49.360
Garancije	31.12.2025.	31.12.2024.
pravna lica:		
Adriatic Properties doo Budva	30	-
Nova Pobjeda doo Podgorica	19	14
Durmitor Hotel and Villas doo Žabljak	1.000	1.000
Ukupno garancije	1.049	1.014
Neiskorišćeni iznos kredita	31.12.2025.	31.12.2024.
pravna lica:		
Marque facility management services L.L. UAE	4	-
Portal Press doo Podgorica	30	-
Nova Pobjeda doo Podgorica	81	36
Ukupno neiskorišćeni iznos kredita	115	36
Prihodi od kamata	2025. godina	2024. godina
fizička lica	6	7
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	11	2
Portokali Adriatic doo Podgorica	2	4
Marque facility management services L.L. UAE	201	161
Portal Press doo Podgorica	1	1
Monterock Internacional limited UAE	1.528	1.545
Ukupno prihodi od kamata	1.749	1.720

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)

Prihodi od naknada od domaćeg i međunarodnog platnog prometa	2025. godina	2024. godina
fizička lica	2	2
pravna lica:		
Golden Estate doo Podgorica	-	1
Adriatic Properties doo Budva	2	4
Nova Pobjeda doo Podgorica	2	2
Kalerosi services LTD	1	1
Monterock Internacional limited UAE	5	3
FG Central Europe S.A.	3	-
Namos Restaurant London Limited UK	-	1
Pure Larimar resorts LTD Kipar	-	1
SDS Gulf limited	1	1
Universal Capital bank FSL UAE	-	1
Monterock investment Kipar	2	3
Wisy management LTD	2	2
Ostali	13	11
	33	33
Prihodi od naknada od garancija	2025. godina	2024. godina
pravna lica:		
Nova Pobjeda doo Podgorica	1	1
Durmitor Hotel and Villas doo Žabljak	10	10
Innovative Recycling S.A. Švajcarska	-	2
	11	13
Prihodi od kursnih razlika	2025. godina	2024. godina
fizička lica:	5	8
pravna lica:		
Monterock Internacional limited UAE	52	45
Namos Restaurant London Limited UK	6	-
SDS Gulf limited	2	6
MRI Consulting DMCC	-	1
MRI luxury holding limited	21	-
UC bank financial services LTD UC	-	10
Ukupno prihodi od kursnih razlika	86	70

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (Nastavak)

Prihodi od komisionih poslova	2025. godina	2024. godina
pravna lica:		
Nightsapphire Resorts LTD Kipar	10	8
Ocean Jasper resorts LTD Kipar	4	4
RMR Blue Essence Investment LTD Kipar	3	3
Morsino LTD Kipar	-	91
Monerock Internacional limited UAE	59	4
Victo LTD Kipar	-	24
Tabathar LTD Kipar	-	49
Tiger Eye resorts LTD Kipar	2	2
RMR Star Bright Investment LTD Kipar	1	2
MRI consultanting DMCC Dubai UAE	-	2
Nardo LTD	9	8
	88	197
Neto prihodi	1.967	2.033

Naknade Upravnom i Nadzornom odboru po osnovu bruto zarada i naknada u 2025. godini iznose EUR 565 hiljada (2024: EUR 519 hiljada)

31. ZARADA PO AKCIJI

Osnovna i razrijeđena zarada po akciji izračunava se tako što se dobit koja pripada akcionarima Banke podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za godinu.

	2025	2024
Neto profit za godinu (<i>u hiljadama EUR</i>)	5.169	7.009
Broj običnih akcija na kraju godine	25.934.646	25.934.646
Ponderisani prosječni broj akcija na kraju godine	25.934.646	25.934.646
Osnovna zarada po akciji u EUR	0,1993	0,2703
Razrijeđena zarada po akciji u EUR	0,1993	0,2703

32. SUDSKI SPOROVI

Na dan 31. decembra 2025. godine protiv Banke se vodi više sudskih sporova od strane fizičkih i pravnih lica, u kojima se tužbenim zahtjevima traži poništaj ili utvrđivanje, odnosno činidba, te nisu usmjereni na naknadu štete i samim tim nije određena visina tužbenog zahtjeva (2024: EUR nije određena visina tužbenog zahtjeva).

Na dan 31. decembra 2025. godine, Upravni odbor Banke smatra da može biti negativnog ishoda po osnovu sudskih sporova u iznosu od EUR 100 hiljada. Ovaj iznos je veći za EUR 65 hiljada u odnosu na prošlu godinu (2024: EUR 35 hiljada) iz razloga što su raniji prekršajni postupci završeni u korist Banke, dok su novi procijenjeni u nižem iznosu.

Pored navedenog, Banka vodi i više postupaka protiv pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja u ukupnom iznosu od EUR 2.530 hiljada (2024: EUR 2.051 hiljada).

33. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2025. i 2024. godine bili su:


Valuta	31.12.2025.	31.12.2024.
USD	1,175700	1,044400
CHF	0,929300	0,943500
GBP	0,871200	0,829500
CAD	1,610399	1,503499
AUD	1,754300	1,675600
CNY	8,221588	7,623404
PLN	4,226293	4,247296
DKK	7,468873	7,460014
NOK	11,826060	11,845530
RUB	92,798810	112,019700
SEK	10,817940	11,427400
AED	4,320000	3,815905

34. DOGAĐAJI NAKON DATUMA IZVJEŠTAVANJA

Upravni odbor Banke smatra da nema značajnih događaja nakon datuma izvještavanja koji bi uticali na pojedinačne finansijske izvještaje za 2025. godinu.

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 17. marta 2026. godine:


Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora




Veselin Vuković
Član Upravnog odbora


Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora


Lana Kalezić
Rukovodilac Sektora finansija

Izvještaj menadžmenta za 2025. godinu



Sadržaj

1. PREGLED POSLOVANJA BANKE.....	1
1.1. Opšte informacije	1
1.2. Djelatnost.....	2
1.3. Vlasništvo i struktura kapitala.....	2
1.4. Članovi upravnih i nadzornih tijela.....	3
1.5. Zaposleni Banke.....	3
1.6. Organizaciona struktura	4
2. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA.....	5
2.1. Finansijski izvještaji Banke.....	5
2.2. Analiza finansijskih izvještaja i racio pokazatelji.....	8
3. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	12
4. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ	13
5. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA.....	14
5.1. Istraživanje i razvoj.....	14
5.2. Ulaganje u edukaciju zaposlenih	15
6. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDJELA.....	15
7. FILIJALE I PREDSTAVNIŠTVA BANKE	15
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA	15
8.1. Finansijski instrumenti.....	15
8.2. Upravljanje rizicima, ciljevi i politike.....	16
8.3. Informacije o izloženosti rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka	17
8.4. Metode i tehnike upravljanja rizicima i ublažavanje negativnih efekata.....	17
Prilog 1 - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 15 Zakona o računovodstvu).....	24



1. PREGLED POSLOVANJA BANKE

1.1. Opšte informacije

Universal Capital Bank A.D., Podgorica (u daljem tekstu „Banka“ ili „UCB“) počela je sa radom 1. decembra 2007. godine pod imenom First Financial Bank A.D., Podgorica, u skladu sa Licencom izdatom od strane Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu „CBCG“) 12.07.2007. godine, a na osnovu Zakona o bankama i ostalim pozitivnim propisima. Prva transakcija je obavljena 17.12.2007. godine. Odluka o promjeni naziva Banke donešena je na sjednici Skupštine akcionara održanoj 30. maja 2014. godine, dok je 4. juna 2014. godine izvršena registracija promjene podataka.

Banka obavlja svoje poslovanje u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (u daljem tekstu „Zakon“) kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu njeno poslovanje.

Na dan 31. decembra 2025. godine Banku čine centrala u Podgorici i filijale u Miločeru i Podgorici. Banka ima 99 zaposlenih radnika (31. decembra 2024. godine: 91 zaposlenih). Banka ima dva zavisna društva sa 100% vlasničkog kapitala:

- Portokali Adriatic d.o.o. Podgorica, čija je osnovna djelatnost trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; i
- Universal Capital Bank Financial Service u Dubaiu (u daljem tekstu:UCBFS), čija je osnovna djelatnost ugovaranje kredita i investicionih poslova između UCB i klijenata iz UAE i MENAT regiona, kao i Savjetovanje o finansijskim proizvodima i kreditima.

Svojom adekvatnom uslugom, stručnim kadrovima i razvijanjem bankarskih proizvoda, kao i aktivnim učešćem na daljem razvijanju domaćeg finansijskog tržišta, Banka je ostvarila značajnu ulogu u bankarskom sektoru Crne Gore.

Osnovne informacije Banke:

- Rješenje CBCG: dozvola za rad (Licenca) br. 0101-2933/3-2 od 12.07.2007. godine
- Datum donošenja osnivačkog akta: 09.02.2007. godine
- Datum donošenja Statuta: 18.09.2007. godine
- PIB: 02684462
- RegistarSKI broj: 4-0008441
- PDV broj: 30/31-15112-8



1.2. Djelatnost

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Statutom, Banka obavlja poslove primanja novčanih depozita i davanja kredita za sopstveni račun. Pored bankarskih poslova, Banka može da obavlja i sljedeće poslove:

- 1) izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeiting i dr.);
- 3) izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet;
- 5) finansijski lizing;
- 6) poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti (Banka je licencirani učesnik na tržištu hartija od vrijednosti sa brokerskim, dilerskim i kastodi odjeljenjem);
- 7) trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
 - o stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - o finansijskim derivatima;
- 8) depo poslove;
- 9) izradu analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 10) iznajmljivanje sefova;
- 11) poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove banke i poslove neposredno povezane sa poslovima te banke, u skladu sa statutom banke.

Banka može, uz prethodno odobrenje CBCG, obavljati i druge poslove, u skladu sa Zakonom. Šifra djelatnosti banke je 64.19 – ostalo monetarno posredovanje.

1.3. Vlasništvo i struktura kapitala

U narednoj tabeli dat je prikaz strukture akcionara Banke na 31. decembar 2025. godine. U toku 2025. godine nije bilo promjena u visini i strukturi akcionarskog kapitala.

Rbr	Naziv akcionara	Iznos	Broj akcija	% vlasništva
1	Sigma Delta Holdings doo	10.934.025.26	21,606,260	83,31%
2	Sigma Delta Investments doo	1.157.962.40	2,288,200	8,82%
3	MRI CONSULTING DMCC	1.002.264.48	1,980,532	7,64%
4	Ostali manjinski akcionari	30.188.39	59,654	0,23%
	Ukupno	13,124,440.53	25.934.646	100,00%

1.4. Članovi upravnih i nadzornih tijela

U nastavku su dati podaci o članovima nadzornih i upravnih tijela Banke na dan 31. decembar 2025. godine:

Ime i prezime	Nadzorni odbor
Alfredo Longo	Predsjednik Nadzornog odbora
Aco Aleksić	Član Nadzornog odbora
Božo Milatović	Član Nadzornog odbora
Josip Pecirep	Član Nadzornog odbora
Tanja Mihajlovska Dimitrijevska	Član Nadzornog odbora

Ime i prezime	Upravni odbor
Miloš Pavlović	Predsjednik Upravnog odbora
Nikola Vujošević	Član Upravnog odbora
Veselin Vuković	Član Upravnog odbora

Ime i prezime	Revizorski odbor
Mina Jovanović	Predsjednik Revizorskog odbora
Goran Bencun	Potpredsjednik Revizorskog odbora
Lazar Mišurović	Član Revizorskog odbora

1.5. Zaposleni Banke


Banka je na dan 31.12.2025. godine imala 99 zaposlenih radnika. Od navedenog, 57 zaposlenih je ženskog, a 42 muškog pola. Kvalifikaciona struktura je prikazana u pregledu koji slijedi:

	Muškarci	Žene	Ukupno
VSS	35 zaposlena	48 zaposlenih	83 zaposlenih
VŠS	2 zaposlena	3 zaposlena	5 zaposlenih
SSS	5 zaposlena	5 zaposlena	10 zaposlenih
NK	0 zaposlenih	1 zaposleni	1 zaposlenih

Tokom 2025. godine, 5 zaposlenih prekinulo je radni odnos sa Bankom, dok je broj novozaposlenih 13.

1.6. Organizaciona struktura

U nastavku dat je prikaz organizacione strukture Banke na 31. decembar 2025. godine. Organizaciona struktura Banke usklađena je sa obimom i kompleksnošću poslovnih operacija.





2. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA

2.1. Finansijski izvještaji Banke

Bilans stanja – aktiva Banke na dan 31. decembar 2025. godine:

Sredstva	31 Dec 2025	31 Dec 2024	Promjena
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	35.468	50.884	-30,3%
<i>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Kredit i potraživanja od banaka	31.868	37.247	-14,4%
Kredit i potraživanja od klijenata	180.633	165.583	9,1%
Hartije od vrijednosti	28.408	52.719	-46,1%
Ostala finansijska sredstva	1.925	1.607	19,8%
<i>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>			
Hartije od vrijednosti	33.584	45.156	-25,6%
<i>Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja</i>			
Hartije od vrijednosti	151	435	-65,3%
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	-	-	
Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke	307	307	0%
Investicione nekretnine	33	30	-10,0%
Nekretnine, postrojenja i oprema	4.544	4.254	6,8%
Nematerijalna sredstva	1.312	650	101,8%
Tekuća poreska sredstva	-	-	
Odložena poreska sredstva	198	286	-30,8%
Ostala sredstva	2.130	2.189	-2,7%
UKUPNA SREDSTVA:	320.561	361.347	-11,3%

U strukturi aktive se izdvajaju:

- Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka bilježe pad u odnosu na 31.12.2024. godine za EUR 15.416 hiljada, odnosno (30,3%);
- Kredit i potraživanja od banaka niži su za EUR 5.379 hiljada ili (14,4%);
- Kredit i potraživanja od klijenata bilježe rast u odnosu na 31.12.2024. godine za EUR 15.050 hiljada ili 9,1%; i
- Hartije od vrijednosti (agregatno posmatrano) bilježe pad u odnosu na 31.12.2024. godine za EUR 36.167 hiljada ili (36,8%), što se reperkutuje na teret kamatonosne aktive, odnosno na niži nivo prinosa, jer je prosječan nivo hov u toku 2025. godine niži nego prosječan nivo hov u toku 2024. godine.

Ukupna aktiva Banke bilježi pad u odnosu na 31.12.2024. godine za EUR 40.786 hiljada ili (11,3%). Relevantna je pozitivna promjena strukture aktive u dijelu Ostala finansijska sredstva za iznos od EUR 318 hiljada ili 19,8%, kao i u dijelu Nematerijalna sredstva za iznos od EUR 662 hiljada ili 101,8%.



Bilans stanja – obaveze Banke na dan 31. decembar 2025. godine:

Obaveze	31 Dec 2025	31 Dec 2024	Promjena
<i>Finansijska obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</i>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	20	15	33,3%
Depoziti klijenata	268.678	310.708	-13,5%
Kreditni klijenata koji nijesu banke	2.546	3.566	-28,6%
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	-	-	-
Rezerve	970	1.033	-6,1%
Tekuće poreske obaveze	891	1.219	-26,9%
Odložene poreske obaveze	186	158	17,7%
Ostale obaveze	6.028	5.552	8,6%
Subordinisani dug	-	-	-
UKUPNE OBAVEZE:	279.319	322.251	-13,3%

U strukturi obaveza Banke najznačajnije učešće imaju depoziti klijenata 96,2%, koji su smanjeni u 2025. godini za EUR 42.030 hiljada ili (13,5%) u odnosu na 31.12.2024. godine. Smanjen je kako udio oročenih, pogotovo dugoročnih depozita, tako i udio avista depozita što je dovelo do promjene strukture ranije opisane aktive.

Bilans stanja – kapital Banke na dan 31. decembar 2025. godine:

Kapital	31 Dec 2025	31 Dec 2024	Promjena
Akcijski kapital	13.124	13.124	0,0%
Neraspoređena dobit	22.771	19.262	18,2%
Dobit tekuće godine	5.169	7.009	-26,3%
Ostale rezerve	178	(299)	-159,5%
UKUPAN KAPITAL:	41.242	39.096	5,5%
UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE:	320.561	361.347	-11,3%



Bilans uspjeha za godinu završenu 31. decembra 2025. godine:

Pozicija	2025.	2024.	Promjena
Prihodi od kamata i slični prihodi	10.347	11.249	-8,0%
Prihodi od kamata na obezvrjeđene plasmane	121	100	21,0%
Rashodi od kamata i slični rashodi	(1.928)	(2.088)	-7,7%
Neto prihodi od kamata	8.540	9.261	-7,8%
Prihodi od naknada i provizija	5.159	5.845	-11,7%
Rashodi naknada i provizija	(1.764)	(1.785)	-1,2%
Neto prihodi od naknada i provizija	3.395	4.060	-16,4%
Neto dobitak usled prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(4)	-	-
Neto dobitak / (gubitak) po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	77	22	250,0%
Neto dobiti od kursnih razlika	977	871	12,2%
Neto dobitak / (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	(125)	12	-1.141,7%
Ostali prihodi	37	38	2,6%
Troškovi zaposlenih	(3.401)	(3.096)	9,9%
Troškovi amortizacije	(623)	(544)	14,5%
Opšti i administrativni troškovi	(2.407)	(2.432)	-1,0%
Neto rashodi po osnovu obezvrjeđenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(263)	134	-296,3%
Troškovi rezervisanja	(65)	8	-912,5%
Ostali rashodi	(68)	(128)	-46,9%
Dobitak prije oporezivanja	6.070	8.206	-26,0%
Porez na dobit	(901)	(1.197)	-24,7%
NETO PROFIT	5.169	7.009	-26,3%

Najznačajnije promjene u rezultatu poslovanja za 2025. godinu, u odnosu na prethodnu godinu su:

- Pad neto prihoda od kamata od EUR 721 hiljada ili (7,8%), uslovljen je u najvećoj mjeri padom prihoda od kamata od hartija od vrijednosti i padom prihoda od kamata na depozite kod ino banaka;
- Pad neto prihoda od naknada i provizija od EUR 665 hiljada ili (16,4%) prvenstveno uslovljen padom prihoda od naknada iz oblasti komisionih poslova, obavezne rezerve i međunarodnog platnog prometa;
- Rast neto dobitaka od kursnih razlika od EUR 106 hiljada ili 12,2%;
- Pad neto dobitaka/gubitaka po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine za 137 hiljada ili (1.141,7%);
- Rast troška zaposlenih od EUR 305 hiljada ili 9,9% objašnava se, u najvećoj mjeri, usklađivanjem zarada sa povećanim troškovima života i porastom broja zaposlenih;
- Rast troškova amortizacije za 79 hiljada ili 14,5%; i
- Rast rashoda po osnovu obezvrjeđenja finansijskih instrumenata za 397 hiljada ili 296,3%.



2.2. Analiza finansijskih izvještaja i racio pokazatelji

Svrha analize finansijskih izvještaja je da ukaže na specifičnosti poslovanja Banke, kao i da prikaže uporedne podatke za tekuću i prethodnu poslovnu godinu. Pored osnovnih parametara, kao što su operativni profit, prinos na kapital, prinos na aktivu i slično, dati su pokazatelji finansijskog položaja i pokazatelji ekonomičnosti.

Najbitnije stavke bilansa uspjeha	Prihodi od kamata i slični prihodi	Prihod od naknada i provizija	Rashodi od kamata i slični rashodi	Rashodi naknada i provizija	OPERATIVNI PROFIT
2025	10.468	5.159	1.928	1.764	11.935
2024	11.349	5.845	2.088	1.785	13.321
2025/2024	92,2%	88,3%	92,3%	98,8%	89,6%

Kao što je ranije navedeno, pad operativnog profita od EUR 1.386 hiljada ili (10,4%) rezultat je pada prihoda od kamata od hartija od vrijednosti i prihoda od kamata na depozite kod ino banaka, kao i pada prihoda od naknada od komisionih poslova, obavezne rezerve i medjunarodnog platnog prometa.

ROE (Return on Equity) - Prinos na kapital	2025	2024
Neto profit nakon oporezivanja	5.169	7.009
Akcionarski kapital	41.242	39.096
Neto profit nakon oporezivanja / Akcionarski kapital	12,5%	17,9%
ROA (Return on assets) - Prinos na aktivu	2025	2024
Neto profit nakon oporezivanja	5.169	7.009
Ukupna aktiva	320.561	361.347
Neto profit nakon oporezivanja / Ukupna aktiva	1,6%	1,9%
Kamatna marža	2025	2024
Prihodi po osnovu kamata	10.468	11.349
Rashodi po osnovu kamata	1.928	2.088
Ukupna aktiva	320.561	361.347
(Prihodi po osnovu kamata - Rashodi po osnovu kamata) / Ukupna aktiva	2,7%	2,6%
Koeficijent operativnog profita	2025	2024
Operativni profit	11.935	13.321
Ukupna aktiva	320.561	361.347
Operativni profit / Ukupna aktiva	3,7%	3,7%
Neto profit po zaposlenom	2025	2024
Neto profit nakon oporezivanja	5.169	7.009
Broj zaposlenih	99	91
Neto profit / Broj zaposlenih	52,2	77,0

Navedeni osnovni pokazatelji poslovanja predstavljaju rezultat dešavanja opisanih u okviru analize finansijskih izvještaja Banke.



Pokazatelji finansijskog položaja Banke

S1	2025	2024
Akcionarski kapital	13.124	13.124
Ukupna aktiva	320.561	361.347
Akcionarski kapital / Ukupna aktiva	4,1%	3,6%
S2	2025	2024
Ukupne obaveze	279.319	322.251
Ukupna aktiva	320.561	361.347
Ukupne obaveze / Ukupna aktiva	87,1%	89,2%
S3	2025	2024
Poslovni prihodi	15.627	17.194
Poslovni rashodi	3.692	3.873
Poslovni prihodi / Poslovni rashodi	423,3%	443,9%
S4	2025	2024
Ukupni prihodi	16.637	18.103
Poslovni rashodi na ime kamata	1.928	2.088
Ukupni prihodi / Poslovni rashodi na ime kamata	862,9%	867,0%

Pokazatelji ekonomičnosti poslovanja Banke


E1	2025	2024
Ukupni prihodi	16.637	18.103
Ukupni rashodi	10.502	9.905
Ukupni prihodi / Ukupni rashodi	158,4%	182,8%
E2	2025	2024
Poslovni rashodi	3.692	3.873
Poslovni prihodi	15.627	17.194
Poslovni rashodi / Poslovni prihodi	23,6%	22,5%
E3	2025	2024
Materijalni troškovi i zarade	5.876	5.656
Ukupni rashodi	10.502	9.905
Materijalni troškovi i zarade / Ukupni rashodi	56,0%	57,1%
E4	2025	2024
Poslovni rashodi od kamata	1.928	2.088
Ukupni rashodi	10.502	9.905
Poslovni rashodi od kamata / Ukupni rashodi	18,4%	21,1%

Pokazatelji finansijskog položaja i pokazatelji ekonomičnosti poslovanja Banke dodatno ukazuju na stabilnost poslovanja tokom 2025. godine. Ostvarena rezistentnost Banke na eksterne šokove se ocjenjuje kao zadovoljavajuća.




Ostali pokazatelji poslovanja Banke

Opis	31.12.2025.	31.12.2024.
Likvidna aktiva	67.336	88.131
Ukupni krediti	180.633	165.583
Ukupna aktiva	320.561	361.347
Ukupni depoziti	268.698	310.723
Ukupne pozajmice	2.546	3.566
Ukupne obaveze	279.319	322.251
Osnovna sredstva	5.856	4.904
Ostala aktiva	2.130	2.189
Ukupni kapital	41.242	39.096
Struktura aktive i pasive:		
Likvidna aktiva/ukupna aktiva	21,0%	24,4%
Kredit/ukupna aktiva	56,3%	45,8%
Kapital/ ukupna aktiva	12,9%	10,8%
Struktura pasive:		
Depoziti/ukupna pasiva	83,8%	86,0%
Pozajmice/ukupna pasiva	0,8%	1,0%
Pokazatelji likvidnosti:		
Likvidna aktiva / depoziti	25,1%	28,4%
Kredit / Depoziti	67,2%	53,3%







Ukupni krediti (u hiljadama EUR)



Kretanje NPL plasmana (% kredita)



Kretanje plasmana sa kašnjenjem većim od 90 dana (% kredita)





3. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Banka vodi svoju politiku ekološki svjesno i angažovano, u skladu sa Zakonom o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16, 073/19 i 084/24) i Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 075/18 i 084/24).

U skladu sa članom 9. Zakona o životnoj sredini, Banka obavlja sljedeće aktivnosti na obezbjeđenju zaštite životne sredine:

- Održivo korišćenje prirodnih resursa, dobara i energije;
- Uvođenje energetski efikasnijih tehnologija i korišćenje obnovljivih prirodnih resursa;
- Upotreba proizvoda, procesa, tehnologija koji manje ugrožavaju životnu sredinu;
- Preduzimanje mjera prevencije i otklanjanja posljedica ugrožavanja i štete po životnu sredinu;
- Druge mjere u skladu sa zakonom.

Banka nije, shodno kriterijumima definisanim Zakonom, prepoznata kao zagađivač, i po tom osnovu ne plaća nikakve kazne ili penale. Takođe, u doglednoj budućnosti ne planira nikakav projekat koji bi mogao da ima negativan uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, ukoliko se bude smatralo da određeni projekat ili poslovna aktivnost koju Banka planira, može ili će imati uticaj na životnu sredinu, tražiće se saglasnost nadležnih organa na elaborat o procjeni uticaja ili odluke da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

U savremenom poslovnom ambijentu, održivost postaje strateško pitanje, a odgovornost kompanija prema životnoj sredini, društvu i načelima upravljanja sve više određuje njihovu tržišnu relevantnost i regulatornu usklađenost. Koncept ESG (Environment, Social, Governance) kao skup faktora koji se tiču životne sredine, socijalnih i upravljačkih pitanja postao je ključan okvir za procjenu i upravljanje tim pitanjima, jer omogućava kompanijama da smanje rizike, povećaju profitabilnost i izrade snažnu reputaciju. U vezi s tim, implementacija ESG strategije kompanijama pomaže ne samo da doprinesu održivosti, već da dugoročno jačaju svoju konkurentsku prednost, postignu bolje rezultate i privuku investitore koje cijene odgovorno ponašanje.


ESG pristup Banke temelji se na ispunjavanju zakonskih obaveza u oblasti održivih finansija, razvoju internih kapaciteta i jačanju uloge Banke u podršci održivom razvoju privrede i zajednice. Banka će kontinuirano prilagođavati politike i procese smjernicama Centralne banke Crne Gore, mapi puta i pratećoj regulativi, kako se ovaj okvir bude dalje razvijao.



4. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

Banka je osjetno ojačala poziciju na domaćem tržištu i nastavlja da razvija prepoznatljivost brenda, sa primarnim ciljem da postane banka prvog izbora korporativnih klijenata. U tom pravcu kreće se aktivnost Banke u osmišljavanju novih proizvoda i usluga, kao i širenje korespondentske mreže.

Na međunarodnom tržištu, Banka nastavlja da jača svoju i poziciju Crne Gore. Koristeći fleksibilnost u kontekstu veličine, Banka je u mogućnosti da bude privlačna investitorima iz svih razvijenih područja svijeta. Stoga, Banka projektuje globalno prisustvo. Sljedeći grafik prikazuje zemlje u kojima posluju klijenti Banke:



Tokom 2025. godine, i dalje, rat u Ukrajini, negativno je uticao na međunarodnu trgovinu i pružanje usluga, prvenstveno zbog rasta cijena energenata i opšte inflacije što je prouzrokovalo negativne reperkusije po platni promet sa inostranstvom, a naročito sa zemljama vinovnicama sukoba. Imajući u vidu neizvjesnost u tempo oporavka, od ključne je važnosti zadržavanje postojeće baze klijenata uz diversifikaciju u akviziciji novih klijenata po osnovu djelatnosti.

Široka mreža korespondentskih banaka, minimalni troškovi i brzina izvršenja naloga ostaju glavne komparativne prednosti Banke na ovom polju.

Krajem 2023. godine, Banka je prva na crnogorskom bankarskom tržištu uvela direktan klirinški platni promet sa Srbijom i BiH, koji omogućava klijentima da transakcije obavljaju brže, jednostavnije i efikasnije. S tim u vezi, Banka će, u narednom periodu, biti fokusirana na privlačenju novih klijenata i zadovoljenju potreba postojećih korisnika na polju lakšeg i jeftnijeg načina plaćanja sa korisnicima ove dvije države. U skladu sa sveobuhvatnim prelaskom na standarde ISO 20022, i ovaj proizvod će u 2026. godini pretrpjeti izmjenu. Očekuje se migracija sa dosadašnjih MT poruka na MX što podrazumijeva izmjenu softvera.

Priključenjem Crne Gore SEPA jedinstvenom području plaćanja u eurima, banke u Crnoj Gori su dobile priliku da se kroz SEPA platne šeme lakše povežu sa tržištima EU.

Preduslov priključenja Crne Gore SEPA geografskom području je bila usklađenost sa evropskim standardima, što može povećati povjerenje korisnika i postojećih ino partnera, pa se očekuje proširenje poslovanja i ponuda boljih uslova korisnicima platnih usluga.

Banka je u toku 2025. godine bila fokusirana na uspostavljanje SEPA Credit Transfer platne šeme i na proširenje baze klijenata, kako nerezidenata iz regiona i Evrope, tako i rezidenata koji imaju poslovne partnere iz EU. U narednom periodu se očekuje i pristup SEPA Credit Transfer Instant platnoj šemi kao i Verification of Payee platnoj šemi što podrazumijeva i izmjenu i nadogradnju softvera. SEPA Credit



Transfer Instant platna šema podrazumijeva izvršavanje naloga u roku od nekoliko sekundi i dostupna je 24/7/365 dok platna šema Verification of Payee omogućava provjere primaoca plaćanja što je u današnjoj modernizaciji platnih sistema od velike koristi u borbi protiv mogućih prevara u plaćanjima.

Planirani budući razvoj, imajući u vidu navedeno, okrenut je u pravcu praćenja savremenih tokova informacionih tehnologija u oblasti finansijskih usluga, pogotovo digitalnog bankarstva, olakšavanja usluga platnog prometa, unaprjeđenja kartičarskih proizvoda i integracije proizvoda i usluga sa novim aplikativnim rješenjima.

Digitalizacija proizvoda i usluga predstavlja jedan od ključnih strateških prioriteta Banke u periodu 2026.-2028.godine i temelj za održiv rast, unaprjeđenje konkurentnosti i dugoročnu otpornost poslovnog modela. Banka u ovaj strateški period ulazi sa snažnom regulatornom i tehnološkom osnovom, budući da je u prethodnom periodu u potpunosti uskladila poslovanje sa PSD2 regulativom i implementirala snažnu autentifikaciju korisnika (SCA). Na toj osnovi, Banka nastavlja intenzivnu digitalnu transformaciju sa ciljem prelaska na digital-first bankarski model, u kojem su digitalni kanali i digitalni proizvodi primarni način interakcije sa klijentima.

5. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

5.1. Istraživanje i razvoj

Od početka poslovanja, Banka koristi savremene tehnologije u bankarskom poslovanju po pitanju Core sistema, hardvera, softvera, sistema zaštite i protokola i sredstava interne i eksterne komunikacije.

Banka kontinuirano modernizuje opremu uvođenjem novih i ažuriranjem postojećih softvera, hardvera, prostornog obezbjeđenja i nadzora, opremom koja je u skladu sa današnjim poslovnim potrebama i standardima informacione bezbjednosti.

Automatizacija poslovnih procesa se izvršava u poslovnim jedinicama Banke u kojima je moguće izvršiti i u kontinuitetu se inovira. Ovo omogućava autonomno izvršavanje određenih poslovnih procesa, uz značajno izražene zahtjeve sistema internih kontrola.

Banka je započela projekte modernizacije IT infrastrukture i implementacije rješenja koje će značajno povećati kontrolne i izvještajne kapacitete i povećati efikasnost poslovnih procesa u Banci. Navedeni cilj, koji u sebi sadrži često međusobno suprotstavljene elemente povećanja efikasnosti i jačanje kontrolnog okruženja, može biti ispunjen unaprjeđenjem tehnologije procesa i odgovarajućim ulaganjem u obuke i znanje zaposlenih.

Veoma važna novina koja je uvedena implementacijom PSD2 jesu strogi sigurnosni zahtjevi za iniciranje i obradu elektronskih platnih transakcija. Pružaoci platnih usluga moraju da primjenjuju tzv. "snažnu autentifikaciju kupaca" (SCA - Strong Customer Authentication), kada platilac inicira elektronsku platnu transakciju, u cilju veće zaštite njihovih finansijskih podataka i smanjivanja rizika od prevare. Prema tome, banke i drugi pružaoci platnih usluga će biti u obavezi da uspostave neophodnu IT infrastrukturu za snažniju autentifikaciju klijenata.

Otpornost informacionih sistema (Information Systems Resilience) predstavlja strateški pristup dizajnu i upravljanju IT okruženjem kojim se obezbjeđuje da ključni servisi ostanu dostupni, pouzdani i sigurni uprkos operativnim poremećajima, kibernetičkim napadima ili infrastrukturnim incidentima.

Sušтина ovog koncepta je da već u fazi planiranja arhitekture, procesa i organizacije rada budu ugrađeni mehanizmi anticipacije, apsorpcije i brzog oporavka od poremećaja, kako bi se većina incidenata zadržala na nivou operativnog upravljanja rizikom, bez potrebe za formalnom aktivacijom plana kontinuiteta poslovanja.

Poseban značaj ovakav pristup ima u kontekstu usaglašavanja sa regulatornim zahtjevima, prije svega NIS2 direktive i DORA regulative, koje eksplicitno naglašavaju potrebu za visokim nivoom digitalne operativne otpornosti i kontinuiranom isporukom ključnih usluga. Na taj način, plan kontinuiteta



poslovanja ostaje rezervisan isključivo za, zaista, ekstremne i sistemske događaje, dok se redovni poremećaji adresiraju kroz otpornu IT infrastrukturu, fleksibilne procese i jasno definisane odgovornosti unutar organizacije.

Ovakav strateški fokus na otpornost informacionih sistema umanjuje verovatnoću prekida isporuke ključnih usluga, smanjuje finansijski i reputacioni rizik, jača regulatornu usklađenost, te dodatno povećava povjerenje internih i eksternih interesnih strana u dugoročnu održivost poslovnog modela organizacije.

5.2. Ulaganje u edukaciju zaposlenih

Banka konitnuirano ulaže u profesionalni razvoj zaposlenih na svim nivoima. Banka je i u prošloj godini vodila računa o svojim kadrovima i njihovom stručnom usavršavanju, i tako sprovela pet obuka:

- Fluoriush aplikacija za menadzere - sredstvo za unapređenje emocionalne inteligencije;
- CISO kursevi- Kurs za Security awarness, gdje su zaposleni stekli ključna znanja o sajber bezbjednosti;
- HR obuke sa ciljem unapređenja vještina zaposlenih i poboljšanja organizacione efikasnosti; i
- Obuke, kursevi i seminari inicirani od strane zaposlenih u domenu njihovog poslovnog djelokruga.

Osim navedenog, Banka aktivno učestvuje u procesu stručnog osposobljavanja visokoškolskog kadra iniciranog od strane Vlade Crne Gore.

6. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDJELA

Od osnivanja do 31.12.2025. godine Banka nije vršila otkup sopstvenih akcija.

7. FILIJALE I PREDSTAVNIŠTVA BANKE

Na dan 31.12.2025. godine Banka pored centrale, ima 2 filijale, kako je navedeno:

- Filijala Maestral (Hotel „Maestral“ – Pržno- Sveti Stefan) otvorena 14.07.2017. godine; i
- Filijala Podgorica - u okviru Centrale (Stanka Dragojevića bb) transformisana iz šaltera u filijalu 26.05.2023.godine.

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA

8.1. Finansijski instrumenti

U skladu sa prirodom poslovanja, najznačajniji dio aktive Banke čine finansijska sredstva. Banka ima obavezu vrednovanja finansijskih sredstava u skladu sa MSFI 9: *Finansijski instrumenti* po jednom od tri modela:

- Amortizovana vrijednost;
- Fer vrijednost kroz ostali ukupni rezultat;
- Fer vrijednost kroz bilans uspjeha.

Banka je u obavezi, da za sve stavke aktive po osnovu kojih je izložena kreditnom riziku vrši procjenu obezvređenja (za stavke bilansne aktive) odnosno procjenu vjerovatnog gubitka (za vanbilansne stavke), osim za finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Detaljna objelodanjivanja korišćenih metodologija, procjena i tehnika nalaze se i sastavni su dio Napomena uz revidirane finansijske izvještaje.



8.2. Upravljanje rizicima, ciljevi i politike

Imajući u vidu da je upravljanje rizicima ključni element upravljanja poslovanjem, i veliku izloženost rizicima bankarskog sektora, sistem upravljanja rizicima obuhvata sve aktivnosti definisane sljedećim aktima:

- Godišnji plan rada funkcije kontrole rizika za 2025. godinu;
- Godišnji izvještaj o radu kontrolne funkcije rizika za 2024. godinu i Polugodišnji izvještaj o radu za prvu polovinu 2025. godine;
- Metodologija bonitetne klasifikacije u Universal Capital Banci AD Podgorica;
- Metodologija rada kontrolne funkcije rizika;
- Metodologija za izradu plana oporavka;
- Metodologija za ocjenu investicionih projekata;
- Metodologija za procjenu obezvređenja i očekivanog gubitka po Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja 9;
- Metodologija za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita;
- Procedura za određivanje finansijske sposobnosti druge ugovorne strane;
- Procedura za upravljanje velikim izloženostima;
- Okvir za sklonost preuzimanju rizika - RAF;
- Smjernice za detaljnu kategorizaciju visokorizičnih izloženosti;
- Smjernice kojima se propisuju vrste i tehnike ublažavanja kreditnog rizika;
- Politika upravljanja deviznim rizikom;
- Politika za upravljanje rizikom koncentracije;
- Politika upravljanja rizikom likvidnosti;
- Procedura za upravljanje rizikom likvidnosti;
- Politika za procjenu adekvatnosti internog kapitala (ICAAP);
- Politika za procjenu adekvatnosti likvidnosti (ILAAP politika);
- Metodologija za procjenu adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i stres testove;
- Metodologija za postupak procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP);
- Popis rizika i metodologija za utvrđivanje značajnih rizika za potrebe ICAAP-a;
- Politika upravljanja kreditnim rizikom i rizicima povezanim sa kreditnim rizikom;
- Strategija upravljanja rizicima Universal Capital Bank AD Podgorica ;
- Politika upravljanja operativnim rizikom;
- Procedura upravljanja operativnim rizikom;
- Politika upravljanja rizikom eksternalizacije;
- Politika upravljanja kamatnim rizikom iz pozicija kojima se ne trguje i rizikom kreditnog spreda iz pozicija kojima se ne trguje;
- Metodologija validacije parametara kamatnog rizika u bankarskoj knjizi;
- Politika upravljanja rizikom modela;
- Procedura upravljanja rizikom eksternalizacije;
- Procedura za uvođenje novih proizvoda;
- Izjava o sklonosti preuzimanju rizika – RAS;
- Metodologija za procjenu vrijednosti imovine;
- Politika upravljanja rizikom druge ugovorne strane (uključujući rizik emitenta);
- Procedura za identifikovanje, evidentiranje i praćenje povezanih lica za namjene izračunavanja velikih izloženosti i lica povezanih sa bankom;
- Katalog kolaterala;
- Plan oporavka kreditne institucije;
- Plan za postupanje u nepredviđenim okolnostima (kriza likvidnosti); i
- Izvještaj o procjeni postupka procjene adekvatnosti internog kapitala.



Osnovni ciljevi u okviru sistema upravljanja rizicima su:

- Minimiziranje negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke kroz odgovarajuće testiranje kreditne sposobnosti zajmotražioca i adekvatne sisteme kreditne zaštite; i
- Kontinuirano praćenje i održavanje nivoa adekvatnosti kapitala iznad nivoa utvrđenim od strane regulatora.

8.3. Informacije o izloženosti rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka

Banka je kao osnovni prepoznala kreditni rizik. Banka je dužna da efikasno upravlja istim kao i da održava nivo i kvalitet kreditnog portfolija u skladu sa Strategijom upravljanja rizicima i usvojenom Politikom upravljanja kreditnim rizikom i rizicima povezanih sa kreditnim rizikom.

Banka prati kreditni rizik koji proizilazi iz ukupnog portfolija kao i rizike vezane za pojedinačne izloženosti. Istovremeno, Banka je dužna da blagovremeno preduzme aktivnosti za poboljšanje kreditnog portfolija, a posebno kredita koji pripadaju kategoriji nekvalitetne aktive.

Pored kreditnog, tržišnog i operativnog rizika kao materijalno značajne prepoznala i rizik zemlje, rezidualni, rizik koncentracije, kamatni rizik iz pozicija kojim se ne trguje kao i rizik likvidnosti.

Detaljna objelodanjivanja korišćenih metodologija, procjena i tehnika nalaze se i sastavni su dio Napomena uz revidirane finansijske izvještaje.

8.4. Metode i tehnike upravljanja rizicima i ublažavanje negativnih efekata

Kreditni rizik

Banka obračunava interni kapitalni zahtjev za kreditni rizik u užem smislu primjenom standardizovanog pristupa, na način propisan Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija. Na zahtjeve za kapitalom za kreditni rizik u užem smislu, banka dodaje zahtjeve za kapitalom za rezidualni rizik kreditnog rizika, rizik kreditne koncentracije, kreditni rizik zemlje i kamatno indukovani kreditni rizik.

Rizik zemlje

Testiranje materijalnosti za rizik zemlje analizira se u kontekstu izloženosti prema licima u zemljama izvan Crne Gore.

Banka izračunava potrebni interni kapital za rizik zemlje analizom osjetljivosti, tako što određenoj kategoriji izloženosti prema licima u drugim zemljama umanjuje rejting za jednu klasu. Na taj način, Banka pogoršava dužniku stepen kreditnog kvaliteta i pondera rizika. Tako se dobija dodatna rizikom ponderisana aktiva, čijim se množenjem se 8% dobija procjena zahtjeva za kapitalom za rizik zemlje.

Rezidualni rizik

Internu procjenu zahtjeva za dodatnim kapitalom za rezidualni rizik, Banka ocjenjuje prije svega kroz reklasifikaciju izloženosti pokrivene nekretninama i promjenu pondera za rizikom ponderisane izloženosti usljed pada vrijednosti nekretnina, kao i kroz efekat pada vrijednosti nekretnina na očekivane kreditne gubitke.

Banka ne procjenjuje efekte rezidualnog rizika na depozite i garancije zbog materijalnosti i velike sigurnosti/kvaliteta istih. Razmatra se isključivo promjena vrijednosti nekretnina, jer su nekretnine vid preostalih kolateralna banke sa dominantnim uticajem na rizikom ponderisanu aktivu i očekivane kreditne gubitke.



Budući da Banka prilikom procjene očekivanog kreditnog gubitka na grupnoj osnovi, kolaterale obuhvata u okviru „EAD“ parametra, uticaj pada vrijednosti nekretnina na procjenu očekivanih gubitaka je uzet kroz rast ispravki vrijednosti koje se obračunavaju na grupnoj osnovi usled rasta „EAD“ parametra.

Za potrebe interne procjene potrebnog kapitala za rezidualni rizik, potrebno je da Banka koristi reprezentativan uzorak podataka o cijenama nekretnina za dovoljno dug vremenski period.

Kako bi Banka odredila pad cijena nekretnina koji se može dogoditi u narednih 12 meseci, računamo logaritmovane godišnje prinose cijena nekretnina. Logaritmovani prinosi cijena nekretnina se računaju po formuli $xt = \ln(xt/xt-4)$ pri čemu je xt prosječna realizovana cijena stanova u kvartalu t , dok je $xt-4$ prosječna realizovana cijena stanova u kvartalu $t-4$. Na primjer, ako je t poslednji kvartal 2024 godine, $t-4$ je poslednji kvartal 2023 godine.

Nakon što Banka odredi logaritmovane godišnje prinose nekretnina, testira se normalnost njihove raspodjele Shapiro-Walk testom. Ukoliko se ispostavi da prinosi imaju normalnu raspodjelu, određujemo nivo logaritmovanih prinosa koji se nalazi na 5% kumulativne distribucije normalne raspodjele sa aritmetičkom sredinom i standardnom devijacijom logaritmovanih godišnjih prinosa posmatranog perioda. Ukoliko prinosi nemaju normalnu raspodjelu, potrebno je odrediti raspodjelu koja najviše odgovara. Ukoliko postoje poteškoće da se odredi odgovarajuća raspodjela (nakon provjere više raspodjela), Banka može koristiti normalnu raspodjelu kao aproksimaciju raspodele prinosa.

Nakon što se izračuna prinos na 5% kumulativne distribucije odabrane raspodjele, Banka računa eksponent tog prinosa. Formulom $1 - \text{dati prinos}$, dobija se „haircut“ cijena nekretnina koji će banka koristiti za procjenu internih kapitalnih zahtjeva za rezidualni rizik. Efekti se ogledaju kroz rast rizikom ponderisane aktive (RWA) i rast ispravki vrijednosti potraživanja.

Efekti rasta ispravki vrijednosti na zahtjev za kapitalom su izračunati tako što je izračunat rast RWA koji bi dao isti efekat na ratio adekvatnosti kapitala kao i umanjenje kapitala za iznos ispravki vrijednosti uz nepromenjen nivo RWA. Konkretno, dodatan RWA zbog rasta ispravki vrednosti potraživanja se računa po formuli:

Ukupan RWA * ((Regulatorni kapital)/(Regulatorni kapital-Rast ispravki vrednosti)-1)

Ukupan dodatni RWA zbog rezidualnog rizika je zbir rasta RWA usled pada nekretnina i dodatnog RWA usled rasta ispravki vrednosti. Interni kapitalni zahtjev se dobija kada se ukupni dodatni RWA pomnoži sa 8%.

Rizik koncentracije

Rizikom koncentracije upravlja se pomoću limita prema klijentima, odnosno grupama povezanih lica, kao i preko limita po granama i regionima. Limite uspostavlja Banka, sa ciljem da se izbjegne pretjerana koncentracije prema određenom izvoru rizika, odnosno da vodi diversifikaciji portfolija Banke.

Ublažavanje rizika koncentracije Banka sprovodi aktivnim upravljanjem proizvoda banke, kreditnim portfolijom kao i prilagođavanjem uspostavljenih limita.

Banka prilikom mjerenja rizika koncentracije razmatra potraživanja prema svim klijentima, bez obzira na njihov status, isključujući pritom izloženosti prema CBCG i Crnoj Gori.

Banka obračunava interne kapitalne zahtjeve za rizik koncentracije posebno za (a) izloženosti prema jednom klijentu ili grupi klijenata – individualna izloženost, (b) izloženosti prema privrednim sektorima - sektorskom riziku. Ukupan interni kapitalni zahtev za rizik koncentracije predstavlja zbir kapitalnih zahtjeva za obe koncentracije.



Individualna izloženost

Interni kapitalni zahtevi za rizik koncentracije individualnih izloženosti se računa na osnovu izloženosti prema 100 najvećih klijenata banke. Interni kapitalni zahtjevi zavise od visine HHI (Herfindal-Hiršman indeks). HHI se računa na sledeći način:

$$HHI = (\sum x_i^2) / [(\sum x_i)]^2 * (\sum x_i) / y * 100$$

gdje je:

- x – bruto izloženost klijenta i u ukupnom portfoliju Banke
- y – bruto izloženost kompletnog portfolija Banke
- i – broj klijenata koji ulaze u obračun i koji je definisan na 100 klijenata

U zavisnosti od dobijene vrijednosti HH indeksa za izloženosti prema jednom klijentu ili grupi klijenata, Banka povećava interni kapitalni zahtjev za rizik koncentracije za odgovarajući procenat u skladu sa ustanovljenim procentima povećanja kapitala.

Sektorske izloženosti

HH indeks u slučaju rizika izloženosti prema sektoru računa se na sledeći način:

$$HHI = (\sum x_i^2) / [(\sum x_i)]^2 * (\sum x_i) / y * 100$$

gdje je:

- x – bruto izloženost prema određenom sektoru/proizvodu
- y – bruto izloženost kompletnog portfolija Banke
- i – broj sektora/proizvoda koji ulaze u obračun

U zavisnosti od dobijene vrijednosti HHI indeksa Banka povećava interni kapitalni zahtev za rizik koncentracije za odgovarajući procenat u skladu sa ustanovljenim procentima povećanja kapitala.

Kamatni rizik

Banka tretira kamatni rizik koji proizilazi iz njene bankarske knjige kao materijalno značajan rizik. Ovaj rizik je imanentan bankarskom poslovanju i poslovnom modelu Banke.

Banka je dužna da upravlja različitim oblicima kamatnog rizika i to:

- Rizikom krive prinosa (eng. yield curve risk) – kome je izložena uslijed promjene oblika i nagiba krive prinosa;
- Rizikom vremenske neusklađenosti dospijeća i ponovnog određivanja cijena (eng. repricing/gap risk);
- Baznim rizikom (eng. basis risk) kome je izložena zbog različitih referentnih kamatnih stopa kod kamatno osjetljivih pozicija aktive i pasive sa sličnim karakteristikama u pogledu dospijeća ili ponovnog određivanja cijena; i
- Rizikom opcija (eng. optionality risk) kome je izložena zbog ugovornih odredbi u kamatno osjetljivim pozicijama (kreditni sa mogućnošću prevrijemene otplate, depoziti sa mogućnošću prevrijemenog povlačenja i slično).

Budući da je riječ o riziku iz tzv. stuba 2, Banka je razvila interni model za obračun internih kapitalnih zahtjeva (ekonomskog kapitala) za isti. Banka primjenjuje promjenu (senzitivnost) ekonomske vrijednosti kapitala za očekivane kamatne šokove kretanja kamatnih stopa kao primarnu metriku za obračun ekonomskog kapitala za zaštitu od kamatnog rizika bankarske knjige – Eng. Economic Value of Equity (EVE).



Za potrebe ove analize osjetljivosti EVE indikatora na promjene kamatnih stopa, ključno je definisati scenarije kamatnih šokova (koje Banka primjenjuje za potrebe obračuna internog kapitalnog zahtjeva bez efekata stres testa).

Banka je za potrebe određivanja scenarija kamatnih šokova za EUR primijenila kamatne šokove predefinisane u relevantnom EBA dokumentu (scenariji za valutu EUR se primjenjuju i na sve ostale strane valute).

Definisanje (razvoj) scenarija kamatnih šokova kretanja kamatnih stopa

Kamatne stope, putem kojih se vrši diskontovanje novčanih tokova po predefinisanim vremenskim korpama, razvijane su za valutu koja je materijalno značajna odnosno EUR. Za EUR valutu, korišćeni su podaci o EURIBOR-ima za ročnosti do godinu dana i swap stope za ročnosti preko godinu dana. Na osnovu ovih podataka, vršena je transformacija swap stopa u zero stope koje su kasnije korišćene u procesu diskontovanja.

Na osnovu kretanja EURIBOR-a dobijaju se kamatne stope u osnovnom scenariju, na koje se dodaju faktori šoka. Kamatna stopa u šok scenariju je jednaka stopi u osnovnom scenariju uvećanoj za faktor šoka.

Scenariji šoka za valutu EUR su prikazani u sledećoj tabeli:

	Kretanje kamatnih stopa (u bps) za EUR
Parallel shock scenario	200
"Stress add-on factor"	40
Short rates shock	250
Long rates shock	100

Za valutu EUR, šok scenariji određeni su na osnovu preporuka Bazelskog komiteta za superviziju banaka (BCBS) i EBA smernica za IRRBB. Takođe, za potrebe obračuna EVE metrike, a u skladu sa preporukama Bazelskog komiteta za superviziju banaka i EBA smernicama, razvijeno je 6 scenarija krive prinosa za diskontovanje novčanih tokova:

Scenario 1 – „Parallel shock up“. Podrazumijeva pomijeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cijele „yield“ krive) na gore.

Scenario 2 – „Parallel shock down“. Podrazumijeva pomijeranje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cijele „yield“ krive) na dolje.

Scenario 3 – „Steeper shock“. Podrazumijeva opadanje kratkoročnih i rast dugoročnih kamatnih stopa.

Scenario 4 – „Flattener shock“. Podrazumijeva rast kratkoročnih i opadanje dugoročnih kamatnih stopa.

Scenario 5 – „Short rates shock up“. Podrazumijeva rast samo kratkoročnih kamatnih stopa.

Scenario 6 – „Short rates shock down“. Podrazumijeva pad samo kratkoročnih kamatnih stopa.

Dalje, određeni su diskontni faktori za svaku valutu, ročnost i scenario ponaosob.

Analiza osjetljivosti NII indikatora na promjene kamatnih stopa

Banka izrađuje analizu kamatnog rizika putem NII perspektive (uticaja na neto kamatne prihode/marginu u periodu do 12 mjeseci), na osnovu bilansa stanja za potrebe finansijskog izvještavanja u skladu sa MSFI.



Izveštaj se sastavlja posebno za sve materijalno značajne valute. Raspoređivanje se vrši prema repricing strukturi.

Banka primjenjuje statičke kamatne gepove za potrebe obračuna NII senzitivnosti. Statički gepovi izrađuju se na bazi „zatvorenih“ bilansa na dan izvještavanja - drugim riječima, ne uzima u obzir buduća, očekivanja produkciju kredita, depozita i drugih bilansnih i vanbilansnih kategorija. Za razliku od EVE metrike, gdje se primjenjuju i dinamički kamatni gepovi, za obračun NII metrike se koristi statički gep.

Obračun NII vrši se prema sljedećoj formuli:

Uticaj na NII = $NII(r') - NII(r)$

pri čemu je: $r' = r +$ kamatni šok prema definisanom scenariju.

Za potrebe interne procjene zahteva za kapitalom uz pomoć NII metrike banka koristi sljedeće kamatne šokove:

Scenario 1 – „Parallel shock up“. Podrazumijeva pomjerenje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cele „yield“ krive) na gore za 200 bps.

Scenario 2 – „Parallel shock down“. Podrazumijeva pomjerenje i kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa (cele „yield“ krive) na dolje za 200 bps.

Banka je paralelno razvila i novi IRRBB alat za obračun potrebnog kapitala za kamatni rizik uzimajući u obzir zahtjeve koje nosi novi regulatorni okvir vezano za obračun potrebnog kapitala za kamatni rizik iz pozicija kojima se ne trguje i pretpostavke istog će objaviti nakon prvog zvaničnog izvještavanja prema regulatoru.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja rizik da Banka neće moći da obezbijedi dovoljno novčanih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihove dospelosti, ili rizik da će Banka za izmirivanje dospjelih obaveza morati da pribavi novčana sredstva uz značajne troškove. Rizik likvidnosti može biti realizovan uslijed:

- povlačenja postojećih izvora finansiranja ili nemogućnosti pribavljanja novih, što je rizik likvidnosti izvora finansiranja, i
- otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva zbog poremećaja na tržištu, što je tržišni rizik likvidnosti

U skladu sa svojom veličinom, složenosti, profilom rizičnosti, obimom poslovanja i definisanom tolerancijom rizika, organ upravljanja Banke uspostavlja i sprovodi robusne strategije, politike, procese i sisteme za utvrđivanje, mjerenje i praćenje rizika likvidnosti, i upravlja tim rizikom u odgovarajućim periodima (uključujući intradnevno) i na taj način održava odgovarajući nivo bafera za likvidnost. Na osnovu svega navedenog Banka definiše profil likvidnosnog rizika koji je usklađen, odnosno adekvatan profilu rizika koji je potreban za robusan sistem upravljanja tim rizikom koji dobro funkcioniše.

Banka sprovodi i sledeće analize:

- Analiza gepa likvidnosti;
- Razvoj gepova likvidnosti;
- Marginalni gep; i
- Kumulativni gep.

Banka je definisala i pretpostavke za formiranje modeliranog gepa likvidnosti u regularnim uslovima kao i šest ključnih scenarija likvidnosti za izračunavanje internog kapitalog zahtjeva i to:

- Idiosinkratski, produžana faza;
- Idiosinkratski, akutna faza;



- Sistemski, akutna faza;
- Sistemski, produžena faza;
- Kombinovani, akutna faza; i
- Kombinovani, produžena faza

Za obračun internih kapitalnih zahtjeva za rizik likvidnosti se uzima scenario sa najnepovoljnijim rezultatom.

Devizni rizik

Devizni rizik se smatra materijalno značajnim rizikom za koji Banka obračunava interni kapitalni zahtjev, uvažavajući i efekte stres testova.

Ukoliko koriste pojednostavljeni pristup definisan Odlukom o adekvatnosti kapitala, banke obračunavaju interni kapitalni zahtjev za devizni rizik kao 8% zbira neto devizne pozicije i neto pozicije u zlatu. Međutim, Universal Capital banka primjenjuje sofisticiraniju metodu obračuna internog kapitalnog zahtjeva u cilju bolje kvantifikacije rizika i preciznijeg obračuna kapitalnog zahtjeva. Naime, Banka obračunava interni kapitalni zahtjev za devizni rizik primjenom interno razvijenog modela čija je suština u modeliranju kretanja deviznih kurseva i obračuna „Value-at-Risk“ (VaR) koristeći „Monte-Karlo“ simulaciju. Za projekciju kretanja kurseva u narednom periodu Banka je razvila autoregresioni model prvog reda.

Operativni rizik

Operativni rizik je rizik ostvarivanja gubitaka za Banku koji proizilazi iz neadekvatnih ili neuspjelih internih procesa, ili propusta, ljudskih grešaka i grešaka sistema ili spoljnih događaja, uključujući, ali neograničavajući se na pravni rizik ili rizik informaciono-komunikacione tehnologije, isključujući strateški i reputacioni rizik.

U sklopu operativnog rizika, uključuje se i rizik usklađenosti poslovanja sa propisima, internim aktima i standardima, kao i ESG rizici. Banka obuhvata i rizik koji proizilazi iz uvođenja novih proizvoda, procesa i sistema te rizik eksternalizacije (operativni rizik koji proizilazi iz aktivnosti koje je Banka povjerala trećim licima) koji su bliže određeni zasebnim internim aktima Banke.

Operativni rizici nastaju iz više razloga koji su usko vezani za Bančino poslovanje. Banka u okviru upravljanja operativnim rizikom naročito obuhvata: postojeće ili potencijalne rizike gubitka koji nastaju zbog neprimjerenog pružanja finansijskih usluga, uključujući slučajeve namjere ili nehata; rizik informacionog sistema; rizik modela; poslovne promjene, uključujući nove proizvode, aktivnosti, procese i sisteme; rizik koji se pojavljuje pri upravljanju projektima; pravni rizik; spoljne događaje; operativni rizik koji proizilazi iz eksternalizacije i značajne inherentne rizike u postojećim proizvodima, aktivnostima, procesima i sistemima.

U cilju utvrđivanja i mjerenja, odnosno procjene operativnog rizika, Banka uzima u obzir sve relevantne interne i eksterne faktore, događaje koji su rezultirali gubicima i rizik kojem je izložena i koji se može smatrati operativnim, ali nije doveo do ostvarivanja gubitka.

Uzroci (izvori) nastanka operativnog rizika mogu biti:

- Ljudski faktor (neovlašćene aktivnosti, pronevjere od strane zaposlenih sa ciljem pribavljanja lične koristi, pranje novca, unutrašnji sistem bezbjednosti, tj. gubici prouzrokovani neovlašćenim korišćenjem i manipulacijom informacijama iz IT sistema Banke, odnosi prema zaposlenima, diskriminacija i sl.);
- Procesi (gubici zbog neprimjenjivanja zakona i regulativa vezanih za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i bezbjednost na radnom mjestu, gubici zbog neprofesionalnog ponašanja prema klijentima, gubici zbog grešaka u proizvodima/uslugama, gubici zbog prekoračenja limita izloženosti, gubici uslijed nezgoda koje prouzrokuju štetu ili povrede trećim licima, gubici zbog



grešaka u upravljanju procesima, obuhvatanju i izvršavanju transakcija, gubici zbog neažurnog i netačnog izvještavanja, gubici zbog propusta u vezi sa dokumentacijom klijenata, gubici zbog grešaka u vođenju računa klijenata i sl.);

- Sistemi (neadekvatnost, neefikasnost, loše funkcionisanje ili pad informacionog sistema, tj. poremećaji u poslovanju koji dovode do prekida u radu zaposlenih); i
- Eksterni faktor (gubici zbog krađe i prevare od strane trećih lica sa ciljem sticanja lične koristi, spoljašnji sistem bezbjednosti, tj. gubici prouzrokovani nedozvoljenim pristupom informacionom sistemu sa ciljem da se prisvoje/oštete podaci Banke, vandalizam, oštećenje fiksne imovine i ljudski gubici zbog događaja kao što su elementarne nepogode, rat, terorizam i sl.).

Opšti ciljevi pristupa Banke upravljanju operativnim rizicima su:

- Razumijevanje uzroka operativnih rizika;
- Identifikovanje ključnih pitanja i problema u što kraćem roku; i
- Izbjegavanje gubitaka izazvanih operativnim rizicima.

Stoga je Banka donijela strateške odluke o sljedećem:

- Banka će funkcionisati sa visokim stepenom jednostavnosti, transparentnosti i diversifikacije. Naglasak je na otvorenoj komunikaciji, korporativnim vrijednostima i lojalnosti zaposlenih;
- Banka uspostavlja jasno definisane i dokumentovane procese;
- Jasna podjela dužnosti u procesima i princip „čtetvoro očiju“ će se primjenjivati gdje god je moguće;
- Banka stavlja snažan fokus na korporativnoj kulturi i razvoju kadrova;
- Banka će nastojati da implementira visoke tehničke standarde u pogledu IT hardvera, softvera i rezervnih tehničkih sistema; i
- Interna revizija će vršiti redovne preglede.

Upravljanje operativnim rizikom podrazumijeva adekvatnu organizaciju internih procesa rada, zaposlenih u Banci, ali i preventivno djelovanje u odnosu na eksterne rizike, a ogleda se u:

1. identifikaciji postojećih izvora operativnog rizika i izvora koji mogu nastati uvođenjem poslovnih proizvoda, sistema ili aktivnosti;
2. mjerenju operativnog rizika, tačnom i blagovremenom procjenom tog rizika;
3. monitoringu operativnog rizika, analiziranjem stanja, promjena i trendova izloženosti tom riziku;
4. kontroli operativnog rizika, održavanjem tog rizika na prihvatljivom nivou za Banku, ili njegovim smanjenjem, odnosno eliminisanjem.

Ocjenjivanje operativnih rizika je aktivnost vrednovanja rizika u smislu vjerovatnoće njihovog nastanka i visine potencijalne štete, kao i uticaja rizika na poslovanje i ugled banke.

Prilikom procjene izloženosti rizicima treba uzeti u obzir istorijske podatke o nastalim gubicima, uzimajući u obzir promjene koje su u međuvremenu nastale (nove kontrolne aktivnosti, mehanizmi zaštite i sl.), prisutnost rizika na nivou bankarskog sistema i očekivanja u odnosu na kretanje izloženosti datim rizicima u Banci.

Upravljanje operativnim rizikom uključuje identifikaciju, mjerenje, praćenje rizika i izvještavanje odgovornih instanci. Koncept izvještavanja počiva na proaktivnom konceptu identifikacije rizika u vidu samoprocjene rizika, kao i informacijama o realizovanim incidentima putem kojih Banka formira bazu podataka i prati ključne indikatore rizika.

Za svaki od pojedinačno pomenutih rizika Banka sprovodi i analizu osjetljivosti na stresne okolnosti a Planom oporavka predvidja mjere i postupke za izlazak iz krize.

Sa ciljem adekvatnijeg upravljanja rizicima Banka je uspostavila RAF (Okvir za sklonost preuzimanju rizika) i RAS (Izjavu o sklonosti preuzimanju rizika).



Prilog 1 - Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 32 Zakona o računovodstvu)

1) Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Banka se nije obavezala na primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ali je sistem korporativnog upravljanja u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Crne Gore.

2) Informacije o:

- kodeksu korporativnog upravljanja koji je pravno lice dužno da primjenjuje;
- kodeksu korporativnog upravljanja koji pravno lice dobrovoljno primjenjuje; i
- primijenjenim mjerama korporativnog upravljanja čija primjena nije obavezna u skladu sa ovim zakonom.

Korporativno upravljanje u Banci je tokom 2025. godine bilo organizovano u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama. U skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama Banka je imala sljedeće organe:

- Skupštinu akcionara;
- Nadzorni odbor;
- Upravni odbor;
- Odbor za rizike;
- Odbor za imenovanja;
- Odbor za primanja; i
- Revizorski odbor.

3) Izjava o odstupanju od primjene obaveznog ili dobrovoljno prihvaćenog kodeksa korporativnog upravljanja, sa navođenjem djelova kodeksa korporativnog upravljanja od kojih odstupa sa razlozima za odstupanje

Banka je sistem korporativnog upravljanja uredila Statutom Banke, a smjernice dobrog korporativnog upravljanja je razvila kroz interna akta Banke i ne postoje odstupanja u njegovoj primjeni.

4) Opis glavnih elemenata sistema unutrašnje kontrole pravnog lica i upravljanja rizikom u odnosu na postupak finansijskog izvještavanja

U skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o kreditnim institucijama, Upravni odbor uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatno veličini banke, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika. U uspostavljanju i praćenju funkcionisanja sistema internih kontrola značajnu ulogu ima Interni revizor i Revizorski odbor koji razmatra funkcionisanje sistema interne kontrole na način što:

- analizira i prati funkcionisanje sistema upravljanja rizicima kojima je Banka izložena u svom poslovanju i daje predloge za unaprijeđenje strategija, politika i procedura za upravljanje rizicima;
- analizira i prati funkcionisanje i primjenu sistema interne kontrole na nivou pojedinačnih organizacionih djelova na polugodišnjem nivou i daje preporuke za njihovo unaprijeđenje;
- analizira funkcionisanje sistema izvještavanja Banke pregledom finansijskih izvještaja Banke prije njihovog razmatranja i usvajanja od strane Upravnog odnosno Nadzornog odbora;
- funkcionisanje sistema interne kontrole razmatra dodatno kroz izvještaje interne revizije i daje mišljenja i zaključke o istim, o čemu takođe kroz svoje izvještaje o radu obavještava Nadzorni odbor;
- analizira usklađenost sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima.



Interna kontrola kao posebna funkcija u Banci ima za cilj da: obezbjeđuje permanentnu procjenu i adekvatnost funkcionisanja sistema internih kontrola; uspostavlja i razvija procedure identifikacije, procjene, kontrolisanja i limitiranja svih značajnih rizika u poslovanju, utvrđuje efikasnu organizacionu strukturu Banke, precizno definiše ovlašćenja i odgovornosti na svim nivoima u Banci, kroz opšta i druga akta Banke, uspostavlja efikasnost informacionog sistema u funkciji sistema interne kontrole i utvrđuje smjernice za stalni nadzor i periodičnu kontrolu efektivnosti, razvoja i usavršavanja sistema interne kontrole.

(1) Sistem internih kontrola predstavlja skup procesa i postupaka koji su uspostavljeni za adekvatnu kontrolu rizika, praćenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja kreditne institucije, pouzdanosti njenih finansijskih i ostalih informacija, kao i usklađenosti sa propisima, internim aktima, standardima i kodeksima, u cilju obezbjeđivanja stabilnosti poslovanja kreditne institucije.

(2) Kreditna institucija je dužna da uspostavi, održava i unaprjeđuje efikasan sistem internih kontrola, koji odgovara veličini kreditne institucije i stepenu složenosti njenog poslovanja i koji, kao minimum, obuhvata:

- 1) odgovarajuću organizacionu strukturu;
- 2) organizacionu kulturu;
- 3) uspostavljanje kontrolnih funkcija;
- 4) adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti;
- 5) adekvatne interne kontrole koje su integrisane u poslovne procese i aktivnosti kreditne institucije;
- 6) adekvatne administrativne i računovodstvene postupke.

Interna revizija je, na osnovu Zakona o kreditnim institucijama, definisana kao nezavisna funkcija u bankama, koja obezbjeđuje: ocjenu adekvatnosti i efektivnosti sistema interne kontrole, identifikaciju ključnih rizičnih područja poslovanja banke i ocjena primjene i efektivnosti politika za upravljanje i metodologija za procjenu rizika, procjenu kvaliteta i pouzdanosti informacionog sistema, preispitivanje tačnosti, pravovremenosti i pouzdanosti računovodstvenih i finansijskih izvještaja i evidencija, ocjenu usklađenosti nivoa kapitala i rizika u poslovanju banke, testiranje transakcija i funkcionisanja posebnih procedura sistema interne kontrole, ocjenu funkcije praćenja usklađenosti akata i poslovanja banke sa zakonom, propisima i utvrđenim politikama i procedurama, davanje odgovarajućih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i za unapređenje postojećih postupaka i sistema rada.

Cilj interne revizije je da utvrdi da li se poslovne aktivnosti odvijaju u skladu sa internim i eksternim aktima, kvalitetno procijeni adekvatnost i efektivnost sistema internih kontrola, da obezbijedi operativne preporuke za otklanjanje utvrđenih ili mogućih nepravilnosti u odvijanju poslovnih procesa, u širem smislu, i da redovnim i sadržajnim izvještavanjem Revizorskog odbora i Upravnog i Nadzornog odbora doprinese ostvarivanju poslovnih ciljeva banke.

5.1 Podaci o značajnim direktnim i indirektnim vlasnicima akcija pravnog lica, uključujući indirektno posjedovanje akcija u piramidalnim strukturama i uzajamnim udjelima, vlasnicima hartija od vrijednosti s posebnim pravima kontrole i opisom tih prava, ograničenjima prava glasa (ograničenja prava glasa na određeni procenat, broj glasova, periode ograničenja ostvarenja prava glasa) ili ako su u saradnji s pravnim licem finansijska prava iz hartija od vrijednosti odvojena od njihovog posjedovanja.

Vlasnici Universal Capital banke su Sigma Delta Holdings doo 83,31% akcija, Sigma Delta investments 8,82% akcija i MRI Consulting DMCC 7,64%. Indirektni vlasnik Universal Capital banke u iznosu od 99,77% je Petros Stathis kao 100% vlasnik Sigma Delta holdings, Sigma Delta investments i MRI Consulting DMCC.



5.2 Pravila imenovanja i opoziva članova uprave, odnosno, Nadzornog ili Upravnog odbora i statutom izvršenim promjenama ovlašćenja članova Nadzornog ili Upravnog odbora, naročito u pogledu emitovanja akcija pravnog lica ili sticanja sopstvenih akcija;

Pravila imenovanja i opoziva članova Nadzornog i Upravnog Odbora definisane su Zakonom o kreditnim institucijama i to za Nadzorni odbor članovima 43,44,45,46, a za Upravni odbor 51,52,53,54 i 55. Dodatno prava i nadležnosti Nadzornog i Upravnog odbora uredjeni su Statutom banke i Odlukom o sistemu upravljanja u kreditnim institucijama.

Emitovanje novih akcija je u nadležnosti Skupštine akcionara.

01.01.2022.godine počeo je da se primjenjuje Zakon o kreditnim institucijama kojim je uveden dvolinijski sistem korporativnog upravljanja, odnosno Upravnom odboru data je izvršna funkcija, dok je Nadzornom odboru data nadzorna funkcija. U skladu sa Zakonom su formirani Nadzorni odbor i Upravni odbor koji su počeli obavljati svoje dužnosti od 01.01.2022. godine. Banka je pri imenovanju članova Nadzornog odbora i Upravnog odbora preduzela sve korake propisane Zakonom te sprovela predviđenu proceduru imenovanja i usklađivanja dvodomnog sistema.

6) Opis politike raznolikosti koja se primjenjuje u vezi sa organima upravljanja pravnog lica s obzirom na aspekte (životna dob, pol ili obrazovanje i struka), kao i navođenje ciljeva politike raznolikosti, načina na koji se ona sprovodi i rezultate u izvještajnom periodu, a ako se takva politika ne sprovodi, izvještaj mora da sadrži obrazloženje nesprovođenja.

Banka je usvojila Politiku rodne ravnopravnosti u upravljačkim strukturama i tijelima Universal Capital Bank AD Podgorica (Nadzornom i Upravnom odboru), koja je bila predmet razmatranja i usvajanja na sjednici Upravnog odbora održanoj 23.12.2025. godine, nakon čega je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 26.12.2025. godine dao saglasnost na istu. Osim toga, Banka je u potpunosti posvećenja sprovođenju načela rodne i druge ravnopravnosti, što znači da njeni zaposleni (na svim nivoima i u svim strukturama organizacije) imaju i uživaju identične nagrade, resurse i mogućnosti - bez obzira na polnu pripadnost ili neku drugu raznolikost u smislu životne dobi, nivoa obrazovanja i slično.

Banka ima za cilj da kroz svoje politike zapošljavanja i praksu održi posvećenost rodnoj i drugoj ravnopravnosti, društvenoj odgovornosti i inkluzivnoj korporativnoj kulturi. Ključne oblasti su zapošljavanje, obuka i razvoj karijere. Kompanija nastoji da regrutuje visokokvalitetan kadar (žene i muškarce); razvija zaposlene u svim područjima; zadrži najbolje osoblje i pomaže rast i razvoj potencijalnih lidera i liderki. Slobodne pozicije se oglašavaju interno kako bi se podstakla unutrašnja promocija i obezbijedio transparentan proces zapošljavanja. Kada ne postoji odgovarajući interni kandidat/kinja, uloge se oglašavaju spolja kako bi se privukla što šira baza kvalifikovanih talenata. Da bi se osigurao izbor najboljih kandidata/kandidatkinja (na osnovu njihove stručnosti i zasluga), program razvoja lidera/ki kompanije uključuje i obuku u procesu regrutovanja.

Menadžment redovno prati sastav i strukturu zaposlenih – na svim nivoima, kako bi potvrdio da postoji pravičnost u politikama i praksama zapošljavanja i razvoja karijere.

Potpisano u ime Universal Capital Bank A.D. Podgorica, dana 17. marta 2026. godine:

Miloš Pavlović
Predsjednik Upravnog odbora

Lana Kalezić
Rukovodilac Sektora finansija

Veselin Vuković
Član Upravnog odbora

Nikola Vujošević
Član Upravnog odbora